

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





J-0-C U58



. . . -

			•	
	•			
,				





SMITHSONIAN INSTITUTION . UNITED STATES NATIONAL MUSEUM

BULLETIN

OF THE

UNITED STATES NATIONAL MUSEUM

No. 55



WASHINGTON
GOVERNMENT PRINTING OFFICE
1905

ADVERTISEMENT.

This work (Bulletin No. 55) is one of a series of papers intended to illustrate the collections belonging to or placed under the charge of the Smithsonian Institution and deposited in the United States National Museum.

The publications of the National Museum consist of two series—the Bulletin and the Proceedings.

The Bulletin, publication of which was commenced in 1875, is a series of elaborate papers issued separately and based for the most part upon collections in the National Museum. They are monographic in scope and are devoted principally to the discussion of large zoological groups, bibliographies of eminent naturalists, reports of expeditions, etc. The bulletins, issued only as volumes with one exception, are of octavo size, although a quarto form, known as the Special Bulletin, has been adopted in a few instances in which a larger page was deemed indispensable.

The *Proceedings* (octavo), the first volume of which was issued in 1878, are intended primarily as a medium of publication for newly acquired facts in biology, anthropology, and geology, descriptions of new forms of animals and plants, discussions of nomenclature, etc. A volume of about 1,000 pages is issued annually for distribution to libraries, while a limited edition of each paper in the volume is printed and distributed in pamphlet form in advance.

In addition, there are printed each year in the second volume of the Smithsonian Report (known as the Report of the U. S. National Museum), papers, chiefly of an ethnological character, describing collections in the National Museum.

Papers intended for publication by the National Museum are usually referred to an advisory committee, composed as follows: Frederick W. True (chairman), George P. Merrill, Otis T. Mason, James E. Benedict, Walter Hough, T. W. Stanton, Leonhard Stejneger, and Marcus Benjamin (editor).

S. P. LANGLEY.

Secretary of the Smithsonian Institution.

Washington, U. S. A., December 1, 1905.

A CONTRIBUTION TO THE OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC

COMPILED FROM DATA COLLECTED BY THE UNITED STATES STEAMER NERO WHILE ENGAGED IN THE SURVEY OF A ROUTE FOR A TRANS-PACIFIC CABLE


BY

JAMES M. FLINT

Medical Director, U. S. Navy; Curator, Division of Medicine, U. S. National Museum



Washington
Government Printing Office
1905





.

•

.

•

TABLE OF CONTENTS.

	Page.
Introduction	1
Plan of survey	2
Track	3
Depths	3
Gradients	5
Temperatures	5
Air and surface water	5
Bottom temperatures	7
Character of bottom	9
Deposits	10
Red clay	10
Globigerina ooze	11
Diatom ooze	12
Radiolarian ooze	13
Volcanic mud	13
Blue mud	13
Green mud	14
Record of the detailed examination of selected specimens of deposits from	
stations on the outward voyage of the Nero	15
(A) Honolulu to Midway Islands	15
(B) Midway Islands to Guam	17
(C) Guam to Luzon	21
(D) Guam to Yokohama, Japan	24
Abstract of the official record of soundings	27
Hawaiian Islands to Midway Islands	27
Midway Islands to Guam	30
Guam to Luzon	37
Luzon to Guam	40
Guam to Yokohama.	42
Yokohama to Guam	46
Guam to Midway Islands	50
Midway Islands to Hawaiian Islands	57
Explanation of plates	61
Dapianamon or places	01



A CONTRIBUTION TO THE OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC

By JAMES M. FLINT,

Medical Director, U. S. Navy; Curator, Division of Medicine.

INTRODUCTION.

In the early part of the year 1899 the U. S. S. Nero, a steam collier of 4,925 tons displacement, which had been purchased for use during the Spanish-American war, was fitted out by the Navy Department, equipped with the necessary apparatus, and dispatched from San Francisco under the command of Commander Charles Belknap, U. S. Navy, with instructions to survey a route for a telegraph cable between the United States, the Philippine Islands, and Japan.

On account of the illness of Commander Belknap, he was relieved from command on the arrival of the ship at Manila by Lieut. Commander H. M. Hodges, U. S. Navy, who remained in charge of the survey until its completion.

Several previous surveys having established a satisfactory route between the coast of California and the Sandwich Islands, the actual work of the *Nero* began at Honolulu, from which port the ship sailed on the 6th day of May, 1899.

The following table of dates, distances, and number of soundings furnishes an abstract of the cruise:

Locality.	Date.	Distance run.	Number of soundings.
Left San Francisco	1899. Apr. 22	Knots.	
Arrived Honolulu Left Honolulu	May 6		
Arrived Midway IslandLeft Midway Island	May 24		195
Arrived Guam Left Guam	July 5 July 7	3, 520. 35	467
Arrived Dingala Bay, Luzon	Aug. 1	1, 400. 15	191

Locality.	Date.	Distance run.	Number of soundings.
Left Dingala Bay Arrived Manila Left Manila Arrived Dingala Bay Left Dingala Bay Arrived Guam Left Guam Arrived Yokohama	Aug. 4 Aug. 15 Aug. 18do Sept. 7 Sept. 9	Knots. 2, 753 1, 427. 70	None. None. 136
Left Yokohama Arrived Guam Left Guam	Oct. 10 Nov. 2	2,941.50	231
Arrived Midway Island Left Midway Island Arrived Honolulu Left Honolulu Arrived San Francisco	Jan. 3 do Jan. 29 do	5, 725. 30 2, 567. 15	204 None.
Total		21, 519. 65	2,074

From the above table it appears that the distance sailed while on actual survey work was 21,519 geographical miles and the number of soundings 2,074, or an average of one sounding at every ten miles of distance run. Measuring the direct course of the survey, 6,144 knots, there are records of soundings averaging one every three miles of the route.

PLAN OF SURVEY.

The instructions regarding the survey were, in brief, to follow as nearly direct lines as practicable from Honolulu to Midway Island, thence to Guam, thence to Luzon, and also from Guam to Japan. Soundings were to be taken on the outward voyage at intervals of 10 and 2 miles alternately; temperatures of the air, surface and bottom of the sea to be recorded; currents noted; samples of bottom material brought up in a sounding cup to be preserved, etc. course was planned to cross the primary route zigzag at angles of 45°, the sides of the angle to be 20 miles in length; soundings to be taken at the apices of the angles. This plan was effectively carried out, modified somewhat in detail by circumstances, especially as regards intervals between soundings and detours from the main line in order to develop marked irregularities of the contour of the ocean In this manner an examination was made of a belt of ocean about 14 miles wide and over 6,000 miles in length, unequaled in thoroughness, so far at least as soundings are concerned, by any survey hitherto made of an ocean tract.

TRACK.

It would be unnecessary for the purpose of this study to attempt to present in detail the exact courses followed by the vessel, which were at times quite erratic, in the effort to find the most feasible location for the cable. It is to be understood, therefore, that the accompanying track charts do not represent the exact courses of the ship nor the line determined upon for the cable or followed in the laving of it. The stations charted, however, are supposed to be accurately located. Before preparing the charts certain stations on the outward voyage were selected for careful examination of bottom material. The considerations governing the selection were chiefly the depth, the macroscopic appearances of the bottom specimens, and the distances. stations were afterwards plotted and connected by a continuous line. In a few instances outlying stations of especial interest have been indicated on the charts, and a serial number and depth given for each. On the first or diagrammatic chart the station numbers included within each five degrees of longitude or latitude are given for both the outward and homeward voyages. By means of this index it is easy to locate approximately any station mentioned in the record.

DEPTHS.

The graphic representation of the contour of the ocean bed along the course of this survey is less simple and satisfactory than usual, because of the breadth of track explored and the large number of soundings recorded. It should be noted, in examining the contour charts appended, that the lines are drawn from the localities indicated on the track charts as stations selected for special examination of bottom material, and one of the principal determining factors in the selection was that of depth. Therefore, the contour charts may be said to represent the extremes of elevation and depression along the main line of the outward voyage only, without taking into account intermediate or outlying irregularities of surface. The omitted stations can be easily supplied from the record if greater detail is desired.

Leaving the island of Oahu of the Hawaiian group, the depth increases quite rapidly until it reaches about 2,500 fathoms. This depth is reached less than 30 miles due north of the island. From this point nearly to Midway Island there is a comparatively level plain, broken only by two or three outlying peaks from the mountain range whose highest summits show themselves as small islands or reefs a little to the westward of the line of survey. One of these peaks appears at station 93, where there is a sharp rise to 1,463 fathoms, which, however, as rapidly falls away to the normal level a few miles to the northward. A smaller projecting spur is indicated at station 106, 2,002 fathoms. Another sudden rise to 1,726 fathoms

appears at station 124, followed by depressions to more than 2,600 fathoms a few miles away, both to the westward and northward. With these exceptions the range of variation is practically between 2,500 and 3,000 fathoms for the whole distance until the immediate vicinity of the Midway Islands is reached.

About 30 miles to the southward and westward of Midway Island a very bold peak was discovered rising abruptly from the ocean floor, 2,000 fathoms below the sea level, to a height only 82 fathoms below the surface.

Passing from the vicinity of Midway Islands a nearly level plain is found, extending about 1,000 miles to the westward, upon which the extremes of depth of water are 2,926 and 3,382 fathoms. About middistance between Guam and Midway Islands what is apparently a mountain range is encountered, extending over 3° of longitude, with varying depths from 3,000 to 720 fathoms. On the westward side of this mountain range another plain below the 3,000-fathom line extends a distance of about 300 miles. From the western limit of this plain until Guam is reached the contour is quite irregular. Extensive detours both north and south of the direct course developed a mountainous region, with peaks rising to 689 fathoms below the sea level, and vallevs descending to a depth of more than 5,000 fathoms. Four soundings below the 5,000-fathom line were made, with the record of 5,070, 5,101, 5,160, and 5,269 fathoms. These were in the abyss now known as the "Nero Deep." The last-named sounding was numbered 1488. in latitude 12° 43′ 15″ north, longitude 145° 49′ east, about 75 miles east-southeast from the island of Guam, and is the deepest sounding ever recorded, being only 66 feet less than 6 statute miles.

From Guam to Luzon the ocean bed is for the most part gently undulating, at depths varying from 2,500 to 3,000 fathoms. 120 miles west of Gaum (station 688) there appears a sharp elevation to 1,346 fathoms, which however soon subsides to the normal depth of Again, about 600 miles from Guam (station about 2,700 fathoms. 760) a rise to 1,560 fathoms is encountered. From the data at hand this latter would seem to be a peak rather than a mountain range, since soundings east, west, and south show speedy subsidence to nearly normal depths. At station 784 the depth reaches 3,547 fathoms, with several soundings in that vicinity below 3,000. Approaching Dingala Bay on the east coast of Luzon and about 120 miles distant (station 864) another peak appears with summit only 821 fathoms below sea level. In this instance also, soundings north, east, and west soon develop normal depths.

From Guam to Yokohama the route lies to the westward of the Ladrone Islands and to the eastward of the Bonin group. For a distance of 500 miles or more from Guam the soundings show a gently undulating plain at an average depth of about 2,100 fathoms. Between

latitude 21° 45′ and 22° 8′ north and longitude 143° 45′ and 143° 20′ east three sharp peaks arise along a line about 35 miles in length and northwesterly in direction. On the first, or most southerly, the sounding record is 483 fathoms; on the second, about 18 miles away, the record is 838 fathoms; and on the third, 20 miles farther to the northwest, 802 fathoms. There are valleys 1,000 fathoms deep between these peaks. The indications point to a continuous range of mountains connecting the Ladrone Islands with the Bonin group. After dropping down the eastern slope of the above-mentioned peaks, the depth increases by an easy gradient to 3,595 fathoms at station 1095, rising and falling gently until at station 1126 a sounding of 972 fathoms locates an outlying spur from the Bonin range. Still farther to the northward and westward, at station 1135, the bottom drops to 3,421 fathoms, followed by gentle slopes up to 1,500 and down to 2,900 fathoms, until the Gulf of Tokyo is reached.

GRADIENTS.

In computing the gradients from station to station serially on the outward vovage only, involving 1.100 soundings, sixty-nine localities only are found where the gradient exceeds 10 per cent. These higher grades are for short distances only, averaging less than 5 miles, and confined to a few regions, especially to the vicinity of Midway Islands. Guam, and the mountain range halfway between the above-mentioned islands. Of the sixty-nine localities showing a grade above 10 per cent, fifty have an incline between 10 and 20 per cent, eleven between 20 and 30 per cent, and six between 30 and 40 per cent. At the entrance to Port Tarafofo, on the east coast of Guam, two soundings one-fourth of a mile apart show a difference of depth of 123 fathoms, equivalent to a gradient of about 51 per cent. Also on the declivity of the peak southwest of Midway Islands, which rises to 82 fathoms beneath the surface of the water, there is a change of depth of 1,269 fathoms (7.614 feet) in a horizontal distance of 1.8 sea miles, a gradient of 70 per cent. With these few and localized exceptions the bed of the Pacific Ocean, as developed by this survey, though rising here and there near to the sea level, and again descending to depths of 5 or 6 statute miles, follows easy gradients. On the great plain to the westward of the Midway Islands, 1,000 miles in breadth, the average gradient is less than 1 per cent—in one instance only rising to 4.5 per cent, for a distance of 2 miles.

TEMPERATURES.

AIR AND SURFACE WATER.

The temperature of the air on board the ship, and of the water near the surface, was taken at nearly all the sounding stations. These stations numbered, on the average, about ten each day on the outward voyage, and eight on the return voyage, distributed at nearly equal intervals over the twenty-four hours.

The following table presents the results of certain computations from the official records. (All temperatures are given in degrees Fahrenheit.)

			Air.			Water.		
Locality.	Date.	Num- ber of obser- vations.	High.	Low.	Average.	High.	Low.	Average.
		500	0	0	0	0	0	- 0
Hawaiian Islands to Midway.	May 6 to May 24, 1899.	187	81	66	73.3	78	67	73. 2
Midway to Hawaiian Islands.	Jan. 3 to Jan. 29, 1900.	185	79	61	69. 1	77	65	72
Midway to Guam	May 24 to July 6, 1899.	463	92	72	79.2	86	70	80.6
Guam to Midway	Nov. 12, 1899 to Jan. 1900.	405	87	63	77.5	85	66	80.6
Guam to Luzon	July 7 to Aug. 1, 1899.	191	90	75	82.6	89	82	84.3
Luzon to Guam	Aug. 19 to Sept. 9,1899.	134	91	77	82.8	87	80	84.5
Guam to Yokohama.	Sept. 9 to Sept. 24, 1899	248	90	68	81.2	87	75	83.8
Yokohama to Guam.	Oct. 10 to Nov. 2, 1899.	228	91	67	79	86	70	81.9

It will be seen from the above table (1) that the average temperature of the air, in these regions uninfluenced by the proximity of other than small and scattered islands, varies little from that of the contiguous waters of the sea. (2) That in the region between the Hawaiian Islands and Guam the difference between summer and winter temperatures of both air and water is quite small. On the round trips between Guam and Luzon and Guam and Yokohama, each having occupied only about two months, there are not sufficient data for estimation of seasonal changes in these regions. In considering extremes of temperature, it should be remembered that Midway Islands and Yokohama are both in considerably higher latitudes than the Hawaiian Islands, Guam, and Luzon, and, other conditions being equal, the lowest temperatures would naturally be found in the higher latitudes.

Thus, the surface temperature in the vicinity of Oahu is about 75°.4, while in the vicinity of Midway it falls to about 71°. Leaving Midway with an average of 70°.4 at the first eleven stations, the surface temperature rises to an average of 84°.8 at the last thirty-one stations approaching Guam. From Guam until within 300 miles of Yokohama the surface water remains near 85°, falling to an average of 76°.7 at the last eighteen stations.

The diurnal variations of temperature were of course greater in the air than in the water near the surface. The normal range of variation was from 4° to 7° for the air, and 1° to 3° for the surface water. The

extreme range of air temperature for any one day was 14°, January 17, 1900. There is also one record of 13° August 30, 1899, four of 11°, and four of 10°. Averages are shown in the following table:

Average daily variations.

Locality.	Date.	Air.	Surface water.
Hawaiian Islands to Midway	May 6 to May 22	5. 2	2.4
Midway to Hawaiian Islands		4. 7	1. 9
Midway to Guam		5.8	2.0
Guam to Midway		3.4	1. 1
Guam to Luzon		5.7	1.7
Luzon to Guam		7.7	2. 6
Guam to Yokohama	Sept. 9 to Sept. 24	5. 3	2. 1
Yokohama to Guam		5.8	2. 2

How much the recorded air temperatures may have been affected by local conditions, such as radiation from the heated deck at midday, or evaporation from a wet deck, it is impossible to estimate.

BOTTOM TEMPERATURES.

No serial temperatures were taken. Observations of bottom temperatures on both outward and homeward voyages to the number of 604 are reported. In drawing conclusions from the records of these observations, some allowance should be made for the difficulties attending the measurement of temperatures at great depth, because of the delicacy of the instruments, the enormous pressures to which they are subjected, the shocks to which they are liable, and the vibration tending to displace the index as the thermometer is drawn up. Professor Tate says: a "The circumstances under which thermometers are let down and drawn up again at sea are extremely unfavorable to accuracy of observation." In the column of remarks, on the Nero records, it is repeatedly noted that "Thermometer failed to work." So that where striking variations from normal temperatures, at given depths and in neighboring localities, appear on the record, the probabilities seem largely in favor of the assumption of instrumental, or possibly clerical, errors rather than of great eccentricities of temperature, unless there should appear to be something in the local conditions reasonably to account for the variation.

a Results of the Exploring Voyage of H. M. S. Challenger.

The following	table	presents	an abstract	of	the records of	bottom
temperatures:						

Depths.	Number of obser- vations.	High.	Low.	Average.	
	:	0	0	0	
Less than 500 fathoms	1			43. 7	
500 to 600 fathoms	1			39.8	
600 to 700 fathoms	3 .	40.5	38.3	39. 4	
700 to 800 fathoms	5	38.6	36	37. 3	
800 to 900 fathoms	7	41.1	36. 7	38	
900 to 1,000 fathoms	3	37	36	36.4	
1,000 to 1,500 fathoms	42	38	35	35. 46	
1,500 to 2,000 fathoms	83	39	35	35. 31	
2,000 to 3,000 fathoms	a 266	36	34. 2	35. 17	
3,000 to 4,000 fathoms	b 188	36.3	34	35. 22	
4,000 to 5,000 fathoms	3	35.6	35.4	35. 50	
5,070 and 5,101 fathoms	2	36	35. 9	35. 95	

a 16 records thrown out.

b 10 records thrown out.

The high temperature average, between 800 and 900 fathoms, is due to the exceptional record of 41°.1 at station 1225, in immediate proximity to the volcanic island of Oshima or Vries Island, at the entrance to the Gulf of Tokyo; also two records of 39° at stations 1569 and 1570, on the summit of a high peak or ridge about 450 miles to the eastward of the island of Guam. The average of the other four records is 36°.97.

In the series of observations at depths between 1,000 and 1,500 fathoms the is record of 38° at station 1678, and 37°.3 at the adjoining station 1677. These two stations are on one of the peaks of the mountain range in midocean between Midway and Guam. There are no other records of temperature above 37° at these depths.

Only two stations between the 1,500 and 2,000 fathom line record temperature above 37°, namely: Stations 1000, 39°.3 and 1009, 37°.3, about 60 and 120 miles, respectively, to the northward of Guam. There is probability of error in one or both of these observations.

In making up the average of temperatures between 2,000 and 3,000 fathoms, 16 of the 266 observations have been omitted from the calculations. In some of these cases "incorrect" is noted on the original record; in others, the probability of instrumental or clerical error is so much greater than the probability of existence of local conditions capable of producing such deviations from the normal range of temperature as to justify their exclusion. The omissions are stations 131 (44°), 138 (51°.7), 140 (44°.8), 232 (39°.4), 243 (38°.2), 477 (38°.8), 479 (44°.5), 719 (67°.6), 722 (67°), 723 (67°), 962 (37°), 1508 (33°), 1511 (33°), 1512 (34°), 1513 (34°), 1514 (34°). The last five of these rejected observations were taken by a thermometer concerning which it is noted: "Correction not known." This thermometer

being replaced by another, the temperatures are again recorded at the normal of 35° and above.

Of the 188 temperatures taken at depths from 3,000 to 4,000 fathoms, 10 have been excluded from the computation of averages, for the reasons given above. They are the following: Stations 239 (52°), 244 (38°), 251 (38°.9), 257 (60°), 312 (38°.4), 422 (37°.8), 489 (40°.2), 501 (37°.4), 790 (32°), 809 (22°.9).

Three temperature observations were made between 4,000 and 5,000 fathoms, and two at depths of 5,070 and 5,101 fathoms respectively, all in the abyss southward and eastward of Guam.

The obvious inference from the above computation is that the temperature of that part of the Pacific Ocean covered by this survey falls rather rapidly from the surface to about 600 fathoms, then very slowly to about 2,500 fathoms, where the normal temperature varies but slightly from 35° F. Below 2,500 fathoms there appears to be a slight rise of a fraction of a degree. But it is open to question if this apparent rise may not be due to the effect of the enormous pressure of three to five tons to the square inch, at these great depths, upon the instruments.

CHARACTER OF BOTTOM.

The character of the bottom indicated on the record by abbreviations, refers only to the gross appearances of the material recovered in the sounding cup, when fresh from the water. Translated into the terms of the usual scientific classification, the brown mud ("br. m.") of the record is generally the red clay of the oceanographer, or rarely volcanic mud from deep water. With few exceptions what is designated coral sand ("co. s.") is globigerina ooze. The rock (R. or r.) has, in every case examined, proved to be fragments of pumice or manganese-iron concretions; the black specks also are almost always particles of manganese iron. Except in the immediate vicinity of a shore, gravel (G. or gvl.) is, in this part of the ocean at least, coarse volcanic débris which has been distributed by wind or wave all over the sea, and has finally found its way to the bottom. The sand (S. or s.) so often noted consists of finer mineral particles from the same source as above-mentioned, except near the shores of islands.

Other abbreviations than those just given, used in the columns for character of bottom, refer to color, size, etc.—bk=black; br=brown; dk=dark; gy=gray; lt=light; rd=red; wh=white; y. or yl=yellow; crs=coarse; fn=fine; hrd=hard; rky=rocky.

DEPOSITS.

The accepted classification of marine deposits, by Dr. John Murray and Dr. A. F. Renard, is as follows:

Marine deposits.

Red clay. Radiolarian ooze. Pelagic deposits formed in Diatom ooze. deep water removed from Globigerina ooze. 1. Deep-sea deposits be-Pterapod ooze. vond 100 fathoms. Blue mud. Red mud. Green mud. Volcanic mud. Terrigenous deposits Coral mud. formed in deep and shal-2. Shallow - water delow water close to land posits between low-water Sands, gravels, muds, etc. masses. mark and 100 fathoms. 3. Littoral deposits between high and low water Sands, gravels, muds, etc.

Only 22 soundings are recorded within the 100-fathom line, and from several of these no specimens have come to hand. Practically, therefore, only deep-sea deposits have to be considered in this report.

Red clay.—Of the above-mentioned classes of deposits by far the most extensive is red clay. This, as it appears in the specimens received, is a smooth, sticky mud, varying in color from light yellowishbrown (fawn color) to dark chocolate, these colors being somewhat modified in individual instances by exposure to light, and especially by drying. In composition it consists of (1) extremely fine, amorphous particles of clavey matter, mostly hydrated aluminum silicate and the débris of other minerals; (2) the remains of calcareous organisms (foraminifera, coccospheres, and rhabdospheres), this constituent, however, rapidly disappearing at depths of about 2,500 fathoms; (3) siliceous organic remains (sponge spicules, radiolarian skeletons, and the frustules of diatoms; (4) mineral fragments, mostly of volcanic origin, at least in this part of the ocean; and (5) certain products of local chemical reactions, especially nodules, coatings, and grains of manganese peroxide, crystals of phillipsite, and particles of palagonite. portions of these constituents vary greatly along the line and even from station to station. As has been stated, foraminifera disappear, for the most part, at depths below 2,500 fathoms; radiolaria are likely to be more numerous in the deeper waters; diatoms are nearly everywhere, but only occasionally in great numbers. Mineral fragments may be so minute in some specimens that they pass over almost

[&]quot;Report on Deep Sea Deposits, based on specimens collected during the voyage of I. M. S. Challenger.

entirely in the fine washings, while in others they may be comparatively coarse. Volcanic glass is sometimes present in notable quantity. Manganese-iron nodules, and concretions upon other minerals, are almost universally present. They are the black specks ("bk. sp.") so frequently recorded on the official records, the larger ones being generally referred to as rock ("R.") Phillipsite is a frequent constituent. It is found as quite perfect crystals, single, twinned, or multiple, or more frequently as spherules made up of crystals arranged radially. The simpler forms are found in great numbers at station 331 (2,997 fathoms), and the spherules at station 495 (3,204 fathoms). Vertebrate remains, teeth of sharks and other fishes, and otoliths, have not been observed in this or other deposits, though carefully looked for.

This red clay deposit is indicated in 75 per cent of the soundings from which specimens were received (1,043 out of 1,394), between the Hawaiian Islands and the Philippines. It is conspicuously absent except at three stations along the line from Guam to Yokohama, being replaced at corresponding depths by volcanic mud. It is probable that this belt of volcanic mud does not extend far from the range of volcanic islands along which the cable route passes.

The least depth at which a distinctly red clay deposit has been noted is at station 680—2,010 fathoms. It is always found in abysmal depths. Ordinarily, as the contour line rises above the 2,500-fathom mark foraminifera rapidly increase in numbers and perfection of form, and soon justify the classification of the deposit under the head of globigerina ooze.

Globigerina voze. —Globigerina ooze is defined as a deposit containing over 30 per cent of calcium carbonate, principally in the form of minute shells of foraminifera. Other organic remains commonly found in this deposit are sponge spicules, radiolaria, diatoms, and the very minute coccoliths and rhabdoliths. As a rule, in this part of the Pacific Ocean globigerina ooze will be found wherever the depth is less than 2,200 fathoms. The exceptions are found in the region of volcanic islands or submarine volcanic peaks where the foraminifera seem to be overwhelmed by volcanic sand, and in the vicinity of island shores where coral sand or blue or green mud may predominate. globigerina ooze, wherever found on the line of this survey, is composed principally of the few species (about 20) of foraminifera known to be pelagic. Bottom living species are rare and individually few in num-The proportion of mineral matter, other than calcium carbonate, in this deposit is relatively small. Manganese concretions are generally present and sometimes quite numerous, and fragments of pumice Crystals and spherules of phillipsite are often noted. The finer mineral fragments are quite lost in the mass of foraminifera, but appear when the latter are dissolved out with acid. tion-643, 1,757 fathoms-the cavities of very many of the shells were found to be filled with a siliceous deposit forming complete casts of the interior of the shells, even to the minute foramina. These casts are also noted twice in volcanic mud (stations 991 and 1065). Doubtless examples of these casts might be found in many other samples of globigerina ooze.

Diatom ooze.—Diatom ooze is the name given to a deep-sea deposit of which the principal constituent is the siliceous frustules of diatoms. Previous to this survey such a deposit had not been found in any tropical waters, and was supposed to be "confined to the Southern or Antarctic oceans, or to the northern parts of the North Pacific." Unexpectedly, therefore, many distinct patches of characteristic diatom ooze were found on the line, especially between Guam and Luzon, latitude 14° 28' to 14° 50' north, and longitude 136° to 130° 30' east. Along this tract, about 300 miles in length, diatom ooze was recovered at stations, as follows:

Diatom ooze.

Station.	Latitude.	Longitude.	Depth.	
	o , ,,	0 / //	Fathoms.	
43	14 28 00	136 00 00	3, 11	
14	14 26 30	135 50 30	2,87	
46	14 24 00	135 31 00	2,788	
47	14 23 00	135 21 00	2,73	
50	14 25 00	134 51 30	2,679	
52	14 26 00	134 34 00	2, 43	
64	14 29 00	133 56 15	2, 48	
76	14 43 30	131 55 45	3, 28	
81	14 48 30	131 03 00	3, 25	
84	14 50 00	130 42 00	3, 54	
20	14 31 15	132 42 30	3, 32	
39	14 37 40	136 00 00	2, 83	
59	14 13 00	139 34 00	3, 04	

Between Guam and Midway Islands diatom ooze of the same nature appears at stations 559, 1710, and 1724. Also at stations 314 and 350 broken frustules of *Coscinodiscus rex* are noted.

As may be seen from the above table, the depths varied from 2,432 to 3,658 fathoms. In appearance the typical examples are greyish-white in color, shading off to a pale yellowish-brown wherever the fine red clay mud is present in any considerable proportion. In consistence it is mucilaginous, but is readily disintegrated by shaking with water. Radiolaria are generally rather numerous in this deposit. Mineral fragments are few. In all the specimens examined the diatoms belong almost exclusively to a single species identified by Professor Mann as Coscinodiscus rew Wallich. This is one of the largest diatoms known, having a diameter of about 0.8 millimeter, and is plainly visible to the naked eye. In form it resembles a minute pill box, with slightly rounded corners. The two valves (bottom and cover) are held together by a broad circumferential band. The valves are extremely thin and fragile, and the markings exceedingly delicate.

In some instances complete frustules are found, but usually the valves are separated and often much broken. A peculiar feature of this deposit is the strict limitation of the patches. Nearly pure diatom ooze may be recovered from one station, and at the next, five miles away, not a diatom appear in the desposit.

Radiolarian ooze.—No well-marked example of radiolarian ooze has been found in the specimens examined. Though radiolaria are noted in most of the samples, nowhere do they appear as a dominating constituent of the deposit. They are most numerous in the diatom oozes, where they are generally conspicuous by the number of individuals, but the number of species represented is not great.

Volcanic mud.—This is a deposit found in the neighborhood of volcanic islands or submarine volcanic peaks. Its characteristic constituents are pumice, glass, ashes, and the débris of volcanic rocks. It is often mixed with a considerable proportion of foraminifera when taken from depths less than 2,000 fathoms. Most often it is dark gray in color, and is readily disintegrated by shaking with water, being devoid of the sticky quality of red clay. This deposit is noted about the islands of Oahu and Guam, and nearly the whole distance from Guam to Yokohama, where the route passes along nearly parallel to the Ladrone and Bonin groups of volcanic islands, and at no great distance therefrom. The most conspicuous mineral constituent of this deposit is volcanic glass. It appears in various forms, the most frequent being the fibrous or filamentous variety. This has the appearance of having been drawn out when in a plastic state, sometimes into long, extremely fine threads, more commonly into larger threads or ribands, furrowed longitudinally, broken into short pieces, and always colorless and transparent as the finest artificial product. form is more massive, ragged in outline, dark brown, translucent, with numerous large, rounded cavities, and not so conspicuously suggestive of having been drawn out while cooling. A third variety consists of very fine, angular, perfectly transparent and colorless fragments, which often make up the bulk of the washed sediment. Red palagonite, coating fragments of other minerals is more frequently present in this deposit than in any other.

Blue mud.—Blue mud is the deposit generally found in inclosed or partially inclosed seas, and in the waters bordering continental land. It is composed for the most part of the débris carried out from the land by rivers or other currents. The few specimens collected by the Nero are blue-black in color, on the sides of the vial exposed to the light of a dark steel-blue with metallic luster, and iridescent. The color is said to be due to the presence of organic matter and iron sulphide. The odor of hydrogen sulphide is evident in all the well-corked vials of this mud. Except in deep waters foraminifera are more or less numerous. Radiolaria and diatoms are generally present, sometimes

in large numbers. Blue mud appears on the line of this survey only off the coasts of Luzon and Japan.

Green mud.—Green mud is found under the same conditions as blue mud. It is said to owe its color generally to the presence of the olivegreen mineral glauconite, but sometimes to the presence of organic matter and its reducing action upon iron peroxide. In some instances the green color of the specimens has turned a bluish-black since recovery, and from present appearances would be called blue mud. In all the specimens of green mud the tinge of green is faint, and the greenish grains of sand comprise but a small part of the sediment. A large part of the coloration must be due to extremely minute amorphous mineral matter, since the supernatant water in the settling-glass remains cloudy and tinged with green after standing for an hour, and is not cleared or decolorized by nitro-hydrochloric acid. No glauconitic casts of foraminifera have been noted in these specimens. Green mud is recorded at several stations in Dingala Bay, coast of Luzon, and at all stations but one from No. 1217 to the anchorage near Yokohama, a distance of about 70 miles.

RECORD OF THE DETAILED EXAMINATION OF SELECTED SPECI-MENS OF DEPOSITS FROM STATIONS ON THE OUTWARD VOYAGE OF THE NERO.

(A) HONOLULU TO MIDWAY ISLANDS.

Station 1.—923 fathoms. Volcanic mud. Sediment, after removal of "fine washings" by decantation, contains many foraminifera, a few sponge spicules, radiolarians, and diatoms. About 30 per cent of the sediment consists of fragments of volcanic rock and pumice. Many minute magnetic particles.

Station 4.—1,393 fathoms. Volcanic mud. Foraminifera numerous; sponge spicules, radiolarians, and diatoms few. Fine volcanic sand in small proportion.

Station 6.—2,438 fathoms. Volcanic mud. Foraminifera, radiolaria, diatoms, sponge spicules. Very fine volcanic ashes.

Station 11.—1,983 fathoms. Volcanic mud. Foraminifera (Globigerina, Pulvinulina, Virgulina, Nonionina, Nodosaria, Hastigerina). Radiolaria few. Diatoms few. About one-third the sediment fine volcanic sand.

Station 16.—2,438 fathoms. Volcanic mud. Color, pale yellowish brown. No foraminifera, a few radiolarians and diatoms. Mineral matter, fine volcanic sand. Many small fragments of pumice with minute manganese-iron concretions forming upon the surface.

Station 22.—2,673 fathoms. Red clay. No foraminifera; a few large radiolarians (*Oropleyma diplosphæra* Hæckel), mostly in fragments. Mineral fragments very small.

Station 28.—2,650 fathoms. Red clay. Fawn colored. No organic remains except a few radiolaria. Specimen consists almost entirely of fine amorphous clayey matter.

Station 36.—2,432 fathoms. Red clay. No foraminifera or radiolaria. Sediment, after removal of fine washings, small in quantity and composed entirely of minute particles of sand.

Station 46.—2,723 fathoms. Red clay. Fawn colored. Fine mud, with a few minute mineral fragments, none larger than 0.08 millimeter.

Station 65.—2,750 fathoms. Red clay. No organic remains except an occasional radiolarian. Mineral sediment small in quantity and exceedingly fine.

Station 81.—2,908 fathoms. Red clay. Mostly "fine washings;" a few minute radiolaria and mineral particles. No calcareous organisms.

Ntation 93.—1,463 fathoms. Globigerina ooze. Light grayish-brown. Broken shells of foraminifera; few complete ones. No coccoliths. Nodules of manganese; many rather coarse mineral fragments.

Station 100.—2,552 fathoms. Red clay. Fawn colored. Foraminifera few and much broken; no other organic remains. Coarse volcanic sand in large proportion.

Station 106.—2,002 fathoms. Specimen consists of three manganese-iron nodules, the largest about 12 millimeters in diameter. This is as large an object as the opening in the sounding cup would admit. The finer material was washed out of the cup during its return to the surface, the closure of the valve having been prevented by the nodules.

Station 110.—2,655 fathoms. Red clay. A few foraminifera. No other organic remains. Very small mineral sediment, principally volcanic glass.

Station 124.—1,726 fathoms. Globigerina ooze. Color, grayish-white. Sediment almost exclusively composed of foraminifera: Orbulina, Globigerina, Pulvinulina, Polystomella, Verneuilina, Erhenbergina (hystrix), the latter rather frequent. Few mineral particles. A few coccoliths and rhabdoliths.

Station 125.—2,230 fathoms. Globigerina ooze. Color, brownish-white. Foraminifera: Globigerina, Pulvinulina, Rotalia, Ehrenbergina (hystrix). Coccoliths; no radiolaria or diatoms. Nodules of phillipsite; decomposed pumice, coarse and fine.

Station 126.—2,627 fathoms. Red clay. Although this station is only 5 miles distant from the last, the foraminifera have entirely disappeared, and the deposit shows only amorphous matter, an occasional radiolarian, and a few mineral fragments.

Station 152.—3,026 fathoms. Red clay. Only a few particles larger than 0.3 millimeter. A single fragment of an arenaceous foraminifera (*Psammosphæra fusca*). No calcareous organisms. Fragments of large radiolarian (Oroplegma). Minute manganese concretions. Fine sand.

Station 163.—2,603 fathoms. Red clay. Fawn colored. No foraminifera; many radiolaria; few diatoms; sponge spicules. Mineral fragments very small in size and quantity.

Station 165.—2,135 fathoms. Globigerina ooze. Color, pale yellowish-brown. Sediment principally pelagic foraminifera; many coccoliths. Few mineral fragments.

Station 166 to 174.—1,593 to 2,111 fathoms. Globigerina ooze. Color varies from nearly white to pale yellowish-brown, according to

the proportion of foraminifera, which latter seems to be intimately related to the depth. Foraminifera: Globigerina, Orbulina, Hasti gerina, Pulvinulina, Pullenia, Miliolina, Ehrenbergina, Cyclammina, Virgulina, Uvigerina, Lagena, Discorbina, Polystomella, Nodosaria, Sphæroidina. Coccoliths more or less numerous, rhabdoliths few; sponge spicules; radiolaria not numerous except at station 174; diatoms few. Mineral fragments very few.

Station 175.—1,239 fathoms. This specimen vial contained only a few brownish-black fragments of a manganese nodule.

Station 185.—2,757 fathoms. Red clay. Brown-gray. Very fine mud, with a few sponge spicules, radiolaria, and an occasional diatom.

Station 187.—2,473 fathoms. Globigerina ooze. Color, light gray. The washed sediment consists of broken foraminifera, radiolaria, diatoms, and a very little fine sand.

Station 189.—1,813 fathoms. Globigerina ooze. Grayish-white. Foraminifera: Biloculina, Orbulina, Pulvinulina, Uvigerina, Globigerina, Nodosaria, Lagena, Pullenia, Virgulina, Polystomella. Coccoliths and rhabdoliths not numerous; occasional small radiolaria and diatoms. Mineral fragments very few.

(B) MIDWAY ISLANDS TO GUAM.

Station 205.—2,167 fathoms. Globigerina ooze. Light brown. Foraminifera mostly in fragments. A few radiolaria; many coccoliths. Mineral particles rare.

Station 209.—82 fathoms. Coral sand. Fragments of coral rock. Foraminifera (Amphistigina), polyzoa, and univalve mollusks. (This is the only specimen from a sounding less than 100 fathoms.)

Station 211.—2,322 fathoms. Red clay. Color, light brown. Specimen consists almost exclusively of fine washings. A few broken foraminifera, an occasional radiolarian, and the usual mineral fragments.

Station 225.—2,926 fathoms. Red clay. Total sediment consists of fine washings, with an occasional radiolarian and sponge spicule and a few small fragments of volcanic glass.

Station 238.—3,012 fathoms. Red clay. No effervescence with acid. No organic remains, except rarely a sponge spicule or fragments of a radiolarian. The few mineral particles are minute, colorless, transparent, vitreous fragments.

Station 248.—3,168 fathoms. Red clay. Light brown. A few radiolaria; no other organic remains. No effervescence with acid. Mineral particles very small, transparent fragments.

Station 257.—3,250 fathoms. Red clay. No calcareous organisms; a few radiolaria and sponge spicules. A large sediment of mineral fragments in great variety. Numerous small manganese nodules. Crystals and spherules of phillipsite.

5106—No. 55—05——2

Station 271.—3,240 fathoms. Red clay. Light brown, extremely fine mud. An occasional radiolarian; no other organic remains. No mineral particles larger than 0.08 millimeter.

Station 285.—3,089 fathoms. Red clay. Many minute manganese concretions.

Station 295.—3,274 fathoms. Red clay. Many small concretions of manganese and crystals of phillipsite, single and crossed.

Station 314.—3,237 fathoms. Red clay. Extremely fine mud. No mineral particles exceeding 0.08 millimeter in diameter. Gelatinous masses containing great numbers of fragments of large diatoms. (Coscinodiscus rew Wallich.) A few radiolaria.

Station 331.—2,997 fathoms. Red clay. Color, brown. No calcareous organisms. At least one-half of the washed sediment consists of crystals of phillipsite. Many small nodules of manganese. This specimen is unique in the preponderance of clear-cut crystals of phillipsite.

Station 335.—2,845 fathoms. Red clay. Light brown, very fine mud. No calcium carbonate. A few radiolarians. Minute nodules of manganese; a few crystals of phillipsite and glassy mineral fragments.

Station 336.—2,424 fathoms. Red clay. Broken shells of foraminifera begin to appear. Active effervescence with acid. Distance from preceding station about 11 miles; difference in depth, 421 fathoms.

Station 338.—2,128 fathoms. Globigerina ooze. Fawn color. Contains a large proportion of foraminifera, mostly broken and corroded; a few coccoliths. Fragments of pumice; many concretions of manganese of considerable size (6 millimeters), spherules of phillipsite, and minute glassy fragments.

Station 345.—1,173 fathoms. Pure globigerina ooze. Color, white, with slight shade of brown. Sediment composed almost entirely of perfect foraminifera (Globigerina, Pulvinulina, and Orbulina), with rarely a grain of sand.

Station 350.—2,240 fathoms. Red clay. Reddish-brown mud, containing many foraminifera, diatoms (fragments of Coscinodiscus), manganese concretions of considerable size (6 millimeters), crystals and spherules of phillipsite, and volcanic mineral particles.

Station 352.—2,568 fathoms. Red clay. Only an occasional corroded fragment of a foraminifer. The usual small manganese nodules, crystals of phillipsite, and other minerals.

Station 356.—2,897 fathoms. Red clay. Washed sediment very fine, consisting of a few minute manganese concretions and an abundance of single and crossed crystals of phillipsite.

Station 361.—2,268 fathoms. Red clay. Fawn-colored mud. Washed sediment composed largely of manganese nodules of consid-

erable size (up to 6 millimeters), and a small proportion of foraminifera mostly broken and corroded.

Station 362.—1,937 fathoms. Typical globigerina ooze. Pinkishwhite. Very little fine washings. Sediment almost entirely foraminifera (Globigerina, Orbulina, Pulvinulina, Lagena, Cassidulina, Ehrenbergina, Virgulina, Pullenia). No radiolaria or diatoms observed. Very few coccoliths.

Station 369.—966 fathoms. Globigerina ooze. Foraminifera of the common pelagic species.

Station 373.—2,153 fathoms. Red clay. Fine vellowish-brown mud. A few foraminifera, mostly in corroded fragments. Manganese concertions, crystals and spherules of phillipsite, and minute magnetic particles.

Station 376.—2,780 fathoms. Red clay. Yellowish-brown. Almost entirely fine washings. No organic remains; very few mineral fragments.

Station 385.—720 fathoms. Globigerina ooze. (Globigerina, Orbulina, Pulvinulina, Sphaeroidina, Cristellaria.) An occasional radiolarian and bit of sand.

Station 390.—3,006 fathoms. Red clay. Exceedingly fine brown mud. Only separable residue a few minute manganese concretions, crystals of phillipsite, and discoid radiolaria.

Station 400.—3,159 fathoms. Red clay. Light yellowish-brown, very fine mud, containing no organic remains, very few mineral fragments exceeding 0.08 millimeter in diameter, and many minute crystals of phillipsite.

Station 411.—3,188 fathoms. Red clay. Very fine brown mud. A few radiolarians and diatoms, small crystals of phillipsite, and minute glassy mineral fragments.

Station 427.—1,997 fathoms. Globigerina ooze. Grayish-white. Foraminifera much broken. A few perfect specimens of *Ehrenbergina hystrix*. Rather large manganese concretions, fragments of pumice and spherules of phillipsite. Minute fragments of volcanic glass.

Station 451.—3,150 fathoms. Red clay. Yellowish-brown fine mud, containing a few radiolaria. The washed sediment consists of fine volcanic glass, and other mineral fragments varying in color from dark red-brown to light brownish-yellow. Minute manganese particles and a few crystals of phillipsite.

Station 460.—689 fathoms. Globigerina ooze. The usual pelagic foraminifera, a very few coccoliths and rhabdoliths. Rarely a mineral fragment.

Station 463.—1,913 fathoms. Globigerina ooze. Specimen consists of a little globigerina ooze, and the fragments of a manganese

nodule, originally about 25 millimeters in diameter, probably broken by concussion of the sinker. Nucleus of the nodule is a porous, strawcolored fragment of pumice.

Station 478.—2,708 fathoms. Red clay. Dark brown. No foraminifera. A few radiolaria. Washed sediment mostly volcanic glass.

Station 498.—3,185 fathoms. Red clay. Numerous manganese concretions, crystals and nodules of phillipsite. No organic remains.

Station 506.—2,169 fathoms. Globigerina ooze. Color, brownish-white. Shells much broken. Foraminifera mostly pelagic; individual specimen of Lagena gracilis. A few coccoliths and rhabdoliths. Several rather large manganese nodules, 10 millimeters in diameter.

Station 521.—3,356 fathoms. Red clay. Chocolate color. No organic remains. Washed sediment consists of fine sand containing small manganese nodules, aggregated crystals of phillipsite, volcanic glass, and other minerals.

Station 530.—3,118 fathoms. Red clay. Brown mud. No organisms. Nodules of manganese and of phillipsite; decomposing pumice.

Station 541.—1,846 fathoms. Globigerina ooze. Creamy white. Foraminifera mostly pelagic. *Nonionina* noted. Very few mineral particles.

Station 559.—3,658 fathoms. Diatom ooze. Fine, light-brown mud. Relatively small quantity of clayey matter. Sediment composed of fragments of large diatoms; (Coscinodiscus rex Wallich) radiolaria in abundance. Volcanic ashes.

Station 575.--4,563 fathoms. Red clay. A fine, brown mud with a large percentage of clayey matter, and notable for the absence of manganese concretions. Washed sediment principally clear, transparent fragments of volcanic glass.

Station 591.—4,204 fathoms. Red clay. No organic remains. Mineral matter rather coarse volcanic fragments. Very few manganese concretions.

Station 600.—2,536 fathoms. Volcanic mud. Grayish-brown. No foraminifera; no effervescence with acid; a few radiolaria. Sediment consists of volcanic débris, with very little fine washings. Numerous manganese concretions, yellow-brown to red-brown particles of palagonite, and vitreous fragments.

Station 603.—1,745 fathoms. Volcanic mud. Gray, granular mud. About 25 per cent of the sediment consists of pelagic foraminifera; the remainder is a rather fine volcanic sand containing manganese concretions, palagonite, and vitreous fragments in large proportions. Many magnetic particles.

Station 613.—1,072 fathoms. Pure globigerina ooze. Pelagic foraminifera with few exceptions. One Lagena globosa and one Gaudryina pupoides noted.

Station 614.—3,230 fathoms. Red clay. No organic remains. Sediment of decomposing pumice and minute irregular fragments of perfectly transparent rock.

Station 615.—3,178 fathoms. Red clay. No organisms. Fine mineral fragments and occasional minute manganese nodules.

Station 637.—2,352 fathoms. Volcanic mud. Gray, granular non-coherent mud. Very little fine washings. Washed sediment contains a small proportion of foraminifera, arenaceous (*Jaculella*) and cretaceous, very many manganese nodules, volcanic glass, and other minerals not identified.

Station 643.—1,757 fathoms. Globigerina ooze. Brownish-gray. But little amorphous matter. Sediment mostly the usual pelagic forms of foraminifera, and fine, glassy mineral fragments. After action of acid there remain large numbers of white silicious casts of foraminifera, often quite perfect, even of the minute foramina of the shells.

Station 647.—605 fathoms. Globigerina ooze. Mostly pelagic foraminifera, with fine coral sand.

(C) GUAM TO LUZON.

Station 663.—457 fathoms. Coral sand. Blue-black (probably from chemical changes since collection). Contains shells of small univalve and bivalve mollusks, fragments of coral, foraminifera (Pulvinulina, Cristellaria, Cassidulina, Miliolina, Nonionina, Amphistegina, Lagena), manganese nodules, and much fine mineral sand.

Station 670.—1,376 fathoms. Volcanic mud. Yellowish-brown to black, very irregular fragments of transparent or translucent volcanic glass. The fragments have a resinoid luster, are porous, sharply angular, often fibrous, as if drawn out when in a semifluid state. A few foraminifera.

Station 674.—1,946 fathoms. Volcanic mud. Very pale yellowish-brown. Sediment consists of a few foraminifera and radiolaria, and a large proportion of minute splinters of volcanic glass. Many particles of palagonite.

Station 688.—1,346 fathoms. Globigerina ooze. Contains a very large number of manganese nodules.

Station 705.—2,710 fathoms. Red clay. No foraminifera; a few radiolaria and manganese nodules. Volcanic ashes.

Station 715.—2,639 fathoms. Red clay. Many manganese concretions coating fragments of volcanic minerals.

Station 722.—2,476 fathoms. Red clay. A chocolate colored, very sticky mud. No organic remains. Granular coatings of manganese upon fragments of pumice and lumps of clay. Volcanic ashes.

Station 730.—2,761 fathoms. Red clay. Pale yellowish-brown, very fine mud. Rarely a radiolarian or diatom. Mineral matter small in quantity and minute in size

Station 740.—2,735 fathoms. Red clay. Yellowish-brown. No organisms noted. Many small manganese nodules; very little other mineral matter.

Station 743.—3,118 fathoms. Diatom ooze. A grayish-white mucilaginous mass, composed almost entirely of the more or less broken frustules of large diatoms, Coscinodiscus rex Wallich (identification by Prof. Albert Mann). Many radiolaria are found among the diatoms. There is very little clayey matter and few mineral fragments.

Station 744.—2,879 fathoms. Diatom ooze. Like the preceding specimen, except that it contains more clay, and radiolaria more numerous.

Station 745.—2,617 fathoms. Red clay. Extremely fine chocolate-colored mud with a few minute mineral fragments, but no diatoms or other organisms.

Station 746.—2,788 fathoms. About 9 miles from station 745. Diatom ooze. Same as station 743. Quite a large proportion of the valves in this specimen are unbroken. A few entire frustules.

Station 747.—2,731 fathoms. Ten miles from station 746. Red clay. A fine, sticky, deep yellowish-brown mud without trace of a diatom or other organism.

Station 748.—2,891 fathoms. Red clay. Same as station 747.

Station 749.—2,819 fathoms. Diatom ooze. Same as stations 743 and 746. The frusules are much broken, but belong to the same species, Coscinodiscus rex.

Station 750.—2,679 fathoms. Diatom ooze. Characters same as above. Many unbroken valves, and occasionally a complete frustule.

Station 751.—2,679 fathoms. Red clay. Dark yellowish-brown mud. No diatoms or radiolaria.

Station 752.—2,432 fathoms. Diatom ooze. Identical with station 743, except that the color is a darker gray.

Station 753.—1,913 fathoms. Globigerina ooze. Nearly the whole sediment consists of pelagic species of foraminifera; rarely a radiolarian; not a fragment of a Coscinodiscus.

Station 760.—1,560 fathoms. Globigerina ooze. Very few coccoliths. Foraminifera usual pelagic species, and Nodosaria, Lagena (sulcata), Pulvinulina (pauperata).

Station 764.—2,487 fathoms. Diatomooze. Light yellowish-brown. Washed sediment consists of fragments of Coscinodiscus rev Wallich, with many radiolaria.

Station 770.—2,888 fathoms. Red clay. Very fine chocolate-colored mud. No organisms. Few minute mineral fragments.

Station 776.—2,383 fathoms. Diatom ooze. Pale yellowish-brown. Consists of diatoms (Coscinodiscus rex) with a considerable proportion of fine clay.

Station 777.—3,421 fathoms. Red clay. Color, brown. No diatoms; a few radiolaria. The usual minute manganese particles and fine mineral sand.

Station 781.—3,252 fathoms. Diatom ooze. Whole deposit consists of broken frustules of Coscinodiscus.

Station 783.—3,264 fathoms. Red clay. A single small manganese nodule and one arenaceous foraminifer (Reophax) noted. Residue, fine mud with minute vitreous fragments.

Station 784.—3,547 fathoms. Diatom ooze. Fine clayey matter predominates, but fragments of Coscinodiscus make a large proportion of the deposit.

Station 790.—3,119 fathoms. Red clay. Very fine yellowish-brown mud containing a few radiolaria and fine mineral particles.

Station 796.—2,670 fathoms. Red clay. Very fine mud, light chocolate color. Contains a few radiolaria, and mineral fragments rarely exceeding 0.08 millimeter in diameter.

Station 801.—3,298 fathoms. Red clay. Grayish-brown, not very adhesive mud, containing a few radiolaria and sponge spicules and a large proportion of very fine rock fragments.

Station 808.—2,855 fathoms. Red clay. Very fine light-brown mud. A few radiolaria and sponge spicules and a small proportion of mineral fragments.

Station 812.—3,130 fathoms. Red clay. Very fine yellowish-brown mud, leaving, after washing, a small sediment of radiolaria and fine mineral particles.

Station 818.—3,182 fathoms. Red clay. Brown mud containing fine sand and a few radiolaria and sponge spicules.

Station 822.—2,427 fathoms. Red clay. Dark brown. No organic remains. Washed sediment mostly colorless transparent mineral fragments and fibrous volcanic glass.

Station 828.—1,390 fathoms. Blue mud. Had distinct odor of hydrogen sulphide when vial was first opened. Brownish-gray color. Contains a few foraminifera, radiolaria, and casts. Much the largest part of the sediment consists of angular transparent fragments of rock, for the most part less than 0.08 millimeter diameter.

Station 833.—2,740 fathoms. Red clay. Light gray brown very fine mud. No effervescence with acid. Radiolaria, sponge spicules and a few diatoms. Minute angular rock fragments in large proportion.

Station 850.—157 fathoms. Green mud. Dark greenish brown. A few sponge spicules; no foraminifera or radiolaria noted. Washed sediment consists of angular rock fragments, many of them various shades of green.

(D) GUAM TO YOKOHAMA, JAPAN.

Station 990.—859 fathoms. Coral sand. Color, gray. Fragments of coral rock. Many foraminifera; a few radiolaria. Many small manganese concretions and particles of palagonite, the latter being unusually numerous. Mineral fragments in quantity, angular, many of them green.

Station 995.—2,091 fathoms. Volcanic mud. No calcium carbonate. No organic remains. Very little fine washings. Sediment principally volcanic glass.

Station 1000.—1,947 fathoms. Volcanic mud. Very little fine mud. An occasional foraminifer and radiolarian. Sediment mostly fibrous volcanic glass.

Station 1006.—1,847 fathoms. Volcanic mud. Brownish gray. Foraminifera few; radiolaria rather numerous. Mineral matter fine volcanic glass.

Station 1010.—2,082 fathoms. Volcanic mud. Few foraminifera. Sediment, fine angular particles of volcanic sand. Very few of the fibrous fragments of glass so plentiful at stations 1000 and 1006.

Station 1016.—2,375 fathoms. Volcanic mud. Color, dark brown. About 50 per cent of fine washings; few foraminifera. The remainder consists of fine angular particles of volcanic sand.

Station 1026.—2,025 fathoms. Volcanic mud. Grayish brown. Few foraminifera; radiolaria rather numerous. Sediment chiefly angular mineral fragments in great variety. Fine washings 35 per cent of total sediment, but a large proportion of these washings consists of minute fragments of minerals.

Station 1036.—2,155 fathoms. Volcanic mud. Light brown, finely granular, nonadhesive mud, containing a few foraminifera and a relatively small amount of amorphous matter. The remainder is made up of fine angular mineral fragments.

Station 1045.—2,330 fathoms. Volcanic mud. Dark brown. No foraminifera, a few radiolaria, about 25 per cent of amorphous matter and volcanic sand.

Station 1055.—2,028 fathoms. Volcanic mud. Dark brown. No foraminifera or diatoms, radiolaria rather numerous. Washed sediment consists of manganese concretions and angular, colorless, transparent mineral fragments; many palagonite particles.

Station 1065.—1,321 fathoms. Volcanic mud. Light gray, granular, nonadhesive. Many foraminifera and siliceous casts; occasional radiolaria; much fine volcanic sand in angular particles.

Station 1074.—483 fathoms. Volcanic sand. Specimen consists of comparatively coarse volcanic sand, with a few foraminifera.

Station 1084.—2,313 fathoms. Volcanic mud. Light brownish gray, granular. An occasional foraminifer; many radiolaria. Much

volcanic glass, some of it of the brown porous variety, some filamentous, and the remainder sharp, angular, perfectly transparent fragments.

Station 1094.—3,495 fathoms. Red clay. Brown, sticky mud, consisting largely of amorphous clayey matter, with a small quantity of mineral fragments of a distinctly volcanic character.

Station 1104.—2,214 fathoms. Volcanic mud. Specimen consists of a single lapillus of brown porous volcanic glass about 6 millimeters in diameter.

Station 1110.—2,870 fathoms. Volcanic mud. A few arenaceous foraminifera (*Rhabdaminina*, *Haplophragmium*) and radiolaria. Sediment composed almost entirely of volcanic glass.

Station 1120.—1,710 fathoms. Volcanic mud. Yellowish-brown granular mud, containing a few foraminifera, many radiolaria, and much volcanic sand, of which the larger particles are dark-brown glass.

Station 1126.—927 fathoms. Volcanic mud. A few foraminifera (Globigerina, Pulvinulina, Pullenia, Uvigerina). The rest of sediment volcanic sand.

Station 1132.—2,950 fathoms. Volcanic mud. Brownish gray, granular. No foraminifera; few radiolaria. Large proportion of volcanic sand, principally brown glass, and olive-green rounded mineral fragments.

Station 1142.—2,682 fathoms. Volcanic mud. No effervesence with acid. Many radiolaria; a few diatoms. Small manganese concretions; lapilli and fine fragments of volcanic glass.

Station 1151.—1,686 fathoms. Globigerina ooze. Very light gray. Contains 30 per cent or more of foraminifera, coccoliths, and rhabdoliths. Small manganese concretions and vitreous mineral fragments, with many red particles of palagonite.

Station 1168.—2,933 fathoms. Volcanic mud. No foraminifera, a few radiolaria and diatoms; large proportion of rather coarse sand and fine volcanic glass.

Station 1185.—1,491 fathoms. Volcanic mud. Color, light gray, slowly turning black with time. Many foraminifera (Globigerina, Orbulina, Pullenia, Polystomella, Biloculina, Nonionina, Nodosaria); radiolaria numerous; diatoms few. Many manganese concretions; much colorless volcanic glass, palagonite, and a variety of unidentified minerals.

Station 1197.—1,698 fathoms. Volcanic mud. Light gray, becoming black. A few foraminifera; very many radiolaria and diatoms. Manganese concretions, volcanic glass, palagonite, and various unidentified mineral fragments.

Station 1207.—665 fathoms. Blue mud. Blue black. Distinct odor of hydrogen sulphide, increased by addition of hydrochloric acid.

Contains a few small foraminifera and radiolaria. Coarse mineral' fragments, many of them black. Many fragments coated with red palagonite.

Station 1217.—934 fathoms. Green mud. Dark gray. Has evidently changed color since collection, for it is noted on record as "gr. m.," green mud. Marked odor of hydrogen sulphide. The washed sand consists principally of vitreous fragments, some of them dark brown and nearly opaque, others clear and transparent. Occasional pale-green grains. No casts.

Station 1237.—613 fathoms. Green mud. Turned black from development of hydrogen sulphide since collection. A few foraminifera; very many diatoms; no radiolaria. Much fine sand.

ABSTRACT OF THE OFFICIAL RECORD OF SOUNDINGS.

HAWAIIAN ISLANDS TO MIDWAY ISLANDS.

[Columns marked "Deposit" and "Remarks" supplied by the compiler.]

о.		Latitude	Longitude		Ter	npera	tures.	Character of		
Station No.	Date.	north.	west.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
1	189 9 . Ma y 6	0 / // 21 12 00	0 / // 158 11 00	Fath- oms, 923	o 78	0	0	gn. m. fn. s	Volcanic mud.	
2 3 4	do do		158 11 00 158 28 00 158 30 00	904 1,299 1,393	78 81 80	78 78		gn. m. fn. s br. m. fn. s	Volcanic	No specimen. Do.
5 6	do		158 30 00 158 30 00	964 2, 201	73 74	76 76		fn. br. m	Volcanic mud.	Do.
7 8 9	May 7 do	22 12 00 22 14 00 22 21 00	158 40 00 158 42 00 158 51 00	2,032 1,802 2,242	74 74	74 74		fn. br. m		Do. Do.
10 11	do	22 23 00 22 30 00	158 54 00 159 05 00	2,098 1,963	74 75	75 75		fn. br. m fn. br. m	do	With forami- nifera.
12 13 14 15	do do do		159 07 00 159 16 00 159 20 00 159 29 00	1,924 1,801 1,866 2,443	74 79 79 75	75 75 76 76		fn. br. m br. m. fn. s		No specimen. Do.
16	do	22 51 00	159 30 00	2,438	74	76		br. m. fn. s	mud. do	Fine volcanic sand.
17 18 19 20	do do do	23 00 00 23 05 00	159 37 00 159 38 00 159 47 00 159 50 00	2,709 2,864 2,700 2,704	74 73 74	75 75 75	35, 1	br. m. fn. s br. m br. m	Red claydo	No specimen.
21 22 23 24	May 8 do do	23 13 00 23 13 00 23 18 00	159 59 00 160 01 00 160 10 00	2, 673 2, 664 2, 644	75 76	74 75		br. mlt.br.m.dk.s.	Red clay	No record.
25 26 27	do do	23 20 00 23 24 00 23 25 00	160 12 00 160 22 00 160 23 00	2,650 2,704 2,788	78 78 78	75 75 75		br. m br. m br. m. fn. s br. m. fn. s	· do	
28 29 30 31	do do May 9	23 29 00 23 29 00 23 34 00 23 35 00	160 23 00 160 35 00 160 40 00 160 48 00	2,650 2,652 2,648 2,724	79 79 75 75	76 76 76 74		br. m. fn. s	do	
32 33 34	do do	23 39 00 23 40 00 23 45 00	161 00 00 161 03 00 161 15 00	2,699 2,572 2,466	75 74 76	75 75 75			do	
35 36 37 38	do do do	23 46 00 23 51 00 23 52 00 23 56 00	161 18 00 161 31 00 161 33 00 161 45 00	2, 467 2, 432 2, 453 2, 471	75 75 79 78	75 74 74 76	35	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
39 40 41	do do	23 58 00 24 01 00 24 02 00	161 47 00 161 56 00 161 58 00	2,474 2,435 2,484	77 75 75	76 76 76		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	No specimen.
42 43 44 45	do May 10 do	24 06 00 24 07 00 24 10 00 24 11 00	161 08 00 162 10 00 162 20 00 162 22 00	2,574 2,600 2,718 2,671	75 74 74 74	76 75 75 75		br. m. fn. sp.	do do	Do.
46 47 48	do do	24 15 00 24 16 00 24 20 00	162 32 00 162 35 00 162 47 00	2,723 2,706 2,722	74 79 79	75 75 75. 5		br. m br. m br. n	Red clay do	
49 50 51	do do	24 23 00	162 49 00 163 01 00 163 04 00 163 15 00	2,726 2,732 2,739 2,742	81 81 79 79	76 75 75 75	35	br. mbr. mbr. mbr. mbr. mbr. mbr. mbr. m	do	

HAWAIIAN ISLANDS TO MIDWAY ISLANDS—Continued.

u.	3/2		* / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		Ter	npera	itures.			
Static	Date.	north.	Longitude west.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	1899.	0 / "	0 , ,,	Fath-		0				
54	May 11	24 28 00	163 28 00	2,779	73	75	35	br. m	Red clay	
55	do	24 28 00	163 30 00	2,765	73	75	٠	br. m br. m	do	
56 57	do	24 30 00	163 41 00	2,742	76 77	75	35	br. m	do	
58	do	24 31 00 24 32 00	163 44 00 163 54 00	2,727	80	75 76	• • • • • •	br. m br. m	da.	
59	do	23 33 00	163 54 00 163 57 00	2,722 2,718	79	75				No specimen.
60	do	24 37 00	164 07 00	2.722	77	75	. 35	br. m	Red clay	
61 62	do	24 38 00	164 09 00	2,723	75	75		br. m	do	
63	do	24 41 00 24 42 00	164 18 00 164 20 00	2,737 $2,746$	75 74	75 74	35	br m	do	
64	May 12	24 46 00	164 29 00	2.746	74	74	35	br. mbr. m.	do	
65	May 12do	24 46 00	164 31 00	2,750	74	74		br. mbr. mbr. m	do	
66	do	24 50 00	164 41 00	2,770	73	74	35	br. m	do	
67 68	do	24 51 00	164 43 00	2,780	74	74	١٠٠	br. m	ao	No moond
69	:do	24 55 00	164 52 00	2,772	75	75		br. m	Redelay	No record.
70	do do	24 55 00	164 53 00	2,765 2,751	75	75				No specimen.
71	do .,	24 59 00	165 04 00	2,751	75	76	,			Do.
72 73	00	25 03 00	165 13 00	2,744	74					Do.
74	do	25 04 00	165 15 00 165 24 00	2,715	73 74	75 74	'	br. m	Ped clay	Do.
75		25 08 00	165 24 00 165 26 00	2,741 $2,741$	74	74	!	D1. III	Red clay	Do.
76	May 13do	25 10 00	165 34 00	2. 725	74	75	ļ	br. m	Red clay	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
77	do	25 11 00	165 36 00	2,719	74	74	35	br. m	do	
78 79	do		165 44 00 165 46 00	2,735 $2,720$	71 71	74 74	35	br. m	do	
80	do		165 59 00	2,750	72	74	35.1	br. mbr. mbr. m.	do	
81	do	25 21 00	166 11 00	2 908	78	74.5		br. m	do	
82	do	25 22 00	166 13 00 166 23 00	2,760 2,758 2,754	75	. 10		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	l
83 84	do	25 25 00	166 23 00 166 25 00	2,758	73 73	74 : 74	35	br. m. in. sp.	do	
85	do	25 25 00 25 28 00	166 37 00	2,704	73	73		br. m. in. sp.	oo	
86	May 14	25 29 00	166 39 00	2, 755	72			br. m. fn. sp.	do	
87	ġo	25 32 00	166 51 00	2,756 2,755 2,765		· 73	35	br. m. fn. sp. br.m.fn.and	do	
88	do	25 33 00	166 54 00	2,770	73	74		br.m.fn.and	do	Coarse min-
on	.a.,	NE NA 00	105 05 00	0. 505	۱	1		ers. sp.		eral frag- ments.
89			167 05 00	2,535		:	35	br.m.fn.and ers. sp.		i
90			167 07 00	2, 299	74	73	·	br.m.fn.and crs. sp.	do	
91	do	25 38 00	167 09 00	1,983	76	74	١	fn. wh. s	Globigerina	
92	do	25 39 00	167 12 00	2,004	. 73	75	1	fn. wh. s		'
93	do	25 41 00	167 12 00 167 18 00	1,463	74	74		fn. wh. s	do	
94	do do	25 42 00	167 21 00	1,851	73	74				No specimen,
95	do		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • •				Bottom not
96	do	25 46 00	167 30 00	2. 269	73	74	ı	br.m.wh.s.r.	'	reached. No specimen.
97	do	25 52 00	167 42 00	2, 269 2, 114	73 74	74	35			Do.
98	do	25 53 00	167 45 00	1,960	74	74		fn. wh. s	Globigerina	
99	do	25 56 00	167 52 00	1,895	73	74		rocky.G	ooze.	Do.
100	May 15	26 02 00	167 56 00	2,552	74	74		br. m. and G.,	Red clay	
101		00.00.00	100 05 00	0 445				i '		canic sand.
101	do	26 09 00 26 10 00	168 07 00 168 09 00	2,445 2,406	72 71	74 74	' ·	br. m. fn. sp.	do	
103	do	26 16 00	168 21 00	2,554	75	74	35	br. m. fn. sp.	do	
104	do	26 17 00	168 23 00	2.536	78	14			do	
105	do	26 22 00	168 33 00 168 35 00	$2,370 \\ 2,002$		74		ог. ш. п. sp.		
	do		168 35 00	2,002	75	74		wh. s. R	Globigerina ooze.	
107	do	26 26 00	168 46 00	2, 492	75	73	35.6	br.m.s.bk.sp.	Red clay	
108 109	do	26 27 00 26 29 00	168 48 00 168 57 00	2,527 2,662	75 74	73 74		br.m.s.bk.sp.	do	
110	do	26 30 00	168 59 00	2,655	73	73		brand gr.m.	do	
111	do	26 32 00	169 08 00	2.642	73	73	35	pr. m	do	
112	May 16do	26 32 00	169 10 00 169 20 00	2,614	72	73		Dr. m. wn.sp.;	oo	
113 114	do	26 34 00 26 34 00	169 20 00 169 22 00	$\begin{bmatrix} 2,493 \\ 2,541 \end{bmatrix}$	72 73	73	35	br. m. wh. sp. br. m.	do	
115	do	26 36 00	169 22 00	2, 541	73	75	35	br. m.	on	,
116		26 39 00	169 43 00	2.514	74	74		br. m br. m	do	
117	do	26 39 00	169 45 00	2,493 2,539	75	74		br. m br. m	do	
118 119	do	26 45 00	169 59 00 170 02 00	2,539 2,523	75 73	75 75	35.7	br. m	do	
113		20 40 00	170 02 00	2,023	10	70		br. m	ao	

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings-Continued.

HAWAIIAN ISLANDS TO MIDWAY ISLANDS—Continued.

00	3.70	Latitude	Longitude		Ter	npera	tures.	Character of		
Station No.	Date.	north.	west.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks,
		Service		Fath-						
4 150	1899.	0 / //	0 / //	oms.	0	0	0	1000	Dad des	
120	May 16do	26 49 00	170 13 00	2,534	74	74	35	br. m	Red clay	
121	do	26 52 00	170 25 00	2,562	73	75		br. m. fn. sp.	do	
122	do	26 55 00	170 37 00	2,562 2,571 2,568 1,726	72	74 74		br. m. in. sp.	do	
123	May 17do	26 56 00	170 40 00	2,008	71	74	*****	br. m. fn. sp. wh, s. bk, sp.	Clobigaring	
124		26 59 00	170 52 00	1,726	71	74	******	wn. s. ok. sp.	ooze,	
125	do	97 00 00	170 55 00	2 230	71	74		br. m. G br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m.	do	Pumice.
126	do	27 00 00 27 02 00	170 55 00 171 01 00	2,230 2,627	71	74 74		br. m. fn. sp.	Red clay	a seemantity
127	do	27 03 00	171 08 00	2,636	74	75	35	br. m. fn. sp .	do	
128	do	27 11 00	171 19 00	2.675	76	74		br. m	do	
129	do	27 12 00	171 21 00	2,678	76 77	75		br. m	do	
130	do	27 17 00	171 21 00 171 36 00	2,678 2,706		75 74		br. m	do	
131	do	27 22 00	171 49 00	2, 716	72	74	44	br. m	do	
132	do	27 26 00	172 00 00	2,732	72	74		br. m	do	
133	do	27 26 00	172 02 00 172 11 00	2,734 2,734	72	74		br. m	do	
$\frac{134}{135}$	do May 18	27 29 00 27 30 00	172 11 00	2, 734	70 70	74 74		br. m	do	
136	do	27 32 00	172 13 00	2,734 2,749	70	74		be m	do	
137	do	27 33 00	172 24 00	2 812	70	74	*****	br m	do	
138	do	27 36 00	172 22 00 172 24 00 172 32 00	2.788	71	75	51.7	br. m	do	
139	do	27 36 00 27 36 00	172 34 00	2,773	72	75		br. m	do	
140	do	27 39 00	172 44 00	2, 812 2, 788 2, 773 2, 763	71	75	44.8	br. m	do	
141	do	27 43 00	172 55 00	2,801	71	75 75		br. m	do	
142	do	27 47 00	173 05 00	2,801 2,865	73	75		br. m.		No specimen
143	do	27 47 00	173 06 00	2,919	70	74		br. m	Red clay	
144	do	27 51 00	173 16 00	2,873 2,863	69	73	35	br. m	do	
45	do	27 55 00 27 59 00	173 16 00 173 25 00 173 34 00	2,863	69	72	35	br. m	do	
146	May 19do	27 59 00	173 34 00	2,898	67	70	35	br. m	do	
147	00	28 03 00 28 07 00	173 43 00	2,910	67 69	71		by m	do	
148 149	do	28 12 00	173 52 00 174 03 00	2, 925 2, 928	69	71 74	35	br m	do	
150	do	28 13 00	174 06 00	2,932	76	74		br m	do	
151	do	28 18 00	174 17 00	2,945	72	72	*****	br. m	do	
152	do	28 21 00	174 30 00	3,026	67	72	35	br. m	do	
153	do	28 23 00	174 41 00	2,958	68	70		br. m	do	
154	do	28 25 00	174 51 00	2,943	67	70		br. m	do	
155	do	28 27 00	175 02 00	2.875	69	69		br. m	do	
156	May 20	28 28 00	175 09 00 175 20 00	2,827 2,732	66	68	35	br. m	do	
157	do	28 31 00	175 20 00	2,732	66	68		br. m	do	
158	do	28 33 00	175 25 00	2,675	66	68		br. m	do	
159	do	28 36 00 28 39 00	175 36 00	2,572	69	70		br. m	do	
160 161	do	28 41 00	175 46 00 175 53 00	2,637 2,695	72 72	69 68	*****	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
162	do	28 41 00	176 10 00	2,679	75	68		br m fn sp.	do	
163	do	28 41 00	176 23 00	2,603	74	68	35	br. m. ers. sp.	do	
164	do	28 41 00	176 23 00 176 25 00	2,471	69	67		br. m. ers. sp.	do	
165	do	28 41 00	176 37 00	2, 135	68	69		br. m. ers. sp. fn. co. s	Globigerina	
				7. 7.	(4)				ooze.	
166	do	28 41 00	176 40 00	1,850	69	71		fn. co. s fn. co. s. and	do	Service of the service of
167	do	28 41 00	176 43 00	1,593	69	72		in. co. s. and	do	Large mang
100	Man of	00 11 00	170 45 00	1 007	68	72		R.		No specimen.
169	May 21do	28 41 00 28 41 00	176 45 00 176 48 00	1,667	69	70	35			Do.
	do	28 41 00	176 46 00	2,426 1,990	68	70		fn and ers	Globigering	Do.
		20 11 00	170 10 00	1,000	OC.			CO. 8.	ooze.	
171	do	28 39 00	176 46 00	1,913	68	70		fn. and ers. co. s. fn. and ers. co. s.	do	
172	do	28 38 00	176 48 00	2,086	70	69		fn. and crs.	do	
173	do	28 43 00	176 39 00	2, 111	71	72	35	fn. co. s. br.	1	
174	do	28 42 00	176 42 00	1,849	73	72		m. crs. co. s	do	
175	do	28 41 00	176 45 00	1, 239	73	72		blk. r. co	do	Manganese nodule.
176	do	28 48 00	176 45 00	2,227 $2,633$	73	72				No specimen.
177	do	28 50 00	176 49 00	2,633	71	72				Do.
178	do	28 54 00	176 46 00	2,478	71	72		br. m. co. s.	Red clay	
179	do	28 54 00	176 48 00	2, 416	71	71		fn. sp. bk. r	do	Manganese
180	do	28 54 00	176 50 00	2,893	70	69				concretions
	do	28 51 00	176 56 00 177 01 00	2,836	69	68		br. m. fn. sp.	Red clay	
181			100 01 000	0 965	69	70	35	br. m. fn. sp.	do	
181	do -	28 47 00	177 01 00	4,000						
181	May 22 do do	28 47 00	177 01 00 177 07 00 177 12 00	2,836 2,865 2,796 2,805	69 68	70 70		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	

HAWAIIAN ISLANDS TO MIDWAY ISLANDS-Continued.

- u	1				Ï				Ter	npera	tures.	•			
Station No.	Date.	La. n	titi ort	ıde h.	Lon	git ves	ude t.	Depth.	Air.		Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remark	rs.
								Fath-	,						
	1899.	0	,	"	0	,	"	oms.	0	0	0				
186	May 22	28	36	00	177	20	00	2,539	69	70		bk. co. r		No specir	nen.
187		28	32	00	177	22	00	2,473	71	70		co. s. and r		•	
	_				1				İ		1		ooze.		
	do						00	2,061	72	71		wh. co. s			
189	do						00	1,813	. 72	71	35	wh. co. s	do		
	do			00			00	864	, 71	71		wh. co. s			
	do			00	177	24	00	51	71	70		c o	do		
192	do	28	20	00	177	23	00	155	71	70				Do.	
	do				177	25	00	40	71	. 70				Do.	
	do	28	17	00			00	47	71	70	1			Do.	
195	do	28	15	00	177	25	0 0	44	70	70			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Midway lands.	Is-
	1				-			1							

MIDWAY ISLANDS TO GUAM.

	,							···		
196	May 24	28 14 00	177 25 00	20		l		co. s		No specimen.
197	do	28 14 30	177 26 00	40				co. s		Do.
198	do	28 14 30	177 27 00	70				co. s		Do.
199	do	28 15 00	177 27 00	120				co.s		Do.
200	do		177 28 30	625	73	71	1	fn. wh. co. s.	Globigerina	20.
_00		20 10 00	111 200	1 020		'		bl. sp.	ooze.	
201	do	28 14 00	177 31 00	1,033	73	71		fn. wh. co. s.		
201		20 14 00	177 01 00	1,000		''-		bl. sp.		
202	do	28 14 00	177 33 00	1,361	73	71		co. s. brk. sp.	do	
208	do	28 13 00	177 35 00	1.625	74	71	35	crs. co. s		
204	do	28 11 00		1,947	73	70				
205	do	28 07 00	177 42 45	2, 167	73	70		fn. co. s. br.		
200	uo	20 07 00	111 42 40	2, 107	10	10		m.	uo	
206	مد ا	28 04 00	177 46 50	2,055	72	70		fn. co. s. br.	do	
200	do	20 04 00	177 40 50	2,000	12	70			do	
007	ا مد	00 00 00	177 49 40	1 040	7.1	771	1	m. fn. co. s	do	
207	do	28 02 00	177 48 40	1,842	72	71	05.0	In. co. s	do	
208	do	27 58 00	177 51 40	1,351	72	71	35. 2	fn. co. s		
209	do	27 58 00	177 03 40	82	72	71				
210	do	27 57 00	177 41 15	1,718	72	71	1	ers. co. s		
	_		i '		1				ooze.	
211	do	27 57 00	177 43 30	2,322	72	72		fn.co.s.br.m.	Red clay	
	l i			}	1	1				inifera.
212	do	27 52 00	177 44 00	2,036	72	72	35	crs. co. s	Globigerina	
						1	1		ooze.	
213	do	27 50 00	177 43 00	2,367	72	72				•
214	do	27 46 00	177 41 00	2,539	72	72				
215	May 25	27 42 00	177 40 30	2,577	73	71		br. m	Red clay	
216	do	27 39 00	177 41 00	2,592		72		br. m		
217	do	27 35 00	177 42 00	2,619	72	72		br. m		
218	do	27 29 00	177 46 00	2,632	73	72		br. m		
219	do	27 26 00	177 52 00	2,621	73	72	35	br. m		
220	do	27 22 00	178 05 30	2,654	73	72		br. m		
221	do	27 19 00	178 16 30	2,768	73	73	4	br. m		
		07 16 00			73	73	35	br. m		
222	do	27 16 00	178 29 00	2,850	74			br. m		
223	do	27 13 00	178 40 30	2,884		75				
224	do	27 10 00	178 51 30	2,905	75	75	35	br. m		!
225	do	27 09 00	179 01 15	2,926	73	74		br. m		
226	May 26	27 08 00	179 10 30	2,939	75	75	35	br. m		
227	do	27 08 00	179 12 30	2, 934	74	75	·	br. m		
228	do	27 07 00	179 21 30	2,934	74	75		br. m		
229	do	27 06 00	179 23 30	2,934	75	75		br. m		
230	do	27 06 00	179 32 45	2,956	75	75	35	br. m		
231	do		179 42 30	2,948	76	74		br. m	do	
232	do	27 03 00	179 53 15	2,960	80	75	a39. 4	br. m	do	
	!		East.				:		1 .	
233	do	27 01 00	179 55 00	2,967	76	76	35	br. m	do	
234	do	26 58 00	179 42 15	2,959	78	76		br. m	do	
235	do	26 55 00	179 31 45	2,982	75	76	35	br. m	do	
236	do	26 53 00	179 21 15	2, 982	75	75		br. m		
237	May 28	26 50 00	179 11 30	2,993	74	75	+ 35	br. m		
238	do	26 48 00	179 01 15	3,012	74	74	1.	br. m		
239	do	26 45 00	178 51 15	3,048	75	74	652	br. m		
240	do	26 42 00	178 40 00	3,046	75	74	1.00	br. m		
241	do	26 39 00	178 30 45	3,000	75	75	35. 5	br. m		
		26 36 00	178 21 30	2,961	75	75	50.0	br. m		
242	do				75	. 75	20 00	br. m		,
243	do	26 35 00	178 11 15	2,949	1 10	. 10	1 00. 2:			1

a Marked "incorrect."

b "Incorrect."

				1	· m		-			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.		Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
244 246 247 248 247 250 251 252 253 256 257 258 261 262 263 264 267 271 273 274 274 277 278 277 278 277 278 277 278 279 271 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 277 278 278	1899. May 28do	26 29 00 02 26 22 00 02 26 22 00 02 26 22 00 02 26 21 00 02 26 14 00 02 26 17 00 02 26 17 00 02 26 17 00 02 25 17	0	Futh-ons. 3, 138 3, 036 3, 072 3, 168 3, 188 3, 148 3, 129 3, 240 3, 240 3, 252 3, 246 3, 256	75 76	75575757575757575757575757575757575757	38 ? 35 35 38 99 35 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	br. m. r. g br. e. br. e. br. e. br. e. br. m.	d0	Мапдацске
286 287 288 290 291 292 293 294 296 297 300 301 302 303 304 305 307 308 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301	.do	24 27 00 24 28 00 24 18 00 24 17 00 24 17 00 24 16 00 24 06 00 25 45 00 23 45 00 23 29 00 23 29 00 23 16 00 23 16 00 23 16 00 23 16 00 23 16 00 22 57 00 22 54 00	167 25 30 167 14 15 167 03 30	3, 187 3, 250 3, 339 3, 247 3, 275 3, 253 3, 213 3, 291 3, 382 3, 291 3, 292 3, 207 3, 248 3, 207 3, 272 3, 207 3, 272 3, 207 3, 273 3, 274 3, 272 3, 207 3, 274 3, 275 3,	76 74 74 74 76 74 76 75 75 75 76 76 76 77 76 77 76 77 76 77 76 77 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	79 79 79		br. m. br	do	Concretions
315 316	đo do	22 27 00 22 25 00	166 40 00 166 28 30	3, 261 3, 261	. 78	79 7 9	! 35 i	br. m	do	eus rex.

Ξ.			· ·	l I	Ter		tures.			
Statio No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
		!	!	Fath-		i		,	;	
317	1899.	22 23 00	166 17 15	oms. 3, 331	79	79	. 0	br. m	. Red clay	
318	June 5 June 6	22 20 00	166 17 15 166 06 30	3, 193	77	78	35	br. m	ob	
319	do	22 18 00	165 55 00	3, 139	77	78		br. m	do	
320 321	do do	22 16 00 22 14 00	165 43 00 165 31 30	3, 170 3, 261	79 79	78 79	35	br. m br. m br. m	do	
322	do	22 12 00	165 31 30 165 19 30	3, 121	78	79	35	br. m	ob	
323 324	do		165 08 15	3,046	82	79	35	br. m br. m	do	
324 325	do	22 03 00	164 56 00 164 45 50	3, 024 2, 986	79	79 79	əə	br. m	ob	
326	da	91 50 00	164 43 00	3,021	78	79		br. m	do	
327 328	do June 7	21 56 00 21 52 00	164 33 30 164 24 00	3,036 3,012	77 79	78 79	35	br. m br. m. fn. spk	do	
329	do	21 48 00	164 15 00	2, 993	77	79	35	br.m.fn.spk br.m.fn.and	do	
330	do	21 45 00	164 06 45	2,993	79	80	j 1	ers. sp.	do	
001			1	\	80	81	1	ers. sp.		
331 332	do	21 44 00 21 39 00	164 04 00 163 54 45	2, 997 2, 988	77	80	35	br. m. blk. sp.	1	Phillipsite crystals.
333	do	21 35 00	163 45 15 163 35 30	2,965	78 76	80	35	br. m br.m.fn.and	do	-
200		21 32 00	100 00 00	2,902	/"	1 00	00	Crs. sp.		
335	do	21 31 00	163 33 45	2, 845	78	. 80	ļ	br.m.fn.and ers. sp.	do	
336	do	21 27 00	163 23 45	2, 424	79	80			do	
337	do	21 26 00	163 21 30	2, 287	79	80		br. m. r	do	fera.
338	do	21 26 00	163 19 30	2, 128	79	80	35	br. m. r	Globigerina ooze.	Large, man ganese con cretions.
339	do	21 25 00	163 17 15	1,842	79	79		co. s	do	Do.
340			163 15 00	1,447	76	78		sp.	оо	Do.
341	do	21 24 00	163 14 15	1,315	76	78			<u> </u>	No specimen
342 343	do do June 8	21 24 00 21 23 00	163 13 15 163 11 15	1,380 1,298	77	78 78		co. s. bk. sp	Globigeriña ooze.	Do.
344 345	do	21 23 00	163 10 15 163 09 10	1,228 1,173	77 78	78 78		ers. eo. s. bk.	Globigerina	Do.
		:	105 09 10	1,173	10	10	!	sp.	OUZC.	
346 347	do	21 22 00	163 08 00	1,211	78	79	- -	ers. co. s	do	Do
348	do	21 21 00	163 07 00 163 04 45	1, 215 1, 606	78 78	79 79		ers. eo. s	ooze.	Do.
349	do	21 19 00	162 59 00	1,966	78	79		fn. co. s. br. m. fn. sp.	do	ı
350	do	21 15 00	162 48 30	2, 240	80	81	35	br. m. co. s. r.	Red clay	Coscinodia
351	do	21 14 00	162 46 15	2,270	82	81				cus rex. No specime
352	do	21 12 00	162 39 45	2,568 2,825	87	81		br. m. ers. sp.	Red clay	•
353 354	do	21 10 00 21 06 00	162 34 45 162 23 45	$\begin{array}{c} 12,825 \\ 2,836 \end{array}$	77 82	81	35	br. m. ers. sp. br. m. ers. sp.	do	
				i	i		J.,	r.	l '	
355 356	do	21 02 00 20 57 00	162 12 45 162 00 30	2,889	79 78	81	35	br. m. ers. sp.	do	
357	do	20 52 00	161 48 00	2,897 2,885	78	80	; 30)	br. m. fn. sp . br. m. fn. sp . br. m. fn. sp .	do	1
358	do June 9	20 48 00	161 35 15	2,890	78	79	35	br. m. fn. sp .	do	
359	do	20 43 00	161 22 00	2,659	77	80		Dr. m. m. sp.	ao	
360 361	do	20 41 00 20 38 00	161 18 00 161 11 15	2,539 2,268	78 75	80 81		br. m. ers. sp. br. m.fn.eo.s.	do	Few foram
362	do		161 05 15	1,937	76	81		co.s. and g	Globigerina	nifera.
363	do	20 35 00	161 02 15	1,492	78	81	35, 3	ers. co. s. and	ooze. do	
364	do	20 32 00	161 02 00	1,723	81	81		g. ers. co.s. and	do	
365	do	20 28 00	161 01 30	1,601	82	81		g. ers. co. s	do	
366 367	do	20 27 00 20 26 00	160 57 45 160 54 00	1,511 $1,251$	82 81	81 80	· · · · · · ·	CIS. CO. S	do	1
368 368	do	20 26 00	160 51 45	1, 251	82	82	36.4	Traces of r Traces of r	do	
369	do	20 25 00	160 49 45	966	. 81	81		ers. co. s	do	
	do	20 23 00	160 59 30	1,615	79	81				No specimer
2/1/	40	20 23 00	160 59 30	1,617	81	81				Do.

MIDWAY ISLANDS TO GUAM-Continued. .

n n	6.20			1	Ter	npera	tures.			1.00
Station No.	Date,	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	1	H		Fath-		u				
372	1899. June 9	20 18 00	160 58 45	oms. 1,738	80	81	0	fn. co. s	Globigerina	
373	do	20 12 00	160 58 15	2,153	79	80		br. m. co. s. r.	ooze.	Manganese.
374	do	20 07 00	160 56 15	2, 457	80	81		br. m. and r.	do	area decision
375 376	June 10	20 03 00 19 58 00	160 52 45	2,509 2,780	80 79	80		br. m. and r. br. m. and r. br. m. and r.	do	
277	do	10 50 00	160 48 00 160 38 45	2,611	79	80		br. m. and r.	do	
378	do	19 50 00	160 36 45	2.420	79	80		br. m. and r. br. m. and r.	do	No amostonia
380	do	19 44 00 19 38 00	160 33 15 160 32 15	2, 203 2, 124	80 78	80	35	br. m. and r.	ao	No specimen Do.
381	do	19 38 00	160 32 15 160 30 15	1,846	78	80		*************		200
382	do	19 38 00	160 28 10	1,487	79	81		co.s		
383	do	19 37 00	160 25 45	1,307	79	81		fn. co. s co. s. and r ers. co. s	do	
384	do	19 37 00	160 23 15	747	79	81		co. s. and r	do	Manganese.
	do	19 37 00 19 35 00	160 21 45 160 31 45	720 2,084	79	81 81	37.9	crs. co. s co.s. br. m. r co.s. br. m. r gy. br. m. r gy. br. m. r br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m.	do	
387	do	19 27 00	160 31 15 160 29 30 160 25 15	2, 152	80	81	35	co.s.br.m.r	do	
388	do	19 22 00	160 29 30	2, 415	80	79		gy. br. m. r	Red clay	
389	do	19 14 00 19 10 00	160 25 15	2,823 3,006	79	79 79	35	gy br m r	do	
391	June 11	19 04 00	160 13 00	3, 102	80	79	35	br. m	do	
392	do	18 57 00	160 05 15	3, 121 3, 167	80	79		br. m	do	
393 394	do	18 51 00	159 56 15 159 50 15	3, 167	81 82	86	35	br m	do	
395	do	18 49 00	159 44 30	3, 150	83	82		br. m	do	
396	do	18 48 20	159 35 30	3, 151	81	82	35	br. m	do	
397 398	do	18 46 00 18 44 00	159 24 30 159 14 00	3, 159 3, 159	82 80	82 82	35, 1	br. m	do	
399	do		159 03 30	3, 159	79	82		br. m	do	
400	do	18 39 00	158 52 30	3, 159	80	82	35	br. m	do	
401 402	do	18 37 00 18 34 00	158 42 00 158 31 00	3, 151 3, 165	80	81 81	35	br. m	do	
403	do	18 32 00	158 20 30	3, 202	80	81		br. m	do	
404	do	18 30 00	158 10 00	3. 168	82	82	35	br. m	do	
405 406	June 12	18 27 00 18 25 00	157 48 15	3,173	84 85	82 82	35	br. m	do	
407	do	18 22 00	157 59 00 157 48 15 157 37 00	3, 173 3, 169 3, 178	83	82		br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. lost. br. m.	do	
408	do	18 19 00	157 27 30	3, 151	83	82		lost		No specimen
409 410	June 13	18 17 00 18 14 00	157 18 00 157 08 00	3,129	81 81	82 82		br. m	Red clay	
411	do		156 58 00	3, 159 3, 188	80	81	35	brn	do	
412	do	18 09 00	156 48 15	3,199	80	82		br. m	do	
413	do	18 06 00 18 03 00	156 38 30	3, 183	83 84	82	*****	br. m	do	
	do	18 01 00	156 20 30	3, 243 3, 220 3, 183	88	82	35	br. m	do	
416	do	17 57 00	156 38 30 156 28 45 156 20 30 156 10 30	3,183	84	82		br. mbr. mbr. ebr. ebr. ebr. ebr. ebr. ebr. mbr.	do	
417 418	do	17 58 00	156 00 15 155 50 00	3, 136	81	81	35	br. c	do	
419	June 14	I7 45 00	155 39 30	3, 201 3, 222 3, 146	81	81	35	br. m. fn. sp .	do	
420	June 14	17 41 00	155 29 15	3,146	82	81		br. m. fn. sp . br. m. fn. sp . br. m	do	
421 422	do	17 39 00	155 23 45 155 13 45	3, 155	83	81 81	37.8	br. m	do	
423	do	17 32 00	155 03 30	3, 116	84	83		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
424	do	17 28 00	154 52 45	3,029	87	83	34.9	br. m. fn. sp.	do	
$\frac{425}{426}$	do	17 27 00	154 46 30 154 39 45	2, 913 2, 514	88	83		br. m. in. sp.	do	
427	do	17 24 00	154 33 30	1,997	82	83		co. s. g	Chongerma	
428	do	17 24 00	154 30 15	1,469	81	82	35.4		ooze,	Do.
429	do	17 24 00	154 27 45	2,090	81	82	30. 4			Do.
430	do	17 24 00	154 38 15	2, 292	80	81	34.9	r		A manganese nodule.
431	June 15	17 24 00	154 43 15	2,893	81	81		br. m. ers. sp. br. m. fn. sp.	Red clay	noune.
432	do	17 18 00	154 43 15	2,921	79	81	35	br.m. fn.sp.	do	
433 434	do	17 12 00	154 42 30 154 40 00	2,947 2,796	79 82	81 82	35	br. m. fn. sp br. c. fn. sp	do	
435	do	17 05 00	154 36 15 154 32 00	2,638 2,346	83	82		br. c. crs. sp .	do	a Server
436	do	17 02 00	154 32 00	2,346	84	83		fn. co. s	Clobioon	No specimen
437			154 28 30	1,593	83	83		in. co. 8	Globigerina ooze,	
438	do do do	16 58 00	154 27 45 154 30 30	1,161	83	83				Do.
439	do	17 07 00	154 30 30 154 34 45	2, 241 2, 598	81 86	82 82	34. 9	br. m. co. s br. m. fn. sp.	Red clay	Do,
1.10	do	17 09 00	154 38 45	2,870	80	81		br. m. fn. sp.	do.	

5106—No. 55—05——3

BULLETIN 55, UNITED STATES NATIONAL MUSEUM.

Abstract of the official record of soundings-Continued.

g .		I atitud	Longitud		Ter	npera	tures.	Character	F-121	200 9.1
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face-	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
		7 45	1000	Fath-						
442	1899. June 15	17 29 00	154 37 45	oms. 2,320	80	80	35	br.m.fn.eo.s	Globigerina	
443	June 16	17 34 00	154 36 45	2,982	80	80		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.		
444 445	do	17 39 00 17 43 00	154 34 30 154 29 45	3,047	80	80	34.9	br. m. m. sp.	OD	
446	do	17 43 00 17 45 00 17 45 00	154 24 15 154 17 30	3,036 3,058	81	82		br. m. fn. sp. br. e. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
447	do	17 43 00	154 17 30 154 05 15	3,058	84	82	36.3	br. e. in. sp . br. m. fn. sp	do	
449	do	17 42 00	154 01 15	3, 129	87	83	36			
450	do	17 39 00	153 50 15	3, 154	86	83		br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. c. fn. sp. br. c. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. crs. sp.	do	
451	do	17 35 00	153 39 30	3, 158	84	82	35.8	br. m. fn. sp.	do	
452	do	17 32 00 17 29 00	153 28 45 153 17 45	3,067	82	82 82	35	br. c. m. sp .	do	
454	June 17	17 29 00 17 34 00	153 17 45 153 16 45	2,363 2,375	81	82		br. m. ers. sp.	do	2000
456	June 17do	17 38 00 17 29 00	153 16 15 153 19 45	2,446	80	80	35	br. m. fn. sp.		No specimen
457	do	17 24 00	153 18 45	2, 466 2, 353	80	81		br. m. ers. sp.	do	
458	do	17 22 00	153 13 45	1,466	82	82	35.8	co. s	Globigerina ooze.	
459	do	17 22 00	153 11 15	709	81	82			The state of the s	Do.
460	do	17 21 00	153 10 00	689	81	82		fn. co. s	Globigerina ooze.	
461	do	17 21 00	153 08 45	711	81	82	Lance	crs. co. s	do	
462 463	do	17 26 00 17 31 00	153 07 45 153 06 45	721 1,913	83	83	38.6	crs. co. s crs. co. s. and r	do	
464	do	17 42 00	153 05 15	2, 156 2, 284	80	82	36		***********	Do.
465	do	17 47 00	153 04 00	2, 284	84	82	*****	br.m.and fn.	Globigerina	
466	do	17 44 00	152 59 30	2, 441	85	82		co. s. br. m. fn. sp	do	
467	do	17 41 00	153 06 30	2,060	80	82		y.m.co.s.r.	do	Spherules o phillipsite in grea number.
468	do	17 40 00 17 39 00	153 08 15	1,989	81	82	123525	co.s	do	mander.
469	do	17 39 00	153 10 30 152 58 00	2,050 2,004	81 80	82 82	34.9	co.s br. m. co.s br. m. fn. sp.	Red clay	
470		17 39 00	152 51 45	2,325	81	82		Dr. m. co. s	ob	SAL SALES
$\frac{471}{472}$	June 18	17 36 00 17 33 00	152 45 45 152 40 00	2,000 1,679	80 79	81	35	co. s. bk. sp	Globigarina	No specimen
473	do	10 5000	I and the		1.0			cors. oa. sp	ooze.	
474 475	do	17 33 00 17 33 00	152 35 45 152 34 15	1,159 1,309	79 79	81 79		crs. co. s		Do.
476	do	17 38 00	152 33 15	1,885	82	80			ooze,	Do.
477	do	17 36 00	152 28 15	2,609	83 81	82	38.8	br. m. and r .	Red clay	1 1 2 2
479	do	17 40 00	152 23 00 152 24 15	2,609 2,708 2,761	85	83	44,5	br. m. fn. sp. br. m. fn. and	do	
480	do	17 43 00	152 24 45	2,662	81	83		ers. sp. br. m. fn. sp.	do	
481	do	17 47 00	152 25 30	2,785 2,778	85	83		br. m. fn. sp.	do	01
$\frac{482}{483}$	do	17 48 00 17 50 00	152 30 00 152 39 45	2,778 1,871	81	83	35.8	br. m. fn. sp. crs. co. s	Globigorine	
		13.557	F 50 70 70	V 175		-		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	ooze.	
484	do	17 51 00	152 44 30	2, 371	81	82		br. m. fn. sp. and r.	Red clay	
485		17 51 00	152 55 30	2,741	80	81	35.2	br. m. fn. sp.	do	
486 487	June 19do		153 06 30 153 16 15	2,506	81	82 81	35.9	br. m. fn. sp.	do	
488	do	17 39 00	153 26 30 153 36 15	2,615 3,015 3,148	82	-83		br. m. fn. sp.		Do.
489	do	17 34 00	153 36 15 153 36 45	3,148	82	83 83	40.2	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	Red clay	
491	do	17 99 00	153 35 45	3, 181	88	83	35, 2	or. m. m. sp.		Do.
492	do	17 19 00	153 35 30 153 35 00	3, 168 3, 206 3, 189	87	83	*****			Do.
493 494	do	17 13 00	153 33 15	3, 189	82	83 82		br. m. fn. sp.	Red clay	Do.
495	do	16 57 00	159 29 30	3.204	83	81	35	br. m. fn. sp. br. m. crs. sp.	do	
496 497	June 20do	16 52 00 16 44 00	153 27 50 153 22 00 153 16 00	3, 204	83	82 82	35	br. m. crs. sp. br. m. fn. g. br. m. fn. g. br. m. fn. g.	do	
498	do	16 35 00	153 16 00	3, 190 3, 185	82	82		br. m. fn. g	do	
499 500	do	16 28 00	153 08 00 152 59 15	3, 192 3, 193	81	82 83	35	br, m, fn, g	do	
	do	16 18 00 16 15 00 16 12 00	152 51 00	3, 206 3, 211 3, 225	87	83	37.4	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	X
501	* dO		152 39 50		92	84				

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings-Continued.

п					Ter	npera	tures.			
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
		12.7		Fath-	II	1.1		>		
	1899.	0 / //	0 / //	oms.	0	0	0	10.77		
504 505	June 20do	16 09 00 16 06 00	152 18 15 152 07 45	3, 227 2, 838	83	82 82	35	br. m. fn. sp.	Red clay	No specimen
506	do	16 04 00	152 02 45	2, 169	83	82		r. fn. co. s. r	Globigerina	
507	June 21	16 08 00	152 00 45	2, 372	82	82	1.70		ooze.	Do.
508	do		151 58 45	2,399	83	82		r		Do.
509	do	16 16 00	152 01 30 152 03 00	2,399 2,680	81	83	34.9		**********	Do.
510	do	15 55 00	152 03 00	2,658	82	83				Do.
511	do	15 50 00	152 04 30	2,003	83	33 83	*****	crs, co, s br, m, r br, m, fn, sp.	Padalar	Do.
512 513	do	15 51 00	152 00 00	2,368 2,702	81 84	83	34.8	br. m. fp. sp.	do	Manganese.
514	do	15 53 00	151 55 30 151 52 15	2,893	87	83		br. m. fn. sp.	do	
515	do	15 50 00	151 45 45	3,030	89	84				No specimen
516	do	15 47 00	151 35 30	3, 252	85	84	35	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	Red clay	
517	do	15 44 00 15 41 00	151 26 00 151 16 45	3,322	84	83 82	35	br. m. in. sp.	do	
518 519	June 22	15 38 00	151 07 30	3,377	81 83	82	50	br. m. fn. sp. br. m. fn. sp.	do	
520	do		150 58 30	8, 262	82	82	35	br. m. fn. sp.	do	
521	do	15 31 00	150 48 30 150 38 30	3, 356 3, 284	82	82		br. m. fn. sp.	do	
522	do	15 28 00	150 38 30	3, 284	85	83	35	br. m. fn. sp. br. m. ers. sp. br. m. ers. sp.	do	
523	do	15 25 00	150 28 30	3, 201	88	83	******	br, m. crs, sp.	do	
524 525	do	15 22 00 15 18 00	150 19 30 150 10 00	3, 204 3, 211	88	84 83	35	br. m. ers. sp.	do	
526	do	15 14 00	149 58 45	3, 190	84	83	35	br. m. crs. sp. br. m. and g .	do	
527	do	15 10 00	149 48 30	3, 231	84	83				Do.
528	do	15 06 00	149 37 15	3, 120	83	83	35		C FOR DEED ALKS !	Do.
529	June 23	15 02 00	149 28 00 149 17 00	3, 175	82	83		br. m. and g. br. m. and g.	Red clay	
530	do		149 17 00 149 07 15	3, 118 3, 105	83	82 83	35	br. m. and g.	do	Do.
531 532	do	14 48 00	148 57 15	3, 100	85	83	35		************	Do.
533	do	14 44 00	148 48 45	3,087	90	84		br. m. and g. br. m. and g. br. m. and g.	Red clay	20.
534	do	14 41 00	148 48 45 148 41 00	3, 139	84	84	35	br. m. and g.	do	
535	do	14 36 00	148 30 00	3,056	82	84		br. m. and g .	do	
536	do	14 35 00	148 26 15	2,963	84	84	35	br. m. and g. br. m. and r. br. m. and r.	do	
537 538	do	14 33 00 14 29 00	148 20 15 148 10 30	3, 154	84	83	50	br m and r	do	
539	do	14 28 00	148 07 45	2,774	81	83				Do.
540	do June 24	14 24 00	147 57 30	1,888	80	82	35		OTHER DESIGNATION	Do.
541	do	14 23 00	147 55 15	1,846	81	83		111. 00. 8	ooze.	
542 543	do	14 25 00 14 29 00	147 59 00 147 59 45	1,996 1,870	81 81	82		fn. co. s	do	Do.
544	do		148 00 15	1,946	80	83	34.9	crs. co. s. and	Globigerina	
545	do	14 21 00	148 03 00	1,996	81	83		g,		Do.
546	do	14 16 00	148 03 45	2,414	80	84	35	ers. sp. s. and		Do.
547	do	14 13 00	148 03 45	2,689	87	84		y. m. bk. sh.	Volcanie mud.	
011		11 10 00		2,000	3.74	100	1	8.	mud.	
548	do	14 15 00	148 06 45	3,183	85	84		br.m.ers.sh.s.	Red clay	100.3
549	do	14 10 00	147 58 15	1,982 2,975	87	81	35	br. m. and st.	Pad day	Do.
550 551	do	14 08 00 14 04 00	148 03 15 148 01 45	3, 017	82 84	84	30	br. m. and st.	do do	
552	do		147 59 15	2, 930	81	84		br. m. fn. sp .	do	
553	do	13 56 00	147 57 15 147 56 00	2,712 3,128	81	84		br. m. fn. sp . br. m. fn. sp .	do	
554	do	13 52 00	147 56 00	3,128	81	84		or, m. m. sp.,	OD	<i>Y</i>
555	June 25	13 50 00	147 53 45	3, 154	84	82	35	br. m. fn. sp .	00	
556	do	140000	147 49 30	3, 211	83	82	9-7	br. m. bk.	The second second	
557	do	13 46 00	147 44 00	3, 267	83	82		br. m. bk. sh. s.	do	
558	do	13 46 00	147 33 30	3, 457	83	83	35, 1			Do,
559	do	13 45 00	147 22 45	3,658	90	84		br. m	ooze.	•
560	do	13 45 00	147 12 15	2,558	88	85		co.s.andr		
561	do	13 53 00	147 18 45	3,843	85	85	35. 4			Do.
562	do	13 42 00	147 25 45	3,945	; 83	85		br. m. sh. s	Red clay	
563	do	13 38 00	147 18 45 147 25 45 147 24 00 147 23 00	3,506	82	85		hm m ab ::	Pod alast	Do.
564 565	do	13 33 00 13 28 00	147 23 00	3, 461 3, 423	: 83 : 83	85 84			ned ciay	
					1	ļ		sh. s.	1	
566	June 26	13 23 00	147 20 00	3,389	82	83		br. m. ers. sh. s.	l	
	do	13 18 00	147 16 45	3,379	82	83			do	

BULLETIN 55, UNITED STATES NATIONAL MUSEUM.

Abstract of the official record of soundings-Continued.

п		T - 472 - 3	Y		Ter	npera	tures.			
No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit,	Remarks.
	1000	0111	0 1 11	Fath-	ó	0	0		-	
568	1899. June 26		147 13 45	oms. 3,379	83	82		br. m. crs. sp	Red clay	
569	do	13 14 00	147 08 15.	3, 190	86	83	35	br. m. crs.		
570	do	13 14 00	147 02 15	3, 057	86	84	19.1	sh. s. br. m. and p .	do	
571	do	13 14 00	146 56 30	3 288	89	85		p.		No specimen
572 573	do	13 13 30	146 50 45	4, 085	90 86	85 85	35.4		Red clay	Do.
574	do June 27	13 34 00	146 49 45 146 50 45	4, 085 4, 547 4, 913	82	83	100 000 000 1	Company of the second s		Do.
575 576	June 27	13 45 00	146 51 30 146 52 30	4, 563	82 82	83 84		br. m. crs. sp. br. m. and st.	Red clay	10.33
77	do	14 05 00	146 53 45 147 03 45	4, 490 3, 897	82	85		gy. m. fn. s	do	
578 579	do do do	14 08 00	147 03 45 147 14 45	4,563	79	85 85		gy. m. fn. s gy. m	do	
580			147 14 45	3.895	82 82	83		y. m. crs. sp	Red clay	Do.
581	June 28	14 18 00	147 26 45 147 38 45 147 40 45 147 43 15	1,848	82	83		********		Do.
582 583	do	14 19 00	147 40 45	1,686 1,631	82	84	*****	co. s	Globigerina	Do.
777			1.000	L. J.		100			ooze,	
584	do	14 29 00	147 42 30	1, 945 2, 604	82 83	84 84	91 0	br. m. ers. sp.	Pod olar	Do.
586	do do do	14 49 00	147 41 45 147 41 15	3,683	80	83	04. 0	or, m. crs. sp.	Red clay	Do.
587	do	14 49 30	147 42 00	3,534	82	84			4940144191556	Do.
589	do	15 06 00	147 48 10 147 46 20	3, 263 3, 150	83	84 85		br. m. crs. s.	Red clay	Do.
590	do June 29	15 15 00	147 46 20 147 40 20	3,607	82	84	****			Do.
592	June 29	15 25 00	147 38 30 147 36 45	4, 204 3, 832	78	82 84		br. m. ers. sp.	do	
	do		147 35 00	3, 404	83	85		br. m. ers. sp. br. m. fn. sp. hrd. c. fn. s.	Volcanic mud.	
594	do do do	15 44 00	147 24 30 147 18 45	2, 233 2, 409	85	85 85	******	br. m. bk. S. br. m. bk. S. dk. gy. s bk. s.andbr.	do	
596	do	15 44 00	147 09 00	2, 124 2, 941	88	85		dk.gy.s	do	
597	do	15 40 00	146 59 30	2,941	86	85	34. 9	bk. s.andbr.	do	
598	do	15 37 00	146 49 45	3, 130	83	85		br. m	do	
599 600	do	15 33 00	146 40 30	2,976 2,536	84	85	*****	***********		Do.
	do	1	146 31 15	2, 556	83	84		br. m. co.s	mud.	
601	June 30	15 26 00	146 21 45	2,178	79	84	35	fn. dk. s. sh.	do	100
602 603	do	15 15 00	146 12 30 146 07 30	1,771 1,743	81	84		bk. and gy.	Volcanie	Do.
20.4	4.0	155 90 34	100	100	100	100	100	bk. and gy. s. br. m. and fn. bk. s. grn. c. and s.	mud.	
604	do		147 32 30	2,951	83	84	*****	fr. m. and	do	
605	do	15 52 00	147 40 30	3,378	83	85		grn. c. and s.	do	7
506 607	do July 1	15 55 00	147 40 30 147 48 30 147 56 00	3,360 2,846	83	84 84				Do. Do.
NO.		19 97 00	148 04 00	2,969	82	84				Do.
609	do	15 54 00	148 11 15	2,841	83 87	85 85	35	br. m. bk. s	Red clay	De
611	do do	15 41 00	148 18 08 148 22 15 148 27 00	1,780 2,409	83	85	34.9	br. m. bk. s br. m. bk. s bk. and wh.		Do. Do.
612	do	15 33 30	148 27 00	2, 409 2, 369	82	85				
613	do	15 26 00	148 31 15	1,092	82	85	36, 1		sand. Globigerina	
614			148 39 00	3, 230	82	84		s. br. c. bk. s	ooze.	
615	do	15 11 00	148 38 00	3, 178	80	83		br. m	do	
616 617	do	15 01 30	148 37 00	3,077	78 80	82 83		br. m. sh	do	
618	do July 2 do	15 17 00	148 36 00 148 30 50	2, 987 2, 022	80	84	อก	br. c. bk. s br. m. br. m. sh br. m. sh wh. s. bk. sp.	Globigerina	
		l						•	ooze.	ъ.
620	do	15 11 00	148 27 45 148 27 20	2,414 2,567	81	84		wh. s. bk. sp.	:	Do. Do .
621	do	15 11 00 15 13 00	148 23 00	2,555	88	mar.		br. m. and s. br. m. and	Red clay	_ ••
022	ao	10 14 30	148 19 00	2,537	88	85		br. m. and bk. s.	ob	
623	do		148 15 00	2,088	85	86		br. m. and	Globigerina ooze.	
624	do	15 19 00	148 10 30	2,414	87	85	35	bk. s. br. m. and	Red clay	
625	do	15 20 30	148 06 08	2,578	86	85	l '	bk. s. bk. s. fn. g	do	
626	do do do	15 24 00	148 01 30 147 58 45	2,968	77	84	35	bk. s. fn. g		Do.
027	qo	15 29 00	147 58 45 147 54 00	3, 158 3, 381	81	84	35.1		Pod alam	Do.

MIDWAY ISLANDS TO GUAM-Continued.

H			5.55.63		Ter	npera	tures.			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.		Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	1899.	0 / 1/	0 / 11	Fath- oms.	0	0	0			
629	July 3	15 46 00	147 49 30	3,302	83	84		br. m	Red clay	
630	do	15 46 00	147 29 15	2,339	82	83	35	br. m	do	
631	do	15 46 00	147 14 30	2, 253	81	84		fn. co. s	Globigerina ooze.	
632	do	15 43 00	147 04 50	2,559	83	84	35, 3	br. m. bk. s		
633	do	15 19 00	146 16 30	2,052	87	85	35	br. m. bk. s		
634	do		146 15 15	2,154	83	85		bk. s. co. s		
635	do		146 14 15	2,285	83	85	35	bk, s. co, s		
636	do		146 11 08	2,360	82	84		br. m. bk. s	do	
637	do		146 06 00	2,352	82	84	35	bk. s. co. s	do	
638	July 4	14 32 00	146 02 00	2,342	81	84		bk. s. br. m	do	
639	do	14 22 00	145 57 15	2,297	80	84	35	bk. s. br. m		
640	do	14 12 00	145 52 40	2,238	81	83		br. m. fn. bk. s.	do	
641	do	14 04 00	145 48 00	2,187	80	83	35	bk, s. co. s		
642	do	13 54 00	145 43 30	2,014	82	84		br. m. bk. s	Globigerina ooze.	
643	do	13 45 00	145 38 45	1,757	81	85	35	co. s. bk. s		
644	do	13 39 00	145 29 00	1,483	82	85				No specimen
645	do		145 16 00	1,102	83	86	36	co. s	Globigerina ooze.	To specimen
6460	do	13 37 00	145 05 00	648	80	86		co. s	do	
647	do		145 02 00	605	80	85	39, 6	co. s		
648	do		144 59 00	720	80	85		fn. co. s	do	
649	do	13 21 00	144 57 00	762	80	85		fn. co. s	do	
650	do		144 54 00	768	80	84		fn. co. s	do	
651	do	13 10 00	144 52 00	907	80	85	37	co. s. bk. s	do	
652	do	13 05 00	144 50 00	998	79	84	******	CO. S	do	
653	July 5	13 17 30	145 07 00	1,137	80	84	36	fn. co. s	do	
654	do	13 18 30	144 53 00	579	81	84				Do.
655	do	13 18 00	144 51 00	480	81	84				Do.
656	do		144 49 00	404	82	85				Do.
657	do		144 48 00	304	82	85				Do.
658	do	13 18 00	144 47 30	208	82	85				Do.
659	do		144 47 15	85	82	85			*********	Do.
660	do	13 05 00	144 41 00	709	84	85	*****		***********	Do.
661	do	13 11 30	144 32 00	812	85	88	37.2	co, s	Globigerina ooze.	
662	do	13 13 25	144 32 30	1,260	83	88				

GUAM TO LUZON.

663	July 7	13 26 30	144 36 30	457	83	80	co.s.s	h.bk.s.		
664	do	13 27 00	144 35 00	1,016	83	85	. co. s.	wh. s	Volcanic mud.	
665	do	13 27 00	144 25 45	1,652	82	84	35.2 yl. m	. co.s	do	
666	do	13 27 00	144 23 30	1,693	81	84	co. s.	bk. s	do	
667	do	13 27 30	144 13 15	2,009	79	84				No specimen.
668	July 8	13 27 30	144 10 30	2,094	81	84				Do.
669	do	13 28 00	144 00 00	1,696	82	83	35.2			Do.
670	do	13 28 00	143 57 15	1,376	79 81 82 82	83	. bk. s	•••••	Volcanic mud.	
671	do	13 28 00	143 54 45	1,415	82	83	co.s.	bk. s	do	
672	do	13 28 00	143 52 30	1,820	83	83	br.m.		do	
673	do	13 28 20	143 42 45	1,967	82	83			do	
674	do	13 28 30	143 40 20	1,862	82	85		ro. m.	do	
675	do	13 29 00	143 29 00	2,007	86	85		oro. m.	do	
676	do	13 29 00	143 27 15	1.811	88	86				Do.
677	do	13 29 00	143 22 15	1,946	84	86		m. fn.	Volcanic mud.	
678	do	13 30 30	143 11 30	1,883	84	86	br. m	.fn.bk.	do	
679	do	13 31 00	143 09 00	2,310	84	85	br. m sp.		do	
680	do	13 32 30	142 57 30	2,010	84	85	br. m	. lav a	do	Fine glass; much man- ganese.

a Soundings 646 to 662 taken in vicinity of Port Tarafofo, thence to San Luis d'Apra Harbor, Island of Guam.

GUAM TO LUZON-Continued.

п.		Tatitud-	Langitud		Ter	npera	tures.	Chamatan	Correct 1	
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
		17.5		Fath-			1			
001	1899.	13 33 00	0 / 1/	oms.	0	84	0			
681 682	July 8	13 36 30	142 55 30	2, 648 2, 650	82	84	85, 6			Do.
683	do	13 28 30	142 55 30	2, 319	83	84		br. m. fn. bk.	Red clay	
684	do	13 28 30	142 52 15	0.514	83	84		sp.	do	
685	July 9	13 30 00	142 40 45	2,514 2,009	83	85	35.4	br. m		Do.
686	do	13 30 30	142 37 20	1.586	82	84				Do.
687 688	do	13 31 00 13 31 30	142 33 45 142 30 15	1,553 1,346	82 83	85 85		ble and mb	Globigerina	Do.
uoa		10 01 00		1,010	00		*****	s. lava.	ooze.	Manganese.
689	do	13 32 00	142 26 45 142 15 15	1,569	82	85	*****	wh.s.bk.sp.	do	
690 691	do	13 34 00	142 15 15 15 142 12 00	1, 863 1, 841	84 83	85 85	35.3	yl. m. and s	Globigerina ooze	No specimen
692	do	13 35 30	142 00 30	1,739	87	86				Do.
693 694	do	13 36 00 13 37 30	141 57 30	1.977	85	86				Do. Do.
695	do		141 57 30 141 47 00 141 44 15	2,332 2,349	89	86	36			Do.
696	do	13 40 00	141 34 00	2.514	86	86		br. myl. m. s		Do.
597 598	do	13 40 30 13 43 00	141 32 15	2,506 2,591	80	85 85	35.2	vl m s	Red clay	
399	do	13 43 00	141 20 45 141 18 15	2,632	81	85	00.2	y1. m. a		Do.
700	July 10	13 46 00	141 08 00	2,663	80	84		***********		Do.
701 702	do	13 46 00 13 49 00	141 05 15	2,691	82 81	85 85				Do. Do.
703	do	13 49 30	140 55 15 140 52 45	2,691 2,710 2,740	82	85				Do.
704	do	13 52 00	140 43 15	2,740	78	84	35.1	br. m br. m	Red clay	
705 706	do	13 54 30 13 56 00	140 33 15 140 23 15	2,710 2,726 2,726 2,726 2,647	78	85 85	35	or. m	do	Do.
707	do	13 58 00	140 13 15	2.726	75 77 79	84		br. m br. m	Red clay	100.
708	do	14 00 00	140 03 15	2,647	79	84	35	br. m	do	
709 710	do	14 01 30 14 02 00	139 52 45 139 50 30	2,375	76	84 84		br. m. fn. sp .	do	Do.
711	do	14 03 00	139 45 20	2,375 2,231 2,317	77	84	35	br. m. ers. sp. yl. bro. m	Red clay	Do.
712	July 11do	14 04 00 14 04 00	139 40 45 139 38 15	2,099	77	84		yl, bro. m	do	D-
713 714	do	14 06 00	139 28 30	2,099 2,212 2,992	81	84	35			Do. Do.
715	do		139 28 30 139 17 45	2,639	81 82	84.5		br. m. fn. and	Red clay	- 4
716	do	14 08 00	139 14 45	2,596	80	85		ers. sp. br. m, fn, bk. sp.	do	
717	do	14 10 00	139 03 45	2,837	81	85		br. m. fn. bk.	do	
718	do	14 10 00	139 02 00	2,674	83	-85		br, m. fn. bk.	P. S. L.	
719 720	do		138 54 45 138 47 30	2,705	82 81	85 85	67.6	hd. c	**********	Do. Do.
721	do		138 45 45	2,374	81	85		br. m. fn. sp.	Red clay	10.
722	July 12	14 15 30	138 38 45	2,519 2,476 2,605	81	84	67	br. m	do	2.0
723 724	July 12	14 17 00 14 17 30	138 31 30 138 29 30	*2 S200	80	84 84	67	br. m. hd. e	Rod elay	Do.
725	do	14 19 00	138 23 15 138 21 00	2.596	82	84		br. m. hd. e br. m. hd. e	do	
$\frac{726}{727}$	do		138 21 00 138 13 30	2,638 2,959	82 84	84 85		br. m. hd. c	do	
728	do	14 23 00	138 04 00	2,797	84	85				Do. Do.
729	do	14 24 00	137 55 00	2,704	83	85		br. m	Red clay	
780 731	do	14 25 30 14 27 00	137 45 45 137 36 30	$2,761 \\ 2,782$	86	84		br. m	do	
732	do	14 28 00	137 27 45	2.568	79	84	*****		do	
733	July 13	14 28 30	137 27 45 137 25 00 137 21 10 137 15 30	2,477 2,477 2,677	79	84				Do.
$734 \\ 735$	do		137 15 30	2,477	82	84			Red clay	
736	do	14 31 00	137 05 45	2,602	82	84.5		br. m. bk. sp .	do	
737 738	do	14 33 00 14 34 00	136 56 45 136 48 00	2,652 2,870	79 83	85 85		br. and vl.	do	
739 740	do		136 40 10 136 30 15	2,862 2,735 2,907 3,145	83 82	84 84			do	
741	do	14 30 30	136 20 00	2,907	81	83				Do.
742 743	July 14	14 29 00 14 28 00	136 10 30 136 00 15	3, 145	77	83		L.I com a r	Red clay	
(40)		100 Y 200	190 00 19	3,118	10.	00	*****	Di. gii. In	ooze.	
744	do	14 26 30	135 50 30	2,879	82	83		gr.gn.m br.m br.gu.m	do	
745 746	do	14 25 00	135 40 30 135 31 00	2,617 2,788	81	84		br. en m	Red clay	
		44 44 00		44.15.40	100	0.0		O. Killings	Te i te com	1

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings—Continued.

GUAM TO LUZON—Continued.

.					Ter	npera	tures.	A		
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
			200	Fath-			5 1			
747	1899.	0 / //	135 21 00	oms.	85	85	5	hw m	Pod olev	
748	July 14 do	14 24 00	135 21 00	2,731	82	84		br. m	do	
749	do	14 24 30	135 00 45	2,819	82	84		br. m br. m	Diatom	
850	ا م	14 05 00	104 51 00	0.000	82	no.		2000 200	ooze,	+
750 751	do July 15	14 25 00 14 25 30	134 51 30 134 42 30	2,679	82	83 83		gy. m br. m bl. gn. m	Red clay	
752	do	14 26 00	134 34 00	2,679 2,432	83	83		bl.gn.m	Diatom	
753	do	14 26 00	134 31 30	1,913	80	84		br.s		
754	do	14 26 00	134 29 15	1,937	80	84		br. c. and s	do	
755	do	14 26 00	134 27 00	1,935	80	84.5		wh. s. br. m	do	
756	July 24	14 26 00	134 30 45	2,307	81	82	*****	br. m. and s yl. m. and s	do	
758	July 24 July 25 July 25	14 26 15 14 26 30	134 26 30 134 23 00 134 20 00	2, 158	81 81	82 84	******	yl. m. and s	do	
759	do	14 26 45	134 20 00	1,780 1,657	81	84		yl, m, and s . yl, m, and s . yl, m, and s.	do	
760	do	14 27 00	134 17 00	1,560	81	84		yl. m. and s.	do	
761	do	14 27 15	134 13 45	1,619	81	84		DK. Sp.	1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	
	do	14 27 10	134 11 00	1,782	80	84	35. 2	sh.s.lava fn. wh. s.	do	
	do	1	134 05 30	2,072	85	85		blk.sp. br. m. fn. bk.	A	
	do	14 29 00	133 56 15	2, 487	82	85		sp. br. m	0.000 (0.000)	
		14 29 45	100000000000000000000000000000000000000	1	83	85	1.4.44			
766	do		133 47 00 133 40 15	2,688 2,799	82	86		br. m br. m	do	
767	do	14 31 00	133 33 45	2,827	81	86	35.4	br. m	do	Diatoms.
768	l do	14 32 00	133 23 00	2, 988	86	86				No specimen
769 770	do	14 33 30 14 35 00	133 12 00 133 01 00	2,914 2,888	83	85 85	35.3	br m	Red clay	Do. Do.
771	do July 26	14 86 00	132 50 00	2,951	80	84		br.m	do	
772	ao	14 88 00	132 39 00	3, 344	82	83	35, 8	************	******	Do.
773 774	do	14 39 00 14 41 00	132 28 00 132 17 00	3,119	81 83	83 84	35.5	br. e	Red clay	Do.
775	do	14 42 00	132 06 45	3, 423	88	85				
776	do	14 43 30	131 55 45	3, 283	86	85		br. and gn.	Diatom	
777	do	14 45 00	131 45 30	3,421	84	85		lt. br. m	Red clay	
778	do	14 46 00	131 34 45	3,089	85	86	35.5	br m	do	
779 780	do	14 47 00 14 47 30	131 13 30	3,172	83	85 85	35.4	br. m	do	
	do	14 48 30	131 24 15 131 13 30 131 03 00	3, 354 3, 252	81	84		br. m br. m wh. and br. m.	Diatom	
782	do	14 40 00	120, 70, 500	9 100	01		35.3	m. br. m	pod eler	
783	'do ·do	14 49 00 14 50 00	130 52 30 130 42 00	3,129	81 82	84		br. m	do	
784	do July 27	14 50 00	130 31 30	3, 264 3, 547	83	84	35, 7	br. m gy. m	Diatom	
785		14 50 20	190 00 45	100.00	per.	pt.	1	he m	Dod olon	
786	do	14 50 30 14 51 00	130 20 45 130 09 45	3, 237	87	85 85	35.6	br. m	ned clay	
787	do	14 52 00	129 57 00	3, 148 3, 175	90	86		br. m	do	
788	do	14 53 30	129 45 15	3, 318	84	86	35.6	br. m	do	
789 790	do	14 56 30	129 34 15 129 23 15	3,041	82	85 85	32	br. m	do	
791	do	14 58 00	129 12 15	3, 119 3, 011	82	84		br. m	do	
792	ao	15 00 00	129 02 00	3, 158	80	84	35. 5	br. m. and st.	do	
793 794	do	15 02 00 15 04 30	128 52 00 128 41 40	3,099	81 82	84	35.5	br. m	do	
795	do	15 06 30	128 41 40 128 31 30	2,840 3,093	85	86		br. m	do	
796 707	do	15 08 30	128 22 45	2,670 2,767	85	86		gy, m br. m	do	
797 798	do	15 09 00 15 10 00	128 20 00 128 09 30	3, 098	84	86 86	36	br. m	do	
799	do do July 28	15 10 00	127 59 15	3,025	86	86		br. m	do	
800 801	July 28	15 10 30	127 49 30	3,108	82 82	85 85	35. 5	br. m. and g.	do	
802	do	15 10 00 15 09 30	127 40 45 127 31 40 127 22 30	3, 298 2, 844	82	84		br. m	do	
803	do July 29	15 09 00	127 22 30	2,844 2,943	82	84	35, 3	br. m	do	
804 805	ao	15 08 30	127 13 20	2,995	81	84		br. m	do	
806	do	15 08 00 15 07 00	127 04 15 126 54 45	3,026 2,929	82 83	85 85	35.4	br. m.	do	
807	do	15 06 00	126 44 45	3, 121	86	86		br. m	do	
808 809	do	15 05 00	126 36 30	2,855	85	86		br. m	do	
810	do	15 06 00	126 27 00 126 17 45	3, 134 3, 252	84	86	22.9	br. m	do	
811	do	15 06 00	126 08 00	3,047	83	86	36	br. m	do	
812	Ido	15 06 00	125 58 00	3, 130	83	86		br. m	do	

GUAM TO LUZON-Continued.

no.		Tastanda	Time attends		Ter	mpera	tures.	CT		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823	1899. July 29 July 30do do	15 08 00 15 08 00 15 08 00 15 08 00 15 09 00 15 10 00	0 / " 125 48 15 125 38 15 125 28 30 125 18 45 125 08 45 124 58 45 124 54 30 124 44 00 124 33 30 124 30 15 124 20 00	Fath- oms. 2, 819 3, 144 2, 792 2, 936 2, 911 3, 182 3, 116 2, 817 2, 468 2, 427 2, 683	83 83 82 84 82 88 86 87 83 85 83	86 84 84 85 85 87 86 87 86 86 86	35. 2 35. 7 35. 4	br. m br. m lost br. m br. m lt. br. m br. c br. dand s	Red clay	
824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834	do July 31do do	15 17 00 15 19 00 15 20 00 15 21 00 15 22 30 15 25 00 15 28 30 15 30 00 15 29 30	124 09 20 123 58 45 123 48 15 123 38 00 123 28 45 123 22 45 123 22 45 123 10 50 122 58 40 122 51 30 122 40 45	2,994 2,771 2,360 1,401 1,390 1,411 1,515 2,100 2,458 2,740 2,600 2,259	83 82 83 82 81 82 82 83 85 83 85	86 85 85 84 84 85 86 86 86 87	35.4 35.3 35.6	and s. br. c. It. br. m. fn. s. tr. m. fn. s. br. m. fn. s. tr. m. fn. s. br. m. fn. s.	do	
836 837 838 839 840 841 842 844 845 846 847 848 849 851 852 853	do	15 27 00 15 26 00 15 25 00 15 24 00 15 23 00 15 22 30 15 22 30 15 22 00 15 19 00 15 18 00 15 16 30 15 16 30 15 17 00 15 17 00	122 19 46 15 122 16 16 122 12 14 15 122 05 45 122 08 00 122 05 45 122 05 15 121 59 15 121 54 00 121 44 45 121 34 00 121 33 00 121 33 00 121 31 45	1,364 1,286 1,496 1,498 1,498 1,489 1,449 1,463 1,463 1,481 1,101 737 157 134 120 103	86 84 84 83 84 83 88 89 86 80 81 84 82 83 83 83 83 83 83 83	89 88 87 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86	35. 6	bk. sp. br. m. and s. gn. c. br. m. and s. gn. andbr. m. gn. m.	do	No specimen Do. No specimen D i n g a l Bay, Luzou Island.
			•	L	zoi	от о	GUAN	ſ.		-
854 855 856 857 858	Aug. 19 do do do	15 12 00 15 31 30 15 17 00	121 37 30 121 47 15 121 57 30 122 08 00 122 18 15	180 1,599 829 1,046 1,458	81 81 83 83 82	83 85 85 85 84		gr. br. m gr. c gr. c gr. and br.	do	
859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 870 871 872 873 874 875	do	15 35 15 15 16 00 15 30 00 15 12 20 15 26 30 15 09 45 15 24 00 15 07 15 15 21 30 15 04 00 15 19 15	122 29 00 122 40 15 122 52 45 123 03 00 123 17 15 123 25 00 123 40 30 124 50 51 124 14 00 124 28 15 124 34 45 124 44 45 124 45 30 00 125 12 31 40 125 13 00 125 13 00 125 18 00	2, 390 2, 090 3, 083 1, 550 2, 424 821 2, 058 1, 275 2, 136 2, 440 2, 348 3, 260 2, 920 2, 988 2, 573 2, 541	79 79 79 78 81 82 81 82 83 85 85 85 85 85 85 85	84 83 82 85 85 85 84 84 83 85 85 86 84 85 86 84 86	35.2 35.4 35.4	m. bk. sps. br. m.	Greenmuddo	No specimen

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings-Continued.

LUZON TO GUAM-Continued.

по.		Tasting.			Ten	pera	tures.	(I)		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air,		Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks,
		-0.0V		Fath-						
	1899.	0 / 11	0 / #	oms.	0	0	0	br. m	S. A. L. Carlot	
377	Aug. 22	15 14 30	125 44 30	2,862 2,957 2,990	89	86	35.4	br. m	Red clay	
378	do	14 57 00	125 54 00	2,957	84	86	****	br. m	do	
579	do Aug. 23	15 14 00	126 02 30	2,990	85	85	35.6	br. m	do	
880	Aug. 23	14 55 45	126 10 00	2,961	81	84	*****	br. m	do	
881	OD	15 13 30 14 55 15	126 19 15 126 27 40	3,312	82 79	83 84	35. 6	br. m	do	
882 883	do		126 27 40 126 39 00	2,946 2,711	81	84	30, 6	br. m	do	
884	do	14 57 40	126 47 30	3, 310	82	85	35.7	br m	do	
885	do		126 58 40	2,909	81	83	00. 1	br. m	do	
186	do	14 58 15	127 09 15	3,048	82	88	35. 6	br. m	do	
887	Aug. 24 do	15 17 00	127 09 15 127 19 30	2,943	81	84		br. m	do	
888	do	14 59 30	127 31 00	3,009	80	84	35. 5	br. m	do	
389	do	15 17 00	127 40 45	3,006	84	84		br. c	do	
390	do	15 00 00	127 54 00	3,014 2,987	86	85	35, 5	br. m	do	
391	do	15 17 45	128 01 30	2,987	90	85	*****	br. m	do	
892	do	14 59 15	128 11 45	3, 234	83	84	35. 7	br. m	do	
893 894	do	15 16 00	128 18 15 128 22 15	3,145	82 80	84		br. m	ob	
895	Aug. 25	14 57 20 15 14 00	128 30 30	2,889	82	84	35.6	br. m	do	
896	do	14 52 00	128 37 30	3, 342	04	04	50.0	br m	do	
897	do	15 12 30	128 50 30	3, 189	82	85	35.6	br m	do	
898	do	14 53 15	129 01 15	3,346	82	84	00.0	br. m	do	
899	Aug. 26	15 10 00	129 16 30	2,864	81	83	35.5	br. m	do	
900	Aug. 26	14 53 00	129 27 40	3, 159				br. m	do	
901	ob	15 11 15	129 37 30	2 781	87	85	35. 6	br. m	do	
902	do	14 45 40	129 50 00	2, 945 2, 809 3, 096	88	80		br. m	do	
903	do	15 00 00	129 55 30	2,809	83	85	35, 5	br. m	do	0.0
904	Aug. 27	14 39 30	130 05 30	3,096	83	83		************	**********	No specimen
905	Aug. 27	14 55 00	130 13 00	3, 128	80	83	*****	br. m	Red clay	
906	do	14 36 00	130 23 00	3, 204	80	84	+++++	Dr. m	do	
907 908	do	14 51 30 14 37 30	130 32 30 130 41 30	3,490	86 88	84 85	35.8	br. m	do	
909	do	14 54 45	130 15 15	3, 125	88	86	00.0	be m	do	
910	do	14 98 00	131 03 00	2 969	82	85	35.8	br m	do	
911	do Aug. 28 do	14 56 00	131 14 45	2,969 3,295	82	84	00,0	br m	do	
912	Aug. 28	14 40 00	131 14 45 131 26 40	2,985	80	83	35.9	br. m	do	
913	do	14 57 30	131 39 00	2,823	81	84		br. m	do	
914	do	14 42 10	131 51 45	3,065	83	84	35, 5	br. m	do	
915	do	14 55 00	132 00 30	3,118	87	85		br. m	do	
916	do	14 35 30	132 09 30	3, 103	85	85	35. 9	DI. III.		
917	do	14 49 45	132 20 00	3,246	81	85	*****	br. m br. m	do	
918	do	14 32 00 14 48 45	132 26 00	3,253	80	84	35.8	br. m	do	
919 920	Aug. 29 do	14 48 45 14 31 15	132 37 20 132 42 30	2,998 3,327	79 80	84	35.8	brander m	Dietum core	
921	do	14 49 15	132 54 00	2, 499	86	85	00.0	br m	Red clay	
922	do	14 32 00	133 00 30	2,769	88	85	35.6	br m	do	
923	do	14 44 00	133 11 45	2,322	85	86	00.0	br. m	do	
924	do	14 23 30	133 11 45 133 20 15	2,878	81	85	35.8	br. m	do	
925	do	14 39 30	133 32 30	2,905	83	84		br. m	do	
926	Aug. 30	14 20 30	133 41 00	2,851	78	83	35.6	br. m	do	
927	Aug. 30	14 36 30	133 54 00	2, 494	79	83	*****	br. m	do	
928	do	14 17 00	134 01 45	2,593	83	84	35.7	br. m	do	
929	do	14 36 00	134 16 07	1,964	83	85		gy, m. and s.	Globigerina	
930	de	14 19 15	194 09 45	1 050	00	86	35.2	an an and a	ooze.	
931	do	14 17 15 14 34 00	134 23 45 134 36 00	9 950	82 82	85	00. 2	br m	Pod olay	
932	do	14 17 00	134 46 00	1,850 2,250 2,330	91	83	35. 2	gy, m, and s. br, m br, m br, m br, m	do	
933	Aug 31	14 36 20	134 58 30	2,488	80	83	00. 2	br m	do	
934	do Aug. 31 do	14 20 00	135 09 30	2,652	82	84	35.3	br. m	do	
935	do	14 38 00	135 21 00	2.532	83	84	00.0			Do.
936	do	14 20 30	135 21 00 135 32 00	2,532 2,779	84	85	35.5	br. m	Red clay	
937	do	14 37 30	135 40 30	2,620	82	86		br. m	do	
938	do	14 20 00	135 51 15	2,862	84	86	35.4	br. m	do	
939	do	14 37 40	136 00 00 136 11 40	2,838	84	84		gy. m	Diatom ooze	10-54
940	Sept. 1	14 21 00	136 11 40	2,830	83	84	35, 4	br. mbr. mbr. mgy. m		Do.
41	Sept. 1	14 39 15	136 20 30	2,748	82	83	*****	br. m	Red clay	
942	do	14 23 15	136 32 15	3,001	80	84	35.5	yl.m br.m		Do.
943	do	14 40 30 14 24 00	136 41 00 136 53 00	2,838 2,559	89	85		yl. m	Red clay	
944	do	14 24 00	136 53 00	2,559	87	85	35. 2	br. m	do	
945			137 01 40	2,877	83	85	105 3	Dr. m	do	
946	do Sept. 2 do do	14 23 00	137 13 00	2,751	83	84	35.2	br. m br. m	do	
947 948	Sept. 2	14 90 45	137 24 30 137 35 00	2,605	79	83	95 9	Dr. m	op	Do
949	do	14 28 00	137 49 00	2,762 2,725	81	84	35.2	br. e	Red olay	Do.
		TT 00 00	137 55 30	2,638	83	85	35, 2	MILES STREET,	Accuerty	Do.

LUZON TO GUAM-Continued.

					Ter	npera	tures.	1,000,000		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	1000		1	Fath-						
951	1899. Sept. 2	14 31 00	138 07 00	oms. 2,556	87	86		r	Red clay	Manganese
952	do	14 10 00	138 13 45	2,757	83	85	35, 1	br. m	do	concretions.
953	do	14 24 00	138 13 26	2,351	82	84		gvl. br. m.		Manganese.
954	Sept. 3	14 04 15	138 31 15	2,646	82	83		br. m	do	
955	do		138 46 30	2,793	82	85	22.55			
956 957	do		138 52 00	2,763	84	86 86		br. m		**
958	do	13 54 20	139 08 30 139 11 15	2,473 2,298	84	86	35.1	br, m. and s .	Pad alar	No specimen.
959	do		139 26 45	3, 180	83	85	00.1	wh.m	Dietomoore	
960	do		139 34 00	3.042	82	84	36	br.m.fn.bk.sp	do	
961	Sept. 4		139 47 00	2,187	82	84				Do.
962	do		139 54 20	2,767	77	83	37			Do.
963	do		140 07 45	2,599	81	86		gvl	Red clay	Pumice.
964	do		140 14 30	2,737	86	86		gv1	do	
965	do		140 28 15	2,772	80	84			do	
966 967	do Sept. 5	13 46 15 14 01 30	140 34 30	2,696	77	83			ob	W. M. L
968	do		140 49 00 140 55 00	2,706 2,658	82 82	84		br. m	do	Radiolaria.
969	do		141 09 00	2,673	86	85				
970	do		141 16 15	2,567	90	86		br. m		
971	do	13 51 45	141 29 15	2,587	86	86		br. m	do	
972	do		141 34 45	2,352	83	86	35	***********		No specimen.
973	do	13 45 15	141 47 20	2,383	82	85		br. m	Red clay	5 4 2 a 1 Charles
974	Sept. 6	13 26 40	141 58 45	1,775	78	84	35, 1	gy. m. and s.	Globigerina ooze,	
975	do		142 06 45	1,865	81	85		gy. fn. s	do	
976 977	do		142 13 15	1,649	82	85	****			
	do		142 24 30 142 32 30	1,755 1,380	87	86 86		gy, s, and m. wh.andbk, s	ob	
	do	13 41 00	142 46 15	1,740	81	86		Wil. Hild Ok. 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Do.
980	do		142 56 15	2, 200	82	85		br. m	Red clay	10.
	Sept. 7	13 41 20	143 08 20	2,364	83	85	35, 4	br. m	do	
982	do	13 25 00	143 19 00	1,754	82	-84		bk.s.andgvl-	Volcanic	Many mang
983	do	13 43 45	143 31 45	1,882	80	84	35.1	bk gvl. bk. s.	do	Do.
984	do		143 42 30	1,751	85	85		brs. bk, and wh, s.		Do.
985 986	do Sept. 9	13 41 45 13 34 30	143 52 30 144 31 30	1,924 1,411	86 80	86 86	35.1	bk. and gy.	do	Do.
007	do	10 07 00	144 17 00	1 000	07	00		s. gy. m. fn. gy. m	AND THE RES	Was and a second
987 988	do	13 37 00 13 20 30	144 14 30 144 00 00	1,889 1,606	87 84	86 87			Volcanic mud.	No specimen.
989	do	13 17 00	144 19 45	1,927	83	87		gy. m		Guam.
	P I		1 1 1						UUMC.	-

GUAM TO YOKOHAMA.

						_		,						
990	Sept. 9	13	28	30	144	36	15	. 859	83	87		fn. br. m	Coral sand	
991	do							1,143	81	86		fn. bk. and	Globigerina	
	_				l					i		gy. s.	ooze.	
992	do							1,013	83	86		r	do	Manganese.
993	do								83	86		r	do	
994	do	13	51	00	144	33	15	2,014	82	86			mud.	Fine volcanic glass.
995	Sept. 10	14	00	45	144	31	45	2,091	83	85	35.2	vol. sand	do	
996	do	14	02	45	144	31	30	2,005	83	85	1	br. m. and s.	do	
997	do	14	13	30	144	30	00	2,168	82	84		br. m. and s.	do	
998	do	14	15	40	144	29	45	2,158	82	84		fn. bk. s		No specimen.
999	do	14	25	30	144	28	30	1,988		85		r		Manganese.
1000	do	14	27	30	144	28	15	1,947	84	86	39	bk. and gy.	do	
1001			۰.	~~	1				١		1	s. and m.		
1001	do	14	37	30	144	27	00	2,005	86	86		bk. and gy.	do	
1000			~~	•						0.0		s. and m.		
1002									86	86	1	r	i	No specimen.
1 0 03	do	14	49	30	144	25	20	$ ^{2,233}$	81	86	36		Volcanic mud.	Do.
1004	do	14	51	40	144	25	00	2,214	83	86	l	r		Manganese.
1005	do	15	00	45	144	23	30	2,061	82	86		r		
1006	do	15	02	45	144			1,847	83	86	l	bk. s. gy. m.	do	i

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings—Continued.

п				8	Ter	npera	tures,			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	-			Fath-		Fil				
1007	1899. Sept. 10	0 / " 15 09 15	144 22 30	oms. 2, 128	N3	85		br. m. bk. s	mud.	
1008 1009	do	15 20 15 15 22 20	144 20 45 144 20 30	1,985 1,959	81 81	85 85	37	br. m. bk. s gvl	do	Pumice and manganese.
1010	do	15 33 15	144 18 45	2,082 2,273 1,932	81	85		br. m. bk. s br. m	do	manganese.
$\frac{1011}{1012}$	do	15 35 30 15 46 30	144 18 30 144 16 45	2,273	81	84	35.1	br. m	do	
1013	Sept. 11	15 48 45	144 16 30	1.917	81	84		br. m	do	
1014	do	15 59 45	144 14 45	1, 987 2, 057 2, 375	81	84		br. m	do	
1015	do	16 02 00 16 13 00	144 14 30 144 12 40	2,057	82	84 85		br. m	do	
1016 1017	do	16 15 30	144 12 20		84	85		br. m. bk. s	do	
1018	do	16 26 00	144 11 00	2,381 2,211 2,011 1,969	83	85		R. br. m	do	
1019	do	16 28 00	144 10 45	2,211	87	86	35, 5	br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. br	do	
1020	do	16 37 45	144 11 20 144 11 30	2,011	86	86		br. m. bk. s	do	
1021 1022	do	16 39 45 16 49 15	144 11 30	2,298	87	86	35.5	br. m. bk. s	do	
1023	do	16 51 00	144 12 15	9 309	83	86		br. m	do	
1024	do	17 00 20	144 11 15	2, 189 2, 271 2, 025	83		J	br. mbr. m	do	
1025	do	17 02 15	144 11 00	2,271	84	85 85		br. m	do	
$\frac{1026}{1027}$	do	17 11 30 17 13 30	144 09 45 144 09 30	2,314	82 83			br.m	do	
1028	Sept. 12	17 22 45	144 08 40	2, 382	82	85		br. m. bk. s	do	
1029	do	17 24 45	144 08 30 144 07 45	2,356 2,112	83	85		br. m	do	
1030	do	17 34 15	144 07 45	2, 112	83	85		br. m. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s.	do	
$\frac{1031}{1032}$	do	17 36 00 17 45 30	144 07 30 144 07 00	2, 091 2, 351	81	85		br. m. bk.s	do	
1033	do	17 47 30	144 06 45	2, 451	84	86		br. m. bk. s	do	
1034	do	17 57 00	144 06 00	2,451 1,990	87	86		br. m. bk. s	do	
1035	do	17 59 00	144 05 40	2,175	88	86		br. m	do	
1036	do	18 08 30	144 04 45	2, 155	86	86		br. m	do	
1037 1038	do	18 10 30 18 20 00	144 04 30 144 02 30	2,022	89 86	86 86	35, 5	br. m. bk.s	do	
1039	do	18 22 00	144 02 15	2,451 2,424	87	86	00,19	br. m. bk. s	do	
1040	do	18 31 45	144 00 45	2, 451	83	86		br. m	do	45 10 10 10 10
1041	do	18 33 45	144 00 30	2,433	84	85		R. br. m	do	Manganese.
1042	do	18 43 30	143 59 15	2, 220	83	84		br. m	ob	No specimon
1043 1044	do Sept. 13	18 45 20 18 55 00	143 59 00 143 57 30	2, 190 2, 303	82 83	84 84	35.7	br, m. bk, s	Volcanie mud.	No specimen.
1045	do	18 57 00	143 57 15	2,330	83	83		Dr. III. DK. 8		
1046	do	19 06 00	143 56 30	2,330 2,220 2,133	82	83	*****	br. m. bk.s	do	
1047	do	19 08 00 19 17 30	143 56 15 143 55 00	2,133 1,967	82	84	36.8	br. m. bk.s	do	
1048 1049	do	19 17 30	143 54 45	1 964	84	86	30.11	br. m	do	Palagonite.
1050	do	19 29 00	143 53 45	2,278	87	. 86			do	Perce amount
1051	do	19 31 00	143 53 30	2,180	83	86		br. m	do	
1052 1053	do	19 40 15 19 42 15	143 52 45 143 52 30	2, 278 2, 180 2, 146 2, 151	81 82	85 85		br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. br. m. br. m. br. m.	Volcanie mud.	No specimen.
1054	do	19 52 30	143 52 00	1,863	82	85		br. m	do	
1055	do	19 54 45	143 52 00	2,028	82	85	35.7	br. m br. m. bk. s	do	
1056	do	20 05 15	143 57 30	2,319	81	85	*****	br. m. bk. s br. m	do	
1057 1058	do	20 07 45 20 18 20	143 57 20 143 51 00	2, 202 1, 930	81 82	85 85	35.6	br. m	do	
1059	do	20 20 45	143 50 45	1.987	82	85		br. m		Do.
1060	do	20 31 45	143 50 30	1,987 2,322	82	85		br. m br. m	Volcanie	
	200			0.101		40	10.00		mud.	Do
1061 1062	Sept. 14	20 34 30 20 45 15	143 50 30 143 50 15	2, 181	82	85 85	35.5	hr m	Volcanie	Do.
1062	do	20 40 10	149 00 10	2,040	or	CH	00.0	Diam.	mud.	
1063	do	20 47 45	143 50 15	1,884	82	84		br. m	do	
1064	do	20 58 30	143 50 00	1.588	82	84		br. m br. m	do	
1065	do	21 01 00	143 50 00	1,321	82	84		br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s gy. m br. m bk. s. gy. m bk. s. gy. m	ob	
1066 1067	do	21 06 30 21 12 15	143 50 00 143 49 45	1,815 2,191	83	85	*****	br. m. bk. s	do	
1068	do	21 14 30	143 49 30	2.207	85	85		gy. m	do	
1069	do	21 20 15	143 48 45	2,335 1,714	83	85	35.1	br. m	do	
1070	do	21 30 00	143 47 30 143 47 30	1,714	83	85		bk. s, gy. m	do	
$\frac{1071}{1072}$	do	21 32 00 21 37 15	143 47 30 143 46 30	1,595 1,470	86	85 86	*****	R	do	Manganese.
1073	do	21 42 45	143 45 30	1,208	85	86		8	do	Litting all cac.
1074	do	21 45 15	143 45 15	483		86		8 bk.s	Volcanic	
					1			are the second second	sand.	

=			ı	1	Ter		tures.			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	~	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
				Fath-		_	٠ إ			ı
075	1899. Sept. 14		143 45 00	ome. 1, 029	85	о 86		bk.s.m	Volcanic	Ì
076	do	21 53 00	143 44 00	1,530	84	86		bk. s. wh. sp. gyl gyl fn. gyl br. m. s br. m. s bk. s. gy. m br. m gyl. s br. m br. m br. m br. m br. m	mud. do	
	do		143 43 00 143 42 45	1,547 1,465	84 84	86 86	·	gyl	do	Manganese. Do.
	do		143 41 45	1 547	83	85		fn.gvl	do	Do. Do.
180	do	22 17 30	143 40 40	1,815	82	85		br. m. s	do	Do.
161 162	do Sept. 15	22 20 15 22 31 30	143 40 45 143 40 45	1,900 2,093	82 82	85 85		br.m.s	do	Do.
183	do	22 34 15	143 40 45	2,077	82	. 84		br. m	do	
184	do	22 45 30	143 40 45	2,313	. 83	84	1	br. m	do	
185 186	do	22 48 15 22 59 30	143 40 45 143 41 15	$2,360 \\ 2,677$. 82 . 83	84 84		br m	do	•
67	do	23 02 15	143 41 20	2, 702	84	84	ļ	br. m.gvl	do	
88 89	do	23 13 30 23 16 30	143 41 45 143 42 00	2,952	83 84	85 85		br. m	do	
90	do	23 16 30 23 27 30	143 41 20	2,882 2,725	89	86		gyl.s	do	
91	do	23 30 00	143 41 15	2,842	86	85		br. m. s	do	
92 93	do	23 40 20 23 42 45	143 40 30 143 40 00	3, 189	85 84	85 85	1	br. m	do	
	do	23 52 30	143 37 45	3, 165 3, 595	83	84	'	br. m	Red clay	
95	do	23 52 30	143 32 00	3, 213	84	84		br. m	Volcanic	Volcani
96	Sept. 16	23 52 30	143 26 00	2,998	83	84	} i	br. m	mud.	glass.
	do	23 52 30	143 20 15	3.040	83	84		br. m	do	
	do	23 57 40	143 19 45	3, 259	82	84		br. m br. m		Volcani
1			İ		İ	!			mud.	glass a n radiolaria
99	do	23 59 40	143 19 40	3, 251	84	84		gvl	l	No specime
	do	23 59 40	143 14 15		. 84	84	;	gvl br. m	Volcanie	
01	do	24 04 40	143 13 45	2,855	85	85	!	br. m		I
2	do	24 04 40	143 07 45	2, 425	87	85	35	gvl	do	Lumps of cla
_				_,				G		and mange
13	do	24 09 40	143 07 30	2, 294	87	85		br. m. and s.	do	nese.
	do	24 14 30	143 06 45	1,904	87	85		R	do	Volcani
- 1			1 .		1	0.5	05.		1	glass.
05 06	do	24 19 15 24 28 45	143 06 00 143 04 20	1,749 1,988	86	85 85	35.1	gy. s. m gvl	do	Concretion
~	uo	,		1	1				1	of fine glas
07	do	24 30 45	143 04 15	2, 190	84	85		gvlbr. m. bk. s	do	Do.
	do	24 39 30 24 41 30	143 04 15 143 04 15	2, 645 2, 662	83	85 85	35	br. m. bk. s br. m. and s.	do	
10	do	24 50 30	143 04 20	2.870	83	; 85		br. m. bk. s	do	
11	do	24 52 30	143 04 20	2,788	83	84		gvl	do	Concretion
12	Sept. 17	25 01 30	143 04 30	2,564	81	. 83	1 1	br. m. bk. s	do	of glass.
	do	25 04 30	143 04 30	2,555	83	84		br. m. s	do	
14	do	25 12 20	143 05 00	2,413	83	84	35.1	br. m. s br. m. bk. s br. m. s br. m. s br. m. s br. m. s	do	l
	do	25 14 20 25 22 45	143 05 00 1 143 05 30	2, 261 2, 186	82	85 85		br m s	do	1
17	do	25 24 45	143 05 30	2, 123	84	85		br. m. s	do	
18	do	25 33 30	143 06 00	1,805	82	85 85	35. 5	br. m. s br. m. bk. s br. m. s. gvl.	do	}
19 20	do do	25 35 30 25 44 30	143 06 00 143 06 30	1,654 1,710	82	85		br. m. s. gvi.	do	
2ĭ ¦	do	25 46 30	143 06 45	1,887	82	86		br. m. s		Brown gla
			i						1	and foran inifera.
22	do	25 55 30	143 07 15	1,926	86	86		gy. m. s	do	Do.
23	do	25 57 30	143 07 15 143 07 45	1,877 1,229	86	86	35.1	gy. m. s R	do	
24 25	do	26 06 45 26 08 45	143 07 45 143 08 00	1,229 1,251	82	85	,	Rgvl	do	Manganese. Foraminifer
20	uo	20 00 40	145 06 00	1, 201	രാ	60		gv1	do	
					į					manganes and lum
26	do	26 12 45	143 08 00	972	82	85		gy m and a	do	of clay.
20		20 12 40			1			gy. m. and s. bk. s.		
27	do	26 12 45	143 12 15	1,337	82	85	35.7	gvl. s	do	
28	do	26 17 00	143 12 30	1,418	82	84		gy. m. and s.	do	Manganes and foran
				;		}				inifera.
I	do	26 21 30	143 12 45	1,505	82	84	ļ	gy. m. and s.	do	Do.
	Sept. 18	26 30 20	143 13 15	2,304	82	84		gy. m. and s.	do	
	30hr. 10	20 00 00	. TAG 10 10	£, 004	00	0.1		5J. m. and 8.	······	•

on .	C-1	Latituda	Longitude	E 75	Ter	npera	tures.	Character of	5	_
Station No.	Date.	north.	Longitude .east.	Depth.	Air.	Sur- face.		bottom.	Deposit.	Remarks.
			170	Fath-	7			1		
	1899.	0 / //	0 / //	oms.	0	0	. 0			
$\frac{131}{132}$	Sept. 18 do	26 32 30 26 41 15	143 13 15 143 13 45	2,351 2,950	82 82	84	35.1	br. m. and s.	Volcanie mud.	No specimen
133	do	26 43 45	143 13 45	2,800	82	84		br. m. and s.	do	
134	do	26 47 45	143 14 00	2,879	83	85		hr m and a	do	
$\frac{135}{136}$	do	26 52 20 26 52 20	143 13 00 143 07 00	3, 421 3, 132	86 86	85 85		bk s gy m	do	
137	do	26 52 15	143 00 20	2, 250	89	86		br. m. and s. bk. s. gy, m gy. m. and s. R. gy. s. and m.	do	
138	do	26 48 00 26 43 30	143 02 15	1,837	87	86	35	R	do	Manganese.
139 140	do	26 43 30	143 04 15 142 57 45	2, 101 1, 835	85	86 86	.,.,.,	gy. s. and m.	do	No specimen
141	do	26 55 30	142 58 30	2,278	82	86		gy. s, and m. gy. s, and m.	Volcanic	In specimen
142	do	27 04 40	142 57 00	2,682	83	86		br. s. and m .	muu.	Radiolaria
										and dia- toms.
1143	do Sept. 19	27 07 40	142 56 30	2,591 2,543	82	86	35.1	br. s. and m .	do	 -
144	Sept. 19	27 17 30 27 19 30	142 54 45 142 54 20	2,543	82 81	84		br. m. and s.	do	
149	do	27 19 30	142 54 20	2,119	or	84		bk. and gy. s. and m.		
146	do	27 24 30	142 53 20	2, 251	80	84		bk, and gy. s. and m.	do	
147	do	27 29 30	142 52 20	1,856	83	84		gy. s. and m.		,
148	do	27 34 30	142 51 30	2, 181	81	84		bk. and gy. s. and m.	Volcanie mud.	
1149	do	27 39 15	142 50 45	2,106	84	84		gy. C. bk. S	do	-
150	do	27 48 45	142 49 45	1,746	82	84		gy. m. and s.	Globigerina ooze.	
151	do	27 57 00	142 49 30	1,686	83	84			Volcanic mud.	Many foram- inifera.
$\frac{152}{153}$	do	28 01 00 28 03 00	142 48 45 142 48 15	2,041 1,932	83 82	84 84	35, 2	gy. C gy. m. and s. R.		Do. Do.
154	do	28 12 20	142 43 30 142 42 30	1,602	82	85		gv. 8	do	
155	do	28 14 30	142 42 30	1,632	82	85		gy, m. and s.	do	
$\frac{156}{157}$	do	28 23 45 28 25 15	142 37 45 142 36 45	1,660 1,617	83	85 85		gy, m, and s.	do	
158	do	28 35 20 28 37 20	142 33 45	1,584	82	85		gy. m. and s.	do	
159	do	28 37 20	142 32 15	1,515 1,907	82	85	.2.2.4	gy. m. and s. R	37.3722237	No specimen
160	do	28 46 45	142 28 15	1,907	82	85	*****	gy. m. and s.	mud	Foraminif- era.
161 162	do Sept, 20	28 49 00 28 58 40	142 27 20 142 23 30	1,994 2,095	82 82	85 85	37	gy. m. and s. gy. m. and s.	do Globigerina	Do.
	100		The state of	C 450			1		ooze.	
163 164	do	29 00 45 29 10 30	142 22 30 142 18 30	2,049 2,384	82 83	83 83		gy. m. and s. gy. m. and s.	Volcanie	
165	do	29 12 30	142 17 40	2,387	82	84		gy, m. and s.	do	
166	do	29 22 20	142 13 30	2,552	86	85	35	gy, m. and s. br. m. and s.	do	
$\frac{167}{168}$	do	29 24 20 29 34 00	142 12 30 142 08 30	2,596 2,933	86 85	85 85		br. m. and s. br. m. bk. s	do	
169 170	do	29 36 00 29 45 00	142 07 30 142 02 15	2, 927 2, 912	90 86	86 86	35	gy, m, and c.	Volcanie	No specimen
171	do	29 46 45	142 01 15	2,826	88	86		br. m. and s.	mud.	
172	do	29 55 45	141 55 30	2,621	84	86		br. m. and s.	do	
173	do	29 57 40	141 54 30	2,655	82	85		bk. s.	do	
174	do	30 06 00	141 48 30	2,490	82	85		br. m. bk. s br. m. and s.	do	
175	do	30 07 45	141 47 30	2,384 2,089	84	85		br. m. and s.	do	
$\frac{176}{177}$	Sept. 21 do	30 16 30 30 18 15	141 41 15 141 40 00	2,089	82 82	84 84	35.1	br. m. and s.	do	
178	do	30 26 45	141 33 10	1,685	82	84	00.1	br. m. and s. br. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s.	do	
			Sid Livery	0.500	100	K511				
179	do	30 28 30 30 36 45	141 32 15 141 25 30	1,652 1,617	82 81	84 85	35. 2	gy. m. bk. s gy. m. bk. s	do	
181	do	30 38 30	141 24 15	1,590	82	85	00. 4	gy. m. bk. s	do	
182	do	80 46 45	141 17 00	1,548	83	85	.,,,,,	gvl	do	Concretions of volcanio
1183	do	30 48 30	141 16 00	1,454	82	85		gy. m. bk.s	do	glass. Manganese.
184	do	30 57 15	141 10 45	1,542	82	85		br. m. and s .	OD	
1185	do	30 59 00	141 09 30	1,542 1,491 1,842	82	85	35, 2	gy, m, and s. gy, m, and s. gy, m, and s.	do	
	do	31 08 15	141 06 45	1,842	82 86	85 85	*****	gy. m. and s.	op	ľ

			1	i	To		tures.			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	'	Sur- face.		bottom.	Deposit.	Remarks.
		0 / 11	0 , ,	Fath-				1		
1188	18 99 . Sept. 21	31 18 15	141 03 30	oms. 1,595	80	85	35.2	gy. m. gy.	Volcanic mud. do	
1189	do	31 20 00	141 02 45	1,562	80	84		gy. m. gy. and bk.s.	do	
1190	do	31 27 40	141 00 80	1,543	79	84		gy. m. and s.	do	
1191	do	31 29 15 31 87 45	141 00 00 140 57 15 140 56 30	1,551 1,545	79 78	84		gy.m.ands.	do	
1193	ao	' 31 39 20	140 56 30	1,512	77	82		ov m and s	ا ماہ	
1194	Sept. 22	31 48 00	141 03 45	1,547	' 76	80		gy. m. and s.	do	
1195 1196	do	31 57 40 31 59 15	141 00 45	1, 43 1 1, 43 1	: 77	82 82		gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s.	do	
1197			141 00 00 140 56 30	1.698	77	81		gy. m. and s.	ao	
1198	do	32 13 15	140 55 45	1,612	· 76	81		gy. m. and s.	do	
1199	do	32 24 15	140 52 00	1, 497	76	80	•••••	gy.and br.m.	do	
1200	do	82 27 15	140 51 15	1,460	76	80		and s. gy. m. gy. and bk. s.	do	
1201	do	82 39 30	140 47 30	1,268	76	81		and bk. s. gy. m. gy.	do	
1202	do		140 46 45	1, 199	75	81	i	and bk. s.	đo	
		!	İ	•		ļ		gy. m. gy. and bk. s.		
1203	Sept. 23	32 53 30	140 43 30	908	72	79	٠	gy. m. gy. and bk. s.	do	
1204	do		140 43 00	846	72	79	•••••	bk. s	do	Concretions of sand and manganese.
1205 1206	do	33 07 30 33 10 30	140 39 40	737 737	74	79	• • • • • •		do	
1207	do	33 22 00	140 39 00 140 35 45	665	74 75	78 79	• • • • • •			
1208 1209	do	33 25 00	140 35 00 140 32 15	665	74	79		bk. s. m bk. s. gy. m. bk. gy. s bk. gy. s	do	
	do	33 36 15	140 82 15	660	74	80		bk. s. gy. m.	do	
1210 1211	do	33 38 45 33 50 00	140 31 15 140 28 30 140 27 40	688 777	74	80 80		bk. gy. s	do	
1212	do	33 52 00	140 27 40	815	74 74	80		ovl	do	
1213	do do do do	34 01 00	140 24 15	808	73	80		bk. gy. s bk. s. gvl bk. s. gn. m.	do	Do.
1214	do	84 03 15	140 24 00	857	73	80	1	bk. s. gvl	do	
1215	do	84 12 00	140 16 15 140 14 00	901	73	80	96 6	bk. s. gn. m.	do	
1217	do	84 21 45	140 04 00	920 934	73 72	80 80	36.0	bk. s. gn. m. gn. m	Green mud	
1218	do	34 23 00	140 01 45	932	73	1 77		gn.m.		
1219	do do do	34 25 00	139 57 45 139 53 30	879	73 73	77 77	36	gn. m. br. s.	do	
1220	do	34 26 45 34 28 30	139 53 30	786 781	73	77 78		gn. m. br. s.	do	
1222	do	34 30 00	139 45 15	726	71	78		gn. m. bk. s. gn. m. bk. s.	do I	
1223	do	34 31 45	139 41 00	676	71	78		gn. m. bk. br. s.	do	
1224	Sept. 24	34 33 00	139 36 30	660	70	78		gn. m. bk.	do	
1225	do	34 41 00	139 33 15	805	69	78	41.1	br. s. bk. s. gn. m	do	
1226	do	34 44 30	139 32 00	977	69	77		bk.s.gn.m	do	
1441	uo	04 4/ 40	139 31 00	812	69	77	' 	bk.s.gn.m	do	
1228 1229	do	84 50 45	139 31 00 139 26 00 139 24 45	792 650	69	77 77	:	bk.s.gn.m gvl	Manganese nodules.	Fine sedi- ment, wash- ed out.
1230	do	34 51 00	139 24 00	689	69	77		gn. m. bk. s gn. m. bk. s	do	
1231 1232	iao	34 01 30	139 23 00	807	69	77		gn. m. bk. s	d o	
1232 1233	do	34 54 00 34 57 45	139 20 20 139 19 40	905 807	68	77 75		gn. m. bk.s gn. m. bk.		
			i	1	1 (8)	'''		and br. s.		
1234	do	35 00 30	139 21 45	805	68	75		gn. m. bk. s	do	
1235 1236	do	35 03 40 35 06 30	139 24 00 139 25 15	720 652	69	75 75	• • • • • • •	gn. m. bk.s	do	
1237	do	35 07 30	139 26 00	613	69	75		gn. m. bk. s gn. m. bk. s	do	Yokohama.
			1	·	! "	<u> </u>				
				YOK	ОНА	MA ?	ro gu	AM.		
1238	Oct. 10	34 51 30	139 37 30	272	68	73		hk a and and	Groop mud	
1239	do	34 48 45	139 35 30	1,005		74		bk.s.andgvl bk.m. ands.	do	
1240	do	34 47 15	139 40 30	612	69	74		bk. and gy.	do	
1241	do	34 43 15	139 38 00	1, 115	69	. 74		bk. and gy. m. and s. bk. and gy.	do l	
12/11		21 40 10	100 00 00	1,11,	1 09	, ' *		m. and gy.	u0	

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings—Continued.

YOKOHAMA TO GUAM-Continued,

u,	200	Latituda	Longitudo		Ter	mpera	tures.	Character of		2
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
		B. J. J.		Fath-	1					~
1242	1899. Oct. 10	34 44 30	139 49 30	oms. 797	72	74		bk. and gy. m. and s.	Green mud.	1
1243 1244	do	34 37 15 34 39 15	139 50 00 140 00 00	1,277 1,363	69 69	74 74		bk. s bk. and gy. m. and s.	do	
1245 1246	do Oct. 11	34 29 45 34 20 20	139 58 45 139 57 30	1,098 1,299	69 70	74 70		bk. and gy. m. and s.	do	
1247	do	34 29 45	140 23 30	1.814	70	75				No specimen.
1248 1249	do	34 21 15 34 13 00	140 21 30 140 19 30	1,814 1,742 1,323	70 69	75 75		bk. sbk, and gy. m. and s.	Blue mud .	Ďo.
1250	do	34 06 00	140 10 00	733	70	75		bk. 8	do	
$\frac{1251}{1252}$	do	34 08 15 33 50 30	140 33 00 140 20 00	1,270 745	72 70	78 77	87	gy. m gy. and bk. m. and s.	do	
1253 1254	do	33 47 45 33 32 40	140 38 15 140 20 00	1, 194 264	70 69	77 76		fn. gvl	1000	Pteropods and foram- inifera.
1255	do	33 30 00	140 25 45	439	68	76		fn. gvl fn. bk. s	Blue mud .	
$\frac{1256}{1257}$	Oct. 12	33 27 45 33 23 00	140 30 45 140 41 30	600 812	70 69	76		m. bk. s	do	
1258	do	33 05 45	140 24 00	454	67	76	43.7	gvl	do	Manganese.
1259 1260	do	32 57 30 32 56 15	140 45 00 140 50 00	964 1,094	70 74	79 80		gy. m. bk. s gy. m	Volcanie mnd.	
1261	do	32 47 45	140 35 45 140 57 30	920	70	80	ani.	gy. m. bk. s. br. m. bk. s. br. m. bk. s.	do	
$\frac{1262}{1263}$	do	32 39 30 32 28 45	140 57 30 140 37 45	1,428	72 72	78 78	35.4	br. m. bk.s.	do	
1264	do	32 22 00	141 02 30	1,428 1,246 2,080	73	79		bk.s	do	Manganese and vol- canic glass
1265	do	32 10 30	140 44 00	1,444	71	78	35.2	gy. m	do	Carrie Brain
$\frac{1266}{1267}$	Oct. 13	32 05 00 31 54 00	141 07 30 140 49 00	1,730 1,461	73 71	77	35.3	gy, m	do	
1268	do	31 48 00	141 11 15	1,651	74	77		gy.mgy.m	do	ac.
1269	do	31 36 20	140 53 30	1,622	75	80	35	gy. m. bk. s gy. m	do	
$\frac{1270}{1271}$	do	31 29 45 31 17 30	141 16 00 140 58 00	1,915 1,557	75	80		gy. m	do	
1272	do		141 18 30	2, 165	71	79		gv. m. bk. s	do	
1273	do	31 00 30	140 58 30	1,463	75	78	35.1	gy. m. bk.s gy. m. bk.s	do	
$\frac{1274}{1275}$	Oct. 14	30 56 30 30 41 45	141 18 40 141 01 45	1,600 1,620	78 73	78 78				
1276	do	30 42 00	141 23 00	1,807	74	79	35	gvl.gy.m	do	
1277	do	30 29 30	141 12 30	1,857	77	80		gvl. ers. bk. s	do	
1278 1279	do	30 28 30 30 51 00	141 41 30 141 29 00	2,266	75 75	80	35	gy. m. bk. s	do	
1280	do	30 19 00	141 24 30	2, 266 2, 175 2, 215	79	81	35	bk. s	do	
1281 1282	Oct. 15	30 19 30	141 48 00	2,558	78	80	35	gvl. gy. m gvl. ers. bk. s gy. m. bk. s gvl. bk. s bk. s gy. m. bk. s gy. m. bk. s	do	
1282	do	30 07 00 30 05 20	141 37 00 142 02 30	2,299 2,767	80	81	30	gy. m. bk.s	do	
1284	do	29 50 45	141 29 00	2,588	79	81		gy.m.bk.s gy.m.bk.s gy.m.bk.s	do	
1285 1286	Oct. 17	29 46 20 29 23 30	142 13 00 141 45 30	3,576 1,606	80 77	81	35, 2	gy. m. bk. s	do	Typhoon; no specimen.
1287	do	29 24 00	141 54 45	1,606	78	80	35	gy. m. bk, s	Volcanie mud.	specimen.
	do	29 25 00	142 03 15	1,755	78	80		wh, and bk.s	Globigerina ooze.	
1289	do	29 25 45	142 13 00	2,651	74	80		br. m	Volcanie mud.	
1290 1291	do	29 21 15 29 32 20	142 34 00 142 21 30	4, 350 4, 212	76	81	*****	br. m	do	
1292	do	29 36 00	142 00 00	2,371	74	80	35	br. m. bk.	do	
1293 1294	do Oct. 18	29 37 15 29 17 30	141 50 45 142 04 30	2, 141 1, 417	73 74	80 79		br. m wh. gy. bk. s.	do Globigerina	
1295	do	29 10 30	141 57 30	1,415	74	79		gy. bk. s. and	ooze,	
1296	The second second	All and the last	142 08 40	100	73	79		gy. m.	do	
1296 1297	do	29 00 45	142 08 40 142 12 00	1,758 1,954	74	81				

YOKOHAMA TO GUAM-Continued.

no.	E-77	Latituda	Longitude		Ter	npera	tures.	Character of)	activity.
Station No.	Date.	north.	east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
	1.5	3 2 5	2.7.8	Fath-		101				
1298	1899. Oct. 18	28 53 30	142 05 40	oms. 1,711	76	81	0	gy. m. and	Globigerina	
299	do	28 50 00	142 17 00	1,817	76	82		gy wh.s.	* 00X6	
	LANGUA V		1000	2000	1.0	1			do	
300	do	28 40 40 28 33 00	142 21 00 142 14 00	1,529	80 77	81 81	35.9	gy. m	do	
302	do	28 31 00	142 25 00	1,331	75	81	35.1	gy. m. s	do	
304	do	28 21 15 28 13 00	142 28 15 142 20 30	1,410 847	75	81	30.1	gy. m. s. gy. m. s. gy. m. s. gy. m. s. gy. m. bk. s.		Much man- ganese and volcanio sand.
305	do	28 10 30	142 31 00	1, 289 1, 208	75	80		gy. m	do	eaud.
1306 1307	Oct. 19	27 52 40	142 34 00 142 25 00	1,208	75 76	81	38.3	gy. m. bk. s gy. m. bk. s bk. and gy. s	do	
1308	do	27 49 00	142 34 30	1,040	75	80		bk. and gy. s and m.	do	
1309	do	27 38 30	142 34 30	891	77	80		bk.and gy.s.	do	Do.
1310	do	27 33 30 27 54 40	142 23 30 142 42 15	518 1,503	78 80	80 82		bk.andgy,s.	do	Do.
312	do	27 40 30	142 43 15	1,552 1,716	76	82			do	
1313	do		142 44 15	2022	79	82	*** >*		mud.	
1314 1315	do	27 22 45 27 20 45	142 45 30 142 45 40	1,660 1,494	81	82 82	:::::	gy. m. bk. s. gy. m. bk. s.	do	Manganese and foram- inifera.
1316	do	27 19 00	142 45 45	1,649	80	82	35	gy. m. bk. s.	do	Do.
1317	do	27 18 30	142 36 30	1,453	77 76	82 81		gy. m. bk. s.	do	Do. Do.
919	00	21 00 10	142 46 30 142 47 30	1,453 1,210 2,167	78	81	35	gy. m. bk. s. br. m. bk. s. gy. m. bk. s.	do	
1320	Oct. 20	27 02 45 26 56 00	142 48 30 142 41 00	2,048 1,618	78 78	81	35	gv. m. bk. s.	do	Foraminifera Do
322 323	do	26 49 45 26 38 00	142 51 40 142 53 00	2,142 1,583	78 78	81 81		gy. m. bk.s bk. and gy.s.	do	
1324 1325	do	A Committee of the Comm	142 44 15 142 55 00	1,915 847	79 80	81 82	35	br. m. bk. s bk. and wh.		
1326 1327	do	26 30 30 26 15 30	143 02 15 142 56 00	865 1,591	79 80	82	35	bk. s. gvl gy. m. bk. s bk. wh. s	do	
1328	do	26 20 30	142 56 00	871	79	83			/ 1. T N	Foraminifers and vol- canic glass.
1329	do	26 22 00	142 50 40	1,709	82	83	*****	gv1	do	Manganese iron.
1330 1331	do	26 23 30 26 25 45	142 45 00 142 39 45	1,543 1,257	81	83	95 0	gy.m	do	7
1332	do do	26 38 00	142 50 00	1,807	81 80	82 82	35.6	gy. m	do	
1333	do	26 36 00 26 16 45	142 37 00 142 41 00	1.186	79 78	82	35.1	gy. bk.s gy. m. gy. m. bk. s s. gyl.	do	
1335	do	26 14 00	142 51 15	1,334 1,525 1,521	79	82	35	gy. bk. s	do	
1336 1337	Oct. 21	26 08 20 26 02 45	142 59 00 143 06 40	1,521	79 80	81 81	35.6	br. wh. s	Volcanic	No specimen.
1338	do	High Mrs. J. H.	142 59 00	1,424	79	82		11 by a see	mud.	
	1			107.5	18	100	1	m		
1339	do	25 46 15	142 51 20 143 01 15	1,801 2,000	78 81	82 81	35	gvi. bk. s		Manganese nodules.
1342	do	25 32 20	143 57 00 142 47 45	1,602 1,710	80	82	35	br. bk. s gy. m.bk. s	do	Brown glass.
1343	do	25 28 00	142 47 45 142 57 40	1,710 1,748	84	83		bk. s. gvl	4.2	Manganese glass, and foraminif- era.
1344 1345 1346	do do	25 13 20	142 57 30 142 47 30 142 57 00	1,995 1,449 1,755	87 81 79	83 83 83	35. 5 35	gy. m. bk. s. bk. s. gvl gy. bk. s. gy	do do	
1347	dd	60000	142 56 30	2.482	80	83	35. 2	m.	do	
1348	do	24 59 45	142 52 00	2, 207 1, 624	80	83	35	br. m. bk. s	do	Mannenge
1349 1350 1351	Oct. 22	25 02 30	142 47 30 142 47 00 142 52 00	1,624 2,249 2,427	80 79 79	83 81 81	35 35 35	br. m. bk. s gvl	do do	Manganese.

YOKOHAMA TO GUAM-Continued.

uo .	57-1	Taktoda	Langituda		Ter	npera	tures.	Character of Deposit	
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom. Deposit.	Remarks.
1352	1899, Oct. 22	0 / " 24 46 00	0 / // 142 56 30	Fath- oms. 2, 355	80	o 81	35	br.m.bk.s Volcanic mud.	
1353 1354 1355	do do	24 32 40	142 56 15 142 56 00 142 51 30	2,065 2,095 1,843	80 81 81	82 83 83	35 35	gy, m. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do gy, m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. bk. s. do br. m. do bk. s. gy, m. do bk. s. gy, m. do bk. s. gy, m. do br. m. do br. m. do br. m. do br. m. do br. m. do	
1356 1357 1358	do do	24 30 00 24 24 30 24 17 00	142 51 30 142 47 00 142 56 00 142 58 30	1,843 1,749 1,735 1,774	83 82 85	80 83 84	35 35 35.1	gy.m.bk.sdo gy.m.bk.sdo	
1359 1360 1361	do	24 10 30 24 07 20 24 01 15	142 50 40 143 00 30 142 52 30	1,737 2,368 2,373	84 88 79	85 85 84	35 35	gy. m. bk. s do do do	Fibrous glass.
1362 1363 1364	do Oct. 23	23 57 45 23 54 20 23 27 45	143 03 30 143 14 15 143 06 4)	2,673 2,599 2,744 2,272	81 80 80	84 83 83	35	br. m. bk. s do do do	-
1365 1366 1367	do	23 38 00 23 34 30	142 59 15 143 10 00 143 21 30	2,368 2,609	81 81 84	83 84 84	35 36 35.1	br. m. bk. s do do do	
1368 1369 1370	do do	23 21 45 23 18 15	143 13 30 143 06 00 143 16 40 143 27 30	2,323 1,952 2,588	84 81 85 79	84 84 84 84	35 35.1 35	bk.s.gy.mdo br.mdo	
1371 1372 1373 1374	do do Oct. 24	23 08 15	143 20 00 143 12 45 143 22 45	2, 961 2, 582 2, 478 2, 548	81 80 81	84 84 84	35 35 35	br. m do do do	
1375	do	22 52 45	143 33 00 143 24 30	2,483	81 81 81	84 84 84	35 35 35	br. m. bk. s do	
1378 1379 1380	do do	22 38 45 22 34 15 22 29 45	143 16 30 143 26 30 143 36 30 143 28 00	2, 127 2, 122 2, 131 2, 023	81 86 85	85 85 85	35 35	gy. m. bk. s do do do	
1381 1382 1383	do do	22 25 00 22 15 00 22 19 00	143 18 40 143 22 20 143 26 00	1,099 1,297 1,388	86 84 83	85 85 85	35 35.3 35.6	gy, m. do gy, m. bk, s. do gy, m. bk, s. do gy, m. bk, s. do bk, gy, s. gyl. do bk, gy, s. do bk, gy, s. do	
1384 1385	do	22 14 45 22 11 30 22 08 15	143 31 45 143 26 00 143 20 15	1,532 1,236 802	82 82 82	85 85 84	35.3 36 37	m. br. m. bk. s do do do	
1386 1387 1388 1389	oct, 25	22 08 13 22 02 30 21 48 36 21 45 45	143 26 30 143 40 45 143 41 15	1, 197 1, 668 1, 653	82 81 82	84 83 83	35, 5	bk.sdodo	No specimen.
1390 1391	do	21 42 30 21 39 15	143 41 30 143 42 00	1,801	81 81	83 80	35.2 35.3		
1392 1393 1394	do do	21 36 00 21 42 00 21 48 00	143 42 30 143 49 00 143 55 00	1,615 1,971 1,460	82 82 82	84 84 84	35.2	gy. m. bk. s do gy. m. bk. s do bk. s do br. s. and m do	
1395	do	21 50 00	143 43 00	1, 248	88	85 85	36, 5	br, s, and mdo	
1396 1397 1398 1399	do do do	21 45 15 21 58 15 21 57 30 21 54 00	143 42 45 143 33 00 143 38 00 143 34 00 143 29 15	1,046 1,053 1,392	85 82 87 81	85 85 85	36 35,5 36	rdo	Manganese, Brown glass.
1400 1401 1402	do do	21 49 40 21 46 15 21 43 30	143 34 00	1,215 1,374 1,594 1,715	83 81 83	85 85 84	35, 5 35, 6 35, 2	bk. s. do bk. s. do bk. s. do bk. s. do bk. s. do bk. s. do bk. s. do bk. s. do bk. s. do co bk. s. do bk. s. do co co co co co co co co co co co co co	
1403 1404 1405	Oct. 26	21 40 00 21 37 00 21 29 30	143 29 00 143 24 00 143 33 30 143 26 00	1,820 1,489 1,962	83 81 81	84 84	37	bk. s. gyl do do do	
1406	do	21 26 45	143 35 00	1,692	81	85			Hone
1407 1408 1409	do do	21 19 30 21 17 00 21 14 30	143 27 00 143 36 30 143 46 15	1,865 1,620 2,209	81 86	85 85 85	35.3 35.5 35.4	br. m. bk. s do do do	
1410 1411 1412	do do	21 28 15 21 38 00 21 57 30	143 56 30 143 57 15 143 52 00	1,898 1,956 1,144	83 82 81	85 85 85	35.5	br. m, bk. s. do br. m, and s. do	1
1413 1414 1415	do do Oct. 27	21 52 15 21 47 00 21 46 30	143 30 30 143 49 00 144 02 00	838 1,714 1,300	82 82 81	85 84 84	36.7 35.3 35.5	bk. s. br. m do do do	
1416 1417	100 100 100	21 34 45 21 15 15	144 03 00 143 56 30	1,912 1,691	80 81	84 84	35. 2	bk. s do do	

YOKOHAMA TO GUAM-Continued.

Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	:		Bot-	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
S		i nortii.	Cast.		Air.	face.	tom.	bottom.		
1418	1899. Oct. 27	o / // 21 05 30	0 / // 143 36 45	Fath- oms. 2,143		o 84	0	br. m. bk. s	Volcanic	
	001. 21		140 00 40	2, 140					mud.	
1419 1420 1421	do do do	20 46 30 20 39 45		1,874 2,095 1,889	84 85 82	85 85 84	35.3	br. m. bk. s	do	
1422 1423	Oct. 28	20 31 00	143 43 00 144 03 45	2, 250 2, 139	83 82	84 84	35.5	br. m. bk. s	do	
1424	do	20 16 00	143 47 15	1,831	82	84		br. m. bk. s	do	
1425	do	20 09 30	144 08 00	1,833	82	84	35.5	Dr. m. DK. 8	:ao	
1426 1427	do	19 59 45	143 48 00 144 03 15	2,151 $2,472$	84 85	84 85	35.6	br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
1428	do	19 39 00	143 44 00	1,981	88	85	35.3	br. m. bk. s	do	
1429	do	19 28 40	144 03 40	1,972	82	85	35.3	br. m. bk. s br. m. bk s	do	
1430 1431	do Oct. 29	19 06 15	143 46 30 144 06 00	2, 433 2, 308	82	85 84	35.3 35.4	br. m. bk. s	do	
1432	do do	18 53 30	143 48 15	1,906	82	84	35. I	DK. N	do	
1433 1434	do	18 44 15	144 05 15 143 49 45	2,169 $2,202$	83 86	84 85	35. 2	br. m. bk. s br. m. bk. s br. m. bk. s	ob	
1485	do	18 25 45	144 12 00	2,349	81	85	35.6	br. m. bk. s	do	
1436	do	18 13 20	143 54 00	2, 265	84	84	35.2	br. m. bk. s	do	
1437 1438	do Oct. 30	18 05 00 17 53 00	144 13 30 143 56 00	2,127 $2,114$	80 82	84 84	35, 2	br. m. bk. s br. m. bk. s	do	
1439	do	17 44 30	144 15 30	1,901	82	. 84	35.3	br. m. bk. s	do	
1440 1441	do	17 32 45 17 24 00	143 58 00 144 17 20	1,737 2,036	83	84 85	35. 1	br.m.bk.s br.m.bk.s		
1442	do	17 11 30	144 00 00	2,002	91	85	35	bk. br. s. br.	do	•
1443	do	17 03 00	144 18 00	2, 329	82	84	35.4	m. bk. br. s. br. m.	do	
1444	do	16 51 30	143 59 45	2,175	83	84	35.1	bk. br. s. br.	do	
1445	do		144 18 00	,	82	84		m. bk. br. s. br. m.	do	
1446	Oct. 31	16 31 00	143 59 30	2, 113	82	84	35	bk. br. s. br. m.	do	
1447	do		144 17 30	2,447	83	84	35.3	bk. br. s. br. m.	do	
1448	do	16 11 00	143 58 30	2,084	81	85	•••••	bk. br. s. br. m.	ao	
	do		144 20 20	2,365	82	85	35.1	bk. br. s. br. m.	!	
1450 1451	do		144 04 15 144 26 20	2, 401 1, 801	85 80	85 84	35.1 35.2	br. m. bk. s br. m. bk. s		
1452	do	15 34 45	144 12 00	2, 116	79	84	35	br. m. bk. s	do	
1453 1454	Nov. 1 do	15 20 15 15 16 30	144 32 45 144 16 45	2,164 $2,231$	79 81	1 84 84	35	br. m. bk. s br. m. bk. s		
	do	15 10 30	144 36 15	2,000	. 84	85		br. m. bk. s	do	
1456	do	14 57 30	144 18 30	2,245	86	86		br. m. bk. s	do	
1457 1458	do	14 30 45	144 37 00 144 17 15	$1,970 \\ 2,339$	85 86	85 85	35.2	br. m. bk. s gy. m. and s .	do	
1459	do	14 30 40	144 36 20	1,981	82	84	35	gy. m. bk. s	do	Thursday
	Nov. 2		144 19 30	2,053	83	84	35	с	ao	Fragments of volcanic glass.
1461	do	14 10 00	144 39 00	1,946	82	84	35	gvl. br. m	do	•
	do		144 23 00 144 43 15		81	84	35	br. m. br. bk. s. br. m. br. bk.	;	Volcanic glass.
			1					s.	ooze.	
1464 1465	do	13 47 40 13 47 00	144 38 00 144 35 30	891 993	: 80 : 83	86 85	 	gy. m. bk. s r	dodo	San Luis d'Apra, Guam.
		<u>-</u>	-	·	<u>-</u>	<u></u>	·	i	·	

GUAM TO MIDWAY ISLANDS.

					-,-	,			,					·	,	
Ì	Coral mud. Globigerina	nd m.	. and	0. 8.			1	78	234	6 37	4 36	144	26	13	Nov. 12	1466
	Globigerina	nd m.	. and	0. 8.			84	79	518	1 20	4 41	144	39	13	do	1467
	ooze.	. .	4		1				1 701	- 4-						1 400
Nognosimon	do	na m.	. and	o. s.	٠ ٠		84	87	1,731	0 45	1 25	144	46	13	do	1468
No specimen.	Globigerina	id m.	and	o. s.		40.	84	81	679	6 45	1 26 1 26	144	15	13	do	1470
i	ooze.				- 1	l	1		1			1				
	do	nd m.	. and	o. s	3 .	39.	84	80	503	2 30	1 22	5 144	12) 13)do	1471

п.					Ter	npera	tures.			
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	-10	61310	15.3	Fath-	J.					
1472	1899. Nov. 12	13 17 00	144 32 00	0ms. 1,000	81	84	0	eò. s. gy. s	Globigerina ooze.	Gren sand Mollusks.
1473 1474 1475	do do Nov, 13	13 05 15 12 58 30 12 58 30	144 34 30 144 42 45 144 53 30	716 1,074 1,817	81 82 81	84 84 84	37.4	co. s. gy. s bk. s. g co. s. and m.	Globigerina	No specimen. Do.
1476 1477 1478	do do	13 05 30	145 00 15 145 10 20 145 20 30	1,327 1,536 2,026	81 80 80 86	83 83 84	35.5	co. s. and m. co. s. and m. co. s. and m. br. m		
1480	do	13 05 15 13 05 00	145 30 45 145 40 45	2,675 3,071	83	84	35	br. m. and g.		
481 482	do	13 04 30	145 49 30 145 47 30	4,472 5,160	85 82	85 85		br. m. and s. No specimen	do	Do.
483	do Nov. 14	12 40 45 13 03 00	145 56 15 145 58 00	4, 249 4, 560	81	84		br. m. and s.	Red clay	Ľo.
1484 1485	do	12 50 15	145 45 00	4,675	82	84	35. 5 35. 6	No specimen br. s. and m.	Red clay	Minute specimen. Fragments of Coscinodis
1486 1487 1488	do do	12 44 00	145 47 30 145 46 45 145 49 00	5,070 5,101 5,269	81 82 81	84 84 84	35. 9 36	yl. m No specimen	do	cus. Do. Do. Deepest
1489	Nov. 15	13 12 40	145 04 00	1,240	81	84			Globigerina ooze.	sounding.
1490	do	13 15 45	144 51 30 145 06 20	707	83	84		gy, s, and m. gy, s, and m.	do	
1491	do .1.	13 35 00	145 13 00	1,054	81	84	36.7	gy. s. and m.	ao	
1493 1494	do	13 25 45	145 22 30 145 16 00	1,683	84	84		gy. s. and m. gy. s. and m.	do	
1495 1496	do	13 46 15	145 16 00 145 22 45 145 39 45	1,316 1,444 2,285	80 81	84 84	.,,,,,	gy. s. and m. gy. s. gy. and br. m	Volcanic	Manganese and forami- nifera.
1497	do	13 58 30	145 35 00	1,903	81	84		gy. s. gy. and br. m	Globigerina ooze.	minora.
1498	Nov. 16	13 56 15	145 57 45	2,259	81	84		gy. and br. m. and s.	Volcanic mud.	
1499	do	14 13 15	145 45 30	2,043	81	84	*****	gy. and br. m. and s.	do	
1500 1501	do	14 17 00 14 32 45	146 05 45 145 55 00	2,650 $2,151$	83 82	84 84		br. m. bk. s br. m. bk. s	Volcanic	
1502	do	14 37 30	146 17 30	2, 330	81	84		br. m, and g.	mud. do	
1503 1504	Nov. 17	1000	146 07 15 146 29 00	2, 253 2, 586	81	84		br. m. bk. s	Volcanic	No specimen
1505 1506	do	15 24 30	146 39 45 146 32 30	2,884 2,720	81 82	84		br. m. bk. s	do	
$\frac{1507}{1508}$	do	15 30 30	146 38 45	2, 983 2, 841	82	84	35.5	br. m. bk. s	do	
1509	do	15 14 15	146 38 20 146 25 00 146 47 00	2,446 3,167	82	84		br. m. bk. s	do	
1510 1511	Nov. 18	15 32 30	146 47 00	2,883	82	84	34 33	br. m. bk. s	do	
1512	do	15 37 00	147 01 45	2,386	77	84	34	br. m. bk. s	do	
1513 1514	do	15 55 00 15 39 40	147 09 15	2,864	81 82	84	34	br. m	icca ciaj	
1515	do Nov. 19	15 57 30	147 09 15 147 22 30 147 26 30	2,721 2,762	82	84	35.2	br. m	do	
1516 1517	Nov. 19 do	15 45 00 15 45 15	147 37 00 147 41 15	3,598 3,996	82 82	84 84	35 35, 4	br. m br. m. and s.	Volcanic	
1518	do	15 45 45	147 48 30	3, 198	81	84	35.5	br. m. and s.	mud. do	
1519	do	15 46 20	147 58 15	3, 337	83	84	35.4	br. m	Red clay	
$1520 \\ 1521$	do	15 52 00 15 46 00	147 59 00 148 09 15	3, 263 2, 981	83 82	84 84	35, 6 35, 6	br. m. bk. s	Volcanic mud.	
1522	do	16 03 40	147 43 30	2,855	S1	84	35.4	R		Concretions of clay and
1523 1524	do Nov. 20	16 03 40 16 03 40	147 59 00 148 14 45	2,499 1,587	78 80	84 84	35.5 36	R	Globigerina	manganese.
1505	do	15 59 30	148 17 15	1,585	80	84	36.5	s	ooze.	

1899	g .		572	2000		Ter	npera	tures.			e v a
1899	Statio No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face	Bot- tom.		Deposit.	Remarks.
1825 Nov. 20		100			Fath-						
1827	1526	1899. Nov. 20					, -	7.0		DOX6	
1529		do	15 51 30 15 47 30	148 23 00 148 26 00					S br. m	Volcanie	
1580	1529	do	15 51 30	148 29 00	1,956	81	81	35	S	Globigerina	
1832	$\frac{1530}{1531}$	do	15 38 00 15 35 20						br. m. bk. s	Red clay Volcanie	
1834		do	15 28 20	148 06 40	2,762				br. m. bk.s	do	No specimen
1335		do	15 26 30	148 27 15	2,280		84	35. 5	gy. m. and s.	Volcanic	No specimen,
1539		Nov. 21			2,386			35.5	br. m	Red clay	Do
1839		do	15 50 00	148 44 00	1,081	81	84		wh. s	Globigerina	ъ.
1542 do		do	15 42 00						R. S	do	Manganese.
1542 do	1540	do	15 30 00	148 50 45	3, 191	83	84	35.8	br. m	do	
1544 do			The second							ooze.	Do.
1545 Nov. 22 15 03 45 148 32 30 2,641 76	1543	do	15 06 15	148 14 00	2,942	81	84	35.5	br. m	Red clay	
1546 do			10 01 40			IIG.	A	1	gy, m. and s.	Globigerina	10.7
1549	1546	do	15 10 30	148 47 30	3, 166	78	84	35.4		Volcanic mud.	No specimen.
1551		do	14 50 90						br. m	Red clay	
1501		do	15 00 00	149 04 00	3, 135		84	35, 5	br. m	do	
1553 160 150 150 151 150	1551		14 09 40	149 18 15	3, 169	80	84	35.3	br. m	do	
1568		Nov. 23	14 48 20	149 29 30	3, 147		84	35, 5	br. m	do	
1568	1554	do	14 54 30	149 51 30	3,101	83	84	35.3	br. m	do	
1568		do	15 17 00	149 54 30	3, 147			35. 5	br. m	do	
1562		do	15 26 45	150 09 10	3, 182				br. m	do	
1562		do		150 24 00	3 217			35, 5	br. m	do	
1562		do	15 24 45	150 41 00	3, 230			35, 5	br. m	do	
1566		do	15 44 00	150 47 30	3, 240			35, 6	br. m	do	
1566	1563	do	15 46 00	151 09 00	3, 266	84	84	35.6	br. m	do	
1566		Nov 25	15 30 40	151 24 15	3,177			35.7			
1567	1566	do	15 34 45	151 43 30	2,561				br. m	do	
1571		do	15 38 40	151 45 15	2,672			35, 5	br. m	do	
1571		do	16 07 00	151 52 30					Co. s. and m.	Globigerina	
1571	1570			1		0.1	1 04	00	0	ooze.	
1573	1571	do	16 01 40		1.348				Co. s. and m.	do	
1574	1572	do	15 59 00		1,892	82	84		(3	1	Manganese.
1577	1573			151 58 45	2,656			35.7	br. m	Red clay	
1577	1575		15 52 15	152 04 00	2,757				br. m	do	
1579	1576	Nov. 26	15 56 00	152 08 30	2.978	80	83	35.7	br. m	do	
1582 do	1577	do	16 00 00	152 08 00	2,957		83	35.9	br. m	do	No specimen
1582 do	1579	do	16 07 30	152 06 45	3, 122	80	83		br. m	Red clay	no specimen.
1582 do	1580	do	16 11 30	152 05 45	3, 121	81	84				
1583 do do 15 44 30 152 04 00 777 85 85 37.5 wh.s.andm. Globigerina ooze. 1584 do do 16 15 00 152 23 15 3,239 81 84 35 br.m. Red clay 1585 do do 0 152 29 15 3,200 80 84 35 br.m. do 1586 Nov. 27 16 01 30 152 37 30 3,190 81 83 55 br.m. do	1582	do	16 00 00	152 20 15	3, 175						
1584do 16 15 00 152 23 15 3,239 81 84 35 br.m. Golden 1585do 16 09 00 152 29 15 3,200 80 84 35 br.m. do 1586 Nov. 27 16 01 30 152 37 30 3,190 81 83 35 br.m. do 1587 16 14 30 152 37 30 3,190 81 83 35 br.m. do	1583	do	15 44 30	152 04 00	777				wh.s.andm.	Globigerina	
1686 Nov. 27 16 01 30 152 37 30 3,190 81 83 35 br. mdo		do	16 15 00	152 23 15	3, 239				br. m	Red clay	
1807 do 16 14 90 180 97 00 9 010 90 00 07 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	1586	Nov. 27	16 01 30	152 29 15	3,200		84		; or. m ; br. m.	op	
	1587	do	16 14 30	152 37 00	' 3 219	80	83	35			
1589do 16 24 00 152 34 45 3,288 81 83 34.8 br.mdo 1589do 16 20 30 152 43 45 3,206 82 84 35 br.mdo	1588		16 24 00	152 34 45	3,288			34.8	br. m	do	

1601	uo.		Latituda	Longitude		Ter	npera	tures.	Characterics	1	
1899	Static	Date.	north.	east.	Depth.	Air.				Deposit.	Remarks.
1602	1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599	Nov. 27 do do do Nov. 28 do do do	16 26 15 16 36 00 16 32 30 16 38 20 16 48 00 16 44 00 16 50 15 16 58 30 16 54 00 17 03 30	152 51 45 152 50 15 153 00 15 153 08 00 153 06 00 153 16 30 153 24 00 153 22 45 153 44 15 153 45 00	oms. 3, 195 3, 180 3, 197 3, 195 3, 194 3, 193 3, 195 3, 191 2, 905 3, 055	83 82 81 81 80 79 81 81	5333222233	35, 2 34, 5 35 34, 8 35, 2 35, 2 35 35 35 35	br. mbr.	do	Minute speci- men mostly distons
1602	1601	do	17 10 45	158 57 00	1,733	81	84	35		ooze.	timionis,
1604		do	17 15 45 17 21 30	153 55 15 153 53 30	2,059 1,738				yl.m	Globigering	No specimen.
1656 do do 19 48 00 160 51 30 2, 859 81 83 35 br. m do 1605 1607 1608 1607 1608 1607 1608 1607 1608 1611 1612 1613 1614 1616 1617 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609 1609	do	17 23 30 17 36 30 17 36 30 17 36 30 17 36 30 17 36 30 17 36 30 17 36 30 17 36 45 17 52 30 17 36 45 17 55 30 17 57 50 30 17 47 30 17 57 57 50 17 47 30 17 55 45 17 37 15 17 57 50 17 47 30 17 55 45 17 37 15 17 37 15 18 15 30 18 26 30 10 18 40 17 56 18 15 30 18 26 40 18 12 30 18 26 40 18 18 12 30 30 18 26 40 18 18 30 30 18 26 40 18 18 30 30 18 26 40 18 18 30 30 18 26 30 18 31 30 18 30 30 18 30 18 30 30 18 30 18 30 30 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	153 44 15 163 44 15 163 45 16 154 03 15 154 07 15 154 21 00 154 26 00 154 41 00 154 46 00 154 57 00 155 06 45 155 12 40 155 23 00 155 23 00 155 23 00 155 23 00 155 23 00 155 23 00 155 23 00 155 23 00 155 23 00 155 23 00 155 33 30 155 43 45 156 03 15 156 03 15 156 03 15 156 03 15 156 03 15 156 30 15 156 45 15 157 29 45 158 16 15 157 29 45 158 11 45 158 11 45 158 31 30 159 33 30 159 35 30 159 35 30 159 36 40 00 159 35 30 159 40 00 159 35 30 159 36 40 159 36 40 160 14 45 160 30 45 160 30 45 160 30 45 160 30 44 160 55 45 160 31 40 160 44 45 160 51 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30 160 58 30	3, 185 3, 188 3, 128 3, 129 3, 115 2, 977 3, 105 3, 105 3, 105 3, 105 3, 105 3, 105 3, 105 3, 105 3, 105 3, 106 3,	81 81 82 82 81 81 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 80 80 80 80 80 81 79 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	**************************************	35.55.55.52.2	br. m. br. m.	Red clay do	Do. Do.	

=	<u> </u>		<u> </u>		Ter	npera	tures.			
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.			Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
_				Fath-	1					
	1899.	0 / //	0 / "	oms.	0	0	0			
1662	Dec. 7	20 20 30 20 30 30	161 21 00	2,596	; 7×	×2		br. m. and s.	Red clay	
1663 1664	do	20 29 00	161 18 00 161 28 45	2,552 $2,788$	79 81	82 82	34. 2	br. m br. m	do	
1665	do	20 27 00	161 39 45	2,827	79	*2	35	br. m	do	
1666	do	20 34 53	. 161 37 30	2,848	79	82		br. m	do	
1667	do	20 40 00 20 35 30	161 46 30 161 56 00	2.817	79	82 82	36	br. m	do	
1668 1669	do	20 45 20	161 55 45	2,807 2,816	79 79	82	35	br. m	do	
1670	Dec. 8	20 51 00	162 05 00	2, 838	79	82	35	br. m	do	
1671	do	20 46 20	162 14 30	2,817	78	×1	'	br. m		No specimen.
1672 1673	do		162 14 30 162 14 30	2,819 2,815	78 80	81 82		br. m	Red clay	
1674	do	20 58 30	162 33 30	2, 832	79	82		br. m	do	
1675	ao	21 14 40	162 41 30	2.114	80	82	35	br. m. br. m. and s. wh. m. gy. s.	do	
1676	do	21 11 40	162 45 15	1,087	, 79	82		wh. m. gy. s.	Globigerina	
1677	do	21 10 30	162 47 15	1,054	79	82	37.3	gy. m. and s.	ooze.	
1678	do	21 08 00	162 49 45	1,283 2,203	7×	82	3×	gy. m. and s.	do	
1679	ob	21 03 45	162 53 00	2.203	7×	82		br. m. and s.		Do.
1680 1681	do	20 59 00	162 56 15 162 59 45		78 79	82 81	35	gy. m. and s. br. m. and s. br. m.	Red clay	
1682	do Dec. 9	20 58 20	163 03 15	2, 270	78	81	35. 1	br. m	do	
1683	do	21 02 00	163 06 45	2,270 1,798	78	81	35.2	gy. m	Globigerina	
1684	da	01 05 45	163 10 30	828	78	81	37		ooze.	
168F	do	21 01 40	100 11 1"		78	81	31	gy.s	do	
1686	do	20 57 30	163 17 45 163 20 30	2,003 2,435	78	81	35. 2	gy. s	do	
1687			163 20 30	2, 435	78	81		gy. 8	Red clay	
1688 1689	do	20 48 00	163 21 15 163 28 45	2,630 2,556	80 83	82	35	br. m	do	
1690	do	21 01 00	163 27 45	1,992	79	82		br. m. and s.	Globigerina	
									ooze.	
1691 1692	do	21 06 15	163 26 45 163 18 15	1,912 754	79 70	. 82 82	. 35	gy. m. and s.	do	
1693	do	21 23 00	163 10 00	2.050	79 77	82	35	gy. III. and s.	do	
1694	do	21 26 40	163 06 00	2,272	77	81		gy. m. and s. gy. s br. m	Red clay	
1695	do do do do	21 29 45	163 02 45	, 2, 377	79	81	35	br. m gy. m	do	
			162 59 00	2,050	78	81	35	ду. ш	coore.	
1697	Dec. 10 do	21 36 20	162 55 30	2, 103	79	81	35	wh.andbk.s.	do	
1698	do	21 30 40		2,093	78	81	35.2	gy. m.and s. gy. m.and s.	do	
1699 1700	do	21 28 30	162 55 00 162 54 45	1,456	77 78	80 80	• • • • • •	gy, m. and s.	do	
1701	·	21 22 40	162 50 40	1,352	76	80		gy. m. and s.	do	
1702	do	21 24 45	162 46 40	1,352 $1,854$	75	81		gy. m. and s.	do	
1703	do	21 27 00	162 43 00 162 42 00	2,731 1,879	76 79	81 81	• • • • • •	gy. m. and s. gy. m. and s. br. m gy. m. and s.	Red clay	Largemanga-
1704	do	21 21 00	102 42 00	1,079	19	01	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	and G.	ooze.	nesenodule.
1705	do	21 15 15	162 41 00	1,083	78	81		gy, m, and s.	do	
1706 1707	do	21 13 00	162 44 40 162 38 00	1,061 2,029	79 79	81 81	36 35	gy. m gy. m	do	
1708	do	21 19 15	162 33 30	2, 953	79	82		53. III		No specimen.
1709	do do	21 13 30	162 33 30 162 27 45	2, 953 2, 900	78	82		br. m br. m	Red clay	•
1710	do	21 07 40	162'22 20	2,867	. 78	81		b r . m	Diatom ooze.	Coscinodiscus rex.
1711	do	21 16 45	162 17 45	2,827	78	81		br. m	Red clay	ICA.
1712	do Dec. 11 do	21 24 15	162 17 45 162 24 00	2,879	78	81		br. mbr. mbr. mbr. m		No specimen.
1713 1714	do	21 27 00	162 34 00 162 33 00	2,879 2,808	77 77	80 80		or m	Ked clay	
1714	do	21 35 15	. 162 43 00	2, 912	79	81	ė	br. m	do	
1716	do	21 38 20	162 43 00 162 50 00	2,881	78	81	ther.	br. m	dŏ	
1717	do	21 47 00	162 45 20	2,570	78	81	er.	br. m	do	
1718 1719			162 49 45 162 57 00	2,854 2,830	. 78 . 78	81 81	"No reliable mometer.	br. mbr. mbr. m	do	
1720	do	21 46 30	162 57 00 162 57 00	2,798	78	81	el el	br. m	do	
1721	do	21 56 45	162 57 00	2,798 2,890	77	80	, C E	br. m	do	
1722	do do Dec. 12	21 48 30 21 44 00	163 01 15 163 03 15	2,831 $2,774$	76 77	80 81	Ž.	br. m br. m br. m	do	
1723	do	21 39 15	163 05 30	2,676	77	81		gy. m	Diatom	Coscinodiscus
		1	1	1					ooze.	rex.
1725	do	21 43 30	163 07 00	2,628	77	81		br. m br. m	Red clay	
1726 1727	do	21 40 00	163 09 00 163 10 45	2, 120 2, 360	78 79	81 81		br. m.	do	•
1728	do	21 56 30	163 11 30	2, 120 2, 360 2, 868 2, 925	79	81		br. m br. m	do	
1729	do	22 01 4 5	163 11 30	2,935	179	81	اا	br. m	do	1

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings-Continued.

по.		Latituda	Longitudo	15 4 97	Ter	npera	tures.	Character of	Sec. To	
Station No.	Date.	Latitude north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
				Fath-	1.					
	1899.	0 / //	0 / //	oms.	0	0	0	0.500.0	CHARLES THE COLUMN	
730	Dec. 12	21 53 30	163 16 15	1,900	79	81		gy. m	Globigernia ooze,	
731	do	21 58 00	163 20 45	2,649	81	81		br. m		
732	do	21 46 45	163 21 15	2, 241	79	81		br. m	do	
733	do	21 40 20	163 20 30	2,672	79	81		br. m	do	
734	do	21 35 00	163 20 00	2,738	78	81		br. m	do	
735 736	do	21 29 20 21 33 20	163 19 15 163 24 00	2,612	78 78	80	.,,,,,	br. m br. m	do	
737	do Dec. 13	21 37 20	163 28 40	2,876	78	80	200	br m	do	
738	do	21 41 00	163 33 20	2,943	78	80		br. m br. m br. m	do	
739	do	21 45 20	163 37 45	2,966	78	80		br. m	do	
740	do	21 39 20	163 38 45	2,950 2,945	80	81	190500	br. m	do	
$\frac{741}{742}$	do		163 39 45 163 13 00	2,395	80 80	81		br. m br. m	do	
743	do	21 39 30	163 11 30	2, 289	79	81		br. m	do	
744	do	21 45 30	163 10 30	2,299	79	81	*****	br. m	do	
745	do	21 47 30	163 14 20	1,696	79	81		gy. m. and s.	Globigerina ooze.	
746	do	21 43 30	163 13 45	1,973	78	81		bk. and wh. s.and bk.G.	do	Manganese.
747	do	21 39 15	163 13 20	2,225	78	81		br. m	Red clay	
748	Dec. 14	21 41 30	163 56 15	3,033	78	80		br. m br. m	do	
749	do	21 47 00	164 05 15	2,967	77	80	*****	br. m	do	
750 751	do	21 42 00 21 31 00	164 10 15	2,974 3,021	78 78	81 81	*****	br. mbr.	do	
752	do	21 51 30	164 26 30 163 58 30	3,000	78	82		br. m.	do	
753	do	21 56 15	164 16 45	2,902	77	82		br. m	do	
754	do Dec. 15	21 44 30	164 34 45	3,029	77	80		br. m	do	
755	Dec. 15	22 05 15	164 39 45	3,036	77	80		br. m br. m	do	
756 757	do	21 53 15 22 13 45	164 57 15 165 02 00	3,018	76 80	80		br. m	do	
758	do	22 01 30	165 22 20	3,078	82	82		br. m br. m	do	
759	do	22 20 00	165 20 20	3, 107	78	82		br. m	do	
760	do	22 05 30	165 33 45	3,070	77	82		br. m	do	
761	do	22 25 30	165 35 15	3, 234	76	81		br. m	do	
$\frac{762}{763}$	Dec. 16do	22 10 45 22 30 45	165 47 15 165 49 30	3, 198	76 78	80		br. m	do	
764	do	22 12 20	166 88 30	3, 227	78	81		br. m	do	
765	do	22 28 20	166 10 30	3, 126	78	82		br. mbr.	No specimer	
766	do	22 13 30	166 26 30	3,237	79	82		br. m	do	Section was a
767 768	Dec. 17	22 32 40 22 17 00	166 31 45 166 47 00	3, 269 3, 235	79 79	81 80		br. m	do	
769	do	22 36 40	166 52 45	3, 228	75	80		br. m br. m	do	
770	do	22 20 20	167 10 00	3, 206	77	80		br. m	do	
771	do	22 44 40	167 13 00	3, 261	74	80		br. m br. m	do	
772	do	22 32 45	167 21 45	3,208	75	80		br. m	do	
773 774	Dec. 18	22 50 30 22 38 30	167 26 00 167 41 45	3, 321 3, 164	73 74	79 79		br. m br. m	do	
775	do	22 59 00	167 48 30	3, 310	71	78		DI. III		Do.
776	do	22 46 30	168 02 00	3,379	73	79		br. m br. m	Red clay	20.
777	do	22 59 00	168 03 00	3, 261	73	80		br. m	do	
778 779	do	22 46 15 23 05 00	168 15 45 168 16 45	3, 298 3, 207	73 72	79 78		Dr. m		
780	do	22 53 20	168 34 00	3, 169	71	78		br. m	do	
781	Dec 19	23 12 15	168 35 40	3, 251	72	78	*****	br. m	do	
782	do	23 00 15	168 52 45	3, 119	71	77		br. m br. m	do	
783	do	23 18 30	168 54 15	3, 221	73	80		br. m	do	
784 785	do	23 09 00 23 28 40	169 07 15 169 12 30	3, 256 3, 288	73 73	80		br. m br. m	do	
786	do	23 18 30	169 30 15	3, 238	72	79		br. m		Do.
787	Dec. 20	23 37 40	169 34 30	3,320	72	78		br. m br. m br. m	Red clay	201
788	Dec. 20	23 28 00	169 54 30	3,318	73	77		br. m	do	
789	do	23 47 30	169 56 00	3, 331	75	78	*****	Dr. m	00	
790 791	do	23 38 00 24 05 00	170 11 45 170 07 20	3,288	77 76	79 79		br. m	ob	
792	do	23 49 30	170 29 20	3, 243 3, 247 3, 278 3, 250 3, 257 3, 257 3, 257	75	79		br. m br. m	do	
793	do	24 05 40	170 35 00	3, 273	73	78		***********	************	Do.
794	Dec. 21	23 54 20	170 56 00	3, 250	72	77				Do.
795	do	24 09 45 24 15 15	171 00 45	3, 257	69	76	******	br. m	Red clay	
796 797	do	24 15 15 24 11 00	170 56 30 171 11 15	3, 265	69 70	76 76	******	br. m br. m	do	
798	do	24 34 00	171 06 30	3, 265 3, 252	69	76		br. m		
799	do Dec. 22	24 21 00	171 29 15	36 196	70			br. m	do	
800	Dec. 22	24 39 45	171 30 00	3, 214 3, 206 3, 281	68	76 75 75 75 76		br. m	do	
	do	24 30 30	171 51 40	3, 206	68	75		br. m		
801 802	do	24 49 30	171 49 40	2 001	68			br. m		

п.	E 34	T	T on olived a		Ter	npera	tures.	Character of		
Station No.	Date.	north.	Longitude east.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	(Auto)	8 . 5	20.0	Fath-						
	1899.	0 / //	0 / //	ome.	0	0	.0	No. and	Ded des	
804 805	Dec. 22 do	24 55 20 24 45 20	172 11 00 172 29 00	3, 225 3, 258	68	75 75		br.m	Red clay	
806	do	25 07 00	172 32 20	3, 432	69	75	******	br. m	do	
807	Dec. 23	24 55 30	172 50 00	3, 432 3, 237	68	75		br. m	do	
808	do	24 47 15	172 53 30	3, 202	68	76		br. m	do	
809	do	25 08 40	172 56 30	3, 208 3, 156	68	76	*****	br. m	do	
810 811	do	24 56 45 25 17 00	173 13 15 173 17 45		69	75 75		br. m	do	
812	Dec. 24	25 05 00	173 34 30	3, 227 3, 206	68	75		br. m	do	
813	do	25 25 30 25 13 3 0	173 38 45	3, 231	68	75		br. m	do	
814	do	25 13 30	173 55 00		70	76		br. m	do	
815	do	25 26 40	173 55 30	3, 283	70	75		br. m	do	
816 817	do	25 14 30 25 35 00	174 13 00	3, 257 3, 257	70 67	75 74		br. m	do	
818	Dec. 25	25 23 00	174 20 00 174 36 30	3, 208	69	75	******	br. m	do	
819	do	25 44 15	174 43 30	2 475	70	75		br. m	do	
820	Dec. 26 Dec. 28	25 26 00	175 01 15	3, 258 3, 434 3, 252	72	75		br. m	do	
821	Dec. 26	25 47 30	175 12 00	3, 434	78	75	*****	br. m	do	
822 823	do	26 01 00	175 47 00 175 30 00	3, 202	68	74		br. m	do	
824	do	25 54 40 25 36 00	175 23 45	3, 227 3, 276 3, 292	69	75 75		br m	do	
825	do	25 39 30	175 43 15	3, 292	70	75		br. m	do	
826	Dec. 29	25 46 15	176 05 00	3. 033	69	75		br. m	do	
827	do	26 06 40	176 09 20	3,357	67	73		br. m	do	
828 829	do	25 54 00	176 26 30 176 30 00	3, 230	69	73		br. m	do	
830	do	26 14 00 26 02 30	176 46 20	3, 194	70	75 74		br. m	do	
831	Dec. 30	26 24 00	176 49 30	3, 119	70	75		br. m	do	
832	do	26 12 45	176 49 30 177 06 00	3,086	70	75		br. m	do	
833	do	26 34 00	177 09 00	3,074	72	75		br. m	do	
834	do	26 17 00	177 32 15	3, 229	70	75	*****	br. m	do	
835 836	do	26 38 20 26 18 30	177 31 15 177 48 15	3,061	67 67	75 75		br m	do	
837	Dec. 31	26 37 40	177 52 45	3, 115	63	75		br. m	do	
838	do	26 24 00	178 09 15	3,105	67	74		br. m	do	
1839	do	26 43 30	178 14 30	3,047	63	74		br. m	do	
840	do	26 29 45	178 33 30	2,876	72	74		br. m	do	
841 842	do	26 49 30 26 36 15	178 39 00 178 56 30	3,007 3,078	63 64	72 73		br. m	do	
	1900.		Sale 74 St	2 200	132			br. m	97	
1843	Jan. 1	26 55 45 26 43 15	179 02 45	3,022	65	72		br. m	do	
845	do	26 43 15	179 20 30 179 27 00	3,038 2,951	66 70	72	*****	br. m	do	
846	do	26 47 45	179 43 45	2,970	68	71		br. m	do	
847	do	27 06 40	179 43 45 179 50 30 West.	2,970 2,993	68	71		br. mbr.	do	
848	do	26 52 00	179 55 30	2,947	66	71		br. m. br	do	
849	do	27 10 30	179 46 00	2,939	65	70		br. m	do	
850	do	27 10 30 26 55 40 27 13 15 26 58 30	179 34 00	3,036	65	70		br. m	do	
851	do	27 13 15	179 22 30	2,951	64	70		br. m	do	
852 853	do	27 16 45	179 12 30 179 06 00	2,951 2,915	65	71 70		br m	do	
854	do	27 02 00	178 51 30	2,997	67	70		br. m	do	
855	do	27 21 15	178 46 30	9.895	64	68		br. m	do	
856	Jan. 2	27 06 30	178 30 15	2,859	69	68		br. m	do	
857 858	do do Jan. 2 do	27 26 45 27 12 00	178 25 30	2,859 2,772 2,757	65	67 70		br. m	ob	
859	do	21 12 00	178 10 00 178 04 15	2, 757	67	70		br m	do	
860	do	27 11 30	177 56 00	2,734	67	70	******	br. m	do	
861	do	27 21 00	177 56 00 177 37 00	2,737	67	70		br. m	do	
862	Jan. 3	27 33 00	177 48 30	2,462	66	70		br. m	do	
863	do	27 44 15 27 53 00	177 25 30 177 25 45	2,470 2,224	67	70 69		br. m gy. m	Globigerina	
	COLD DICT	100	174 5-17	100		9	10000	821 10 111111	ooze.	Land Street
865 866	do	27 57 00 28 07 00	177 15 30 177 22 15	2,185 1,503	69 66	69 70		gy. m	Globigerina ooze.	No specime: Manganese.
867	do	27 57 00	177 34 00	2,311	68	68		gy. m	do	
868	do	28 05 00	177 32 00	1,624	67	66		gy. m. and s.	do	
869	do	28 10 00	177 26 30	.57	67	66	Seiser		W. 17.	No specime
870	do		177 31 15	1,618	66	66	+++++	gy, m, and s.	Globigerina ooze.	
871	do	28 17 30	177 28 15	325	67	66				Midway I lands.

MIDWAY ISLANDS TO HAWAIIAN ISLANDS.

п.					Ter	npera	tures.			
Station No.	Date.	north.	Longitude west.	Depth.	Air.	Sur- face.	Bot- tom.	Character of bottom.	Deposit.	Remarks.
	1000	AND VA	1	Fath-						
1872	1900. Jan. 3	28 22 20	177 30 00	741	66	66		gy. m. and s.		
1873	do	28 27 00 28 27 20	177 31 45	1,767 2,188	66	66		gm. m. and s.	do	
1874 1875	Jan. 4	28 27 20 28 45 15	177 13 30 177 29 45	2,188	66	66 65		gm, m, and s.	Pod olav	
1876	Jan. 4	28 43 30	177 15 30	2.887	64	66		br. m	Red clay	
1877	do	28 51 20	177 07 30	2, 941 3, 043	62	66		br. m	do	
1878	do	29 00 20	177 07 30 177 14 00 176 59 30	3,043	62	66		br. m	do	
1879 1880	do	28 57 20 29 00 45	176 49 00	2, 973 2, 943	63	69 69		br. m	do	
1881	do	29 08 45	176 54 15	3,002	64	68		br. m	do	
1882	Jan, 5	29 03 00	176 38 00	2, 951	61	68		br. m	do	
1883 1884	Jan. 5	29 11 00 29 00 30	176 32 30	2,978 2,936	62	67		br. m	do	
1885	do	28 51 20	176 27 30 176 25 45	2,797	62	69		br. m	do	
1886	do	28 57 30	176 17 15	2,797 2,871	66	68		br. m	do	
1887 1888	do	29 05 30 28 54 20	176 11 30	2,891 2,787	66	70 69		br. m	do	
1889	do	28 55 00	176 07 00 175 54 00	2,818	67	70		br. m	do	
1890	do	28 46 30	175 55 15	2,754	67	69	*****	br. m	do	
1891	do	28 32 15	175 51 00	2,655	69	69		br. m	do	
1892	Jan. 8	28 49 40	175 32 15	2,797	64	69		gm. m. and s. gm. m. and s. br. m.	do	Jan. 6 and 7. "Riding out gale."
1893	do	28 26 45	175 28 30 175 13 45	2,576	67	69		br. m	do	Barre
1894	do	28 41 15	175 13 45 175 09 00	2,860	68	69		br. m	do	
1895 1896	Jan. 9	28 21 00 28 35 20	174 54 00	2,838 2,952	67	69		br. m	do	
1897	do	28 15 15	174 49 00	2,931	68	69		br. m	do	
1898	do	28 30 00	174 49 00 174 34 15	2,951	69	69		br. m	do	
1899 1900	do	28 11 20 28 24 30	174 27 30 174 12 30	3,035	71	68 68		br. m	do	
1901	do	28 02 45	174 08 15	2,956 2,952	69	67		br. m	do	
1902	Jan. 10	28 12 45	173 48 00	2,983	68	67		br. m	do	
1903 1904	do	27 51 00 28 01 15	173 44 00	3,020	65	67		br. m	do	
1905	do	27 46 30	173 24 15 173 22 45	2,887 2,914	64	66		br. m	do	
1906	do	27 59 20	173 03 20	2.810	63	66		br. m	do	
1907	do	27 40 30	173 01 00	2,797	63	66		br. m	do	
1908 1909	Jan. 11do	27 54 15 27 35 30	172 41 45 172 36 45	2,774 2,764	64	65 66		br. m	do	
1910	do	27 47 00	172 22 45	2.746	66	68		br. m	do	
1911	do	27 26 00	172 18 30	1 2, 746	67	71		br. m	do	
1912 1913	do	27 39 00 27 18 30	172 02 45 171 58 15	2,732 2,727	67	70		br. m	do	
1914	Jan. 12	27 31 45	171 41 15	2,710	70	70		br. m	do	
1915	do	27 11 40	171 37 00	1 2.710	71	70 71		br. m	do	
1916 1917	do	27 25 00 27 05 30	171 21 30 171 16 30	2,689 2,731	71 73	71		br. m	do	
1918	do	27 18 45	170 58 15	2,603	74	72		br. m	do	
1919	do	27 08 20	170 56 00	2.607	71	71		br. m	do	
1920 1921	do	27 15 15 27 09 00	170 48 15 170 48 45	2,581 2,593	71	71		br. m	do	
1922	do	27 03 00	170 49 00	2,265	71	70	1231	br. m	do	
1923	Jan. 13	27 07 00	170 45 15	2,598	72	70 70		br. m	do	
1924 1925	do	27 11 00 26 49 20	170 42 00 170 41 15	2,573 2,607	71	70	******	br. m	do	
1926	do	27 01 00	170 26 00	2,535	72 78	71 72		br. m	do	
1927	do	26 43 20	170 21 00	2,597	79	72 72		br. m	do	
1928	do	26 57 00	170 02 45	2,564	75	73		br. m	do	
1929 1930	do Jan. 14 do	26 39 00 26 54 30	169 54 45 169 36 00	2,500 2,460	72 71	73 72		br m	do	
1931	do	26 36 00	169 29 00	2,528	71	72		br. m	do	
1932	do	26 52 00	169 10 00	2,458	72	72		br. m	do	
1933 1934	do	26 40 30 26 43 00	169 06 45 168 55 45	2,504 2,499	73 74	72 73		br m	do	
1935	do	26 47 00	168 48 30	2,458	74	73		br. m	do	
1936	do	26 36 30	168 46 45	2,501	72	73		br. m	do	
1937 1938	do	26 34 00 26 40 30	168 36 15 168 27 45	2,507 2,434	71	72 72		br. m	do	
1939	do	26 30 45	168 26 15	2, 481	73 68	72	::::::	or. m	u0	No specimen
1940	Jan. 15	26 36 30	168 17 30	2,499	64	71		br. m	Red clay	
1941	*******	26 31 20 26 22 45	168 08 30 168 08 15	2, 787	62	70 70		br. m	do	
1942 1943	Jan. 16		168 08 15	2,562 2,466	62 62	70		br. m. br. m.	do	
1944	do	26 23 00	167 49 45	2, 540	62	69		br. m. bk. s	do	
1945	do	26 13 45	167 48 30	2,529	62	70	100000	br. m	ob	1

Abstract of official record of soundings-Continued.


MIDWAY ISLANDS TO HAWAIIAN ISLANDS—Continued.

Station No.	Date.	Tatituda	Longitude west.	Depth.	Temperatures.			Character of	3-4-5	T AAT
		north.			Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
	1 1 1 1 1 1			Fath-						
	1900.	0 / 1/	0 / 1/	oms.	0	0	0	S-1	2000	
1946	Jan. 16	26 09 00	167 39 45	2,555	62	70		br. m	Red clay	
947	do	26 14 20 26 05 30	167 29 45	2,550 2,620	62	70 69	Chart.	br. m	do	
949	Jan. 17	26 00 45	167 29 30 167 20 30 167 10 30	2,666	65	70	000	br. m. bk. s.	do	
1950	do	26 05 45	167 10 30	2,694	71	71		br. m	do	
1951	do	25 56 45	167 10 45	2,693	76	71		br. m br. m. bk. s br. m. br. and bk. s.	do	
1952	do	25 52 00	167 11 00	2, 682 2, 252 2, 719	71	71		G	do	Manganese.
1953	do	25 52 00 25 47 00	167 11 00 167 10 45	2, 252	68	71		br. m. br. and	do	
1954	do	25 50 00	167 06 30	2,719	66	71		br. m. br. and bk. s. br. m.	do	
1955	do	25 52 45	167 02 00	2,706	67	71		br. m	do	
1956	do	25 55 30	166 57 15	2,708 2,728	68	70		br. m	do	
1957 1958	do	25 46 00 25 41 15	167 00 45 167 02 30	2, 728	66	70		or. m	do	Va seculos es
1959	do	25 44 15	166 53 30	2,751	67 70	70 70		br. m		No specimen Do.
1960	Jan. 18	25 47 15	166 44 45	2, 731	69	71		br. m	Red clay	Do.
1961	do	25 37 20	166 44 45 166 43 45	2,716 2,731 2,788	71	72		br. m	do	
1962	do	25 24 40	166 40 30	2.807	73	72		br. m	do	
1963	do	25 35 45	166 27 15 166 22 00 166 06 15	2,702	69	71		br. m	do	
1964	do	25 16 20 25 30 45	166 22 00	2,769 2,748	69	71		br. m	do	
1965 1966	do	25 12 30	166 01 00	2,799	69	71 72		be m	do	
1967	do Jan. 19	25 25 00	165 45 00	9 605	72	73		br. m	do	
1968	do	25 06 20	165 40 45	2,782 2,705 2,758	76	73		br. m	do	
1969	do	25 06 20 25 19 20	165 23 15	2,705	71	72 71		br. m	do	
1970	do	24 59 30	165 20 45	2,758	70	71		br. m	do	
1971	do	25 12 15	165 05 15	2. 722	69	71	*****	br. m	do	
1972	do	24 53 20 25 06 15	165 02 30 164 46 00	2,760 2,745	70	72		br. m	do	
1973 1974	Jan. 20do	24 47 40	164 44 00	2,874	74 71	73 75		br m	do	
1975	do	25 00 00	164 44 00 164 28 00	2.744	70	74		br. m	do	
1976	do	24 37 00	164 24 20	2. 745	71	75		br. m	do	
1977	do	24 50 40	164 12 30	2,721 2,711 2,725	70	74		br. m	do	
1978	do	24 30 40	164 07 15	2,711	71	74	*****	br. m	do	
1979	Jan. 21	24 45 00	163 54 45	2,725	71	73	*****	br. m	do	
1980 1981	do	24 27 00 24 43 00	163 49 15 163 36 00	2,725	70	73 74		br m	do	
1982	do	24 21 00	163 28 00	2,769	75	74		br. m.	do	
1983	do	24 35 00	163 28 00 163 13 45	2,741 2,769 2,741	72	74 74		br. m	do	
1984	do	24 16 00	163 06 45	2.718	74	73		br. m	do	
1985	Jan. 22	24 30 00	162 51 30	2,746	73	73	******	br. m	do	
1986	do	24 10 40 24 23 00	162 46 45 162 30 00	Z. (U0	73	74 74		br. m	do	
1987 1988	do	24 05 30	162 28 15	2,710 2,638	78	74		br m	do	
1989	do	24 16 20	162 06 45	2,626	74	75		br. m	do	
1990	do	23 58 00	162 04 15	2,473	71	74		br. m	do	
1991	do	24 10 00	161 43 45	2,545	70	74		br. m	do	
1992	Jan. 23	23 50 30	161 40 00	2,432	70	74		br. m	do	
1993	do	24 03 30 23 43 00	161 20 15	2,596	70	74	*****	br. m	do	
1994 1995	do	23 54 45	161 16 15 161 01 30	2,492	73 74	75 76		br m	do	
1996	do	23 35 00	161 00 30	2,605	75	75		br. m	do	
1997	do	23 47 20	160 45 30	2,638	70	74		br. m	do	
1998	do	23 27 30	160 45 00	2,656	71	74		br. m	do	
1999	Jan. 24	23 40 30	160 28 45	2,638	69	74		br, m	do	
2000 2001	do	23 20 40 23 33 30	160 28 00 160 09 15	2,638 2,645	72 76	75 75		br. m	ob	
2001	do	23 13 30	160 09 15	2,679	74	76		br m	do	
2003	do	23 21 15	159 49 45	2.712	70	75	******	br. m	do	
2004	do	23 01 45	159 52 00	2,712 2,702 2,689	71	75		br. m	do	
2005	Jan. 25	23 08 45	159 30 15	2,689	71	75		br. m	do	
2006	do	22 50 20	159 34 30	2.411	70	74		br, m	do	
2007	do	22 53 40	159 21 15 159 09 30	2,586 2,659	68	74	district.	br. m	ob	
2008	do	22 57 20 23 01 30	159 09 30 159 06 15	2,659	69	74 75		br m	00	No specimen
2009	do	22 52 15	159 06 15	2, 429	68	75		br. m.	Red clay	To specimen
2011	do	22 48 00	159 07 00	2,468	69	75		br. m	do	
2012	do	22 48 00 22 48 00	159 07 00	2.400	68	75		br. m	do	
2013	do	22 48 00	159 00 15	2,535	69	75 74		br. m	do	
2014	do	22 55 20	158 49 15	2,633	66	74		Dr. m Dr.	do	
2015	Jan. 26	22 46 40 22 42 40	158 50 00 158 41 00	2,556 2,670	66	74 75		br. m br. m br. m	do	
2016	do									

OCEANOGRAPHY OF THE PACIFIC.

Abstract of the official record of soundings—Continued. MIDWAY ISLANDS TO HAWAIIAN ISLANDS—Continued.

uo.	Date.	Latitude north.	Longitude west.	Depth.	Temperatures.		tures.	Character of	The C 1	B. 25 4
Station No.					Air.	Sur- face.	Bot- tom.	bottom.	Deposit.	Remarks.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031	1900. Jan. 26do do do do do do do do do do do do do do do do do do Jan. 27 do	o / // 22 42 00 22 37 45 22 34 00 22 26 40 22 33 30 22 21 00 22 21 45 22 29 45 22 22 00 22 19 30 22 11 00 22 13 30 22 11 00 21 15 30 22 15 30 21 54 30	o / // 158 34 00 158 32 00 158 32 15 158 33 40 158 47 00 158 47 20 158 39 00 158 23 00 158 23 00 158 18 30 158 18 30 158 17 30 158 16 20 158 11 45	Fath- oms. 2,658 2,676 2,726 2,710 2,329 2,763 2,570 2,705 2,715 2,370 2,518 2,519 1,624	66 66 67 69 69 68 67 68 69 69 70 70	75 76 76 76 76 74 74 74 74 74 74 74 74 74	0	br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m. br. m.	do	
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048	do	21 48 20 21 43 45 21 40 42 21 40 32 21 39 46 21 39 20 21 39 08 21 39 08 21 41 00 21 41 00 21 41 00 21 42 35 21 45 45 21 52 45	158 10 45 158 09 00 158 08 40 158 07 27 158 07 27 158 06 25 158 05 55 158 05 37 158 05 38 158 05 36 158 05 46 158 05 55 158 06 00 158 06 00 158 06 30 158 06 30 158 07 20	1,014 249 175 114 82 55 34 24 21 33 55 58 69 93 119 217 1,483		76		gy, m. and s. gy, m. and s. gy, m. and s. gy, m. and s. gy, m. and s. gy, and bk. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and br. s. gy, and r. s. C.	do do do Coral sand do do do do do do do do do do do do do	Long threads of volcanic glass. Wai- mea Bay. No specimen.
2049 2050 2051 2052	do Jan. 28 do	21 59 30 22 07 00 22 13 00 21 59 30	158 08 30 158 10 00 158 26 30 158 39 00	2, 226 2, 555 2, 616 1, 184	68 70 70 70	75 75 75 75		br. m br. m br. m	Globigaring	cretion.
2053 2054 2055	do do	21 59 20 21 48 40 21 45 30	158 25 40 158 17 45 158 25 45	1,651 1,237 536	75 72 75	75 75 76		gy. s gy. m. bk. G gy. m. bk. s	ooze. do Globigerina ooze.	No specimen.
2056 2057	do	21 45 20 21 38 40	158 39 00 158 31 20	541	75 75	76 77		br.s.G br.and bk.s.	do	Large man- ganese con- cretion. No specimen.
2058 2059 2060 2061 2062 2063	do do do do	21 36 40 21 46 15 21 21 30 21 10 00 21 15 45 21 03 30	158 43 00 158 49 20 158 35 00 158 21 20 158 14 30 158 01 30	1,058 677 1,416 1,670 952 437	75 69 70 69 70 69	77 76 75 75 74 74		gy, sgy, and bk, s.	Globigerina oozedodo	Do. Small speci-
2064 2065 2066 2067	do Jan. 29 do	21 00 20 21 06 40 21 08 45 21 10 30	158 02 00 158 01 00 157 58 00 157 57 00	1,355 294 278 323	69 69 69 69	74 74 74 75		gy.mgy.m. and a.	ooze.	men. Manganese
2068 2069 2070 2071 2072	do do do do	21 11 30 21 12 45 21 13 45 21 14 40 21 15 40	157 56 00 157 55 00 157 54 30 157 58 40 157 58 45	307 287 285 271 201		75		gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. gy. m. and s. C	do do	nodules. Pteropods. Fragments of
2073	do	21 16 20 21 16 40	157 54 00 157 58 20	33 22				C	do	coral. Honolulu,



EXPLANATION OF PLATES.

PLATE I.

Fig. 1. Station 385. 720 fathoms. Coarse Globigerina Ooze.

Orbulina universa d'Orbigny, Globigerina conglobata Brady, Sphæroidina bulloides d'Orbigny, Candeina nitida d'Orbigny, Pulvinulina menardii d'Orbigny, P. tumida Brady, P. micheliana d'Orbigny.

Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Station 385. 720 fathoms. Fine Globigerina Ooze.

Mostly Globigerina bulloides d'Orbigny, with fragments of Orbulina universa d'Orbigny.

Magnified 15 diameters.

PLATE II.

Fig. 1. Station 645. 1,102 fathoms.

Silicous casts of foraminifera, after treatment with hydrochloric acid. Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Red Clay Sediment.

Manganese concretions, volcanic sand, crystals of phillipsite, tooth from the lingual ribbon of a mollusk.

Magnified 15 diameters.

PLATE III.

Fig. 1. Station 688. 1,346 fathoms.

Manganese-iron concretions.

Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Station 338. 2,128 fathoms.

Stellate crystals and spherules of phillipsite.

Magnified 15 diameters.

PLATE IV.

Fig. 1. Station 670. 1,376 fathoms.

Dark brown, translucent glass, from volcanic mud.

Magnified 15 diameters.

Fig. 2. Station 995. 2,091 fathoms.

Filamentous, colorless volcanic glass.

Magnified 15 diameters.

PLATE V.

Fig. 1. Station 746. 2,788 fathoms. Diatom Ooze.

Coscinodiscus rex Wallich.

Magnified 15 diameters.

- Fig. 2. Station 746. 2,788 fathoms. Diatom Ooze. Segment of valve of *Coscinodiscus rex* Wallich. Magnified 180 diameters.
- Fig. 3. Station 746. 2,788 fathoms. Diatom Ooze.

 Portion of band connecting the valves of *Coscinodiscus rex* Wallich.

 Magnified 180 diameters.

PLATE VI.

Diagram of the survey.

PLATE VII.

Track chart, Hawaiian Islands to Midway Islands.

PLATE VIII.

Contour chart, Hawaiian Islands to Midway Islands.

PLATE IX.

Track chart, Midway Islands to Guam.

PLATE X.

Contour chart, Midway Islands to Guam.

PLATE XI.

Track chart, Guam to Luzon.

PLATE XII.

Contour chart, Guam to Luzon.

PLATE XIII.


Track chart, Guam to Yokohama.


PLATE XIV

Contour chart, Guam to Yokohama.










GLOBIGERINA OOZE.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGE 61.







- SILICIOUS CYSTS OF FORAMINIFERA.
 RED CLAY SEDIMENT.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGE 61.







- Manganese=Iron Concretions.
 Crystals and Spherules of Phillipsite.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGE 61.








VOLCANIC GLASS.

FOR EXPLANATION OF PLATE SEE PAGE 61.



. .

こうのは、日本のでは、いこうでは、いていては、日本のでは、



•				
•				
	·			
•				

To avoid fine, this book should or before the dot was should before the dot was should before the dot was should be

